



SLUŽBENE ZENIČKO- NOVINE DOBOJSKOG KANTONA

Godina VIII - Broj 9

Zenica 14. 07. 2003. g.

159.

Na osnovu člana 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 6/03) i člana 168. Poslovnika o radu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćen tekst ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 11/00) Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Zeničko-dobojskog kantona na 6. sjednici održanoj dana 21. maja 2003. godine, utvrdila je Prečišćeni tekst Zakona o prekršajima. Prečišćeni tekst Zakona o prekršajima obuhvata:

- Zakon o prekršajima ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 10/98),
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 10/99),
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 6/01),
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 14/02),
- Ispravku Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 2/03)
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 6 /03), u kojima je označen dan stupanja na snagu tih zakona.

Broj: 01-34-3092-15/03
PREDSJEDNIK

ZAKONODAVNO-PRAVNE KOMISIJE
Zenica, 21.05.2003.godine
Sabira Sarvan, s.r.

ZAKON O PREKRŠAJIMA (Prečišćen tekst) DIO PRVI Glava I

OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom utvrđuju se opći uvjeti odgovornosti i sankcije koje se propisuju za prekršaje određene kantonalnim i općinskim propisom, uređuje prekršajni postupak i organi za vođenje prekršajnog postupka.

Član 2.

Prekršaji su zakonom ili drugim propisom utvrđene povrede javnog poretka za koje su propisane kazne, ukor i zaštitne mjere (u daljem tekstu: sankcije).

Sankcije učiniocu prekršaja može izreći samo nadležni organ za prekršaje u postupku koji je pokrenut i proveden po ovom zakonu.

Član 3.

Niko ne može biti kažnjen za radnju koja, prije nego što je učinjena, nije bila zakonom ili drugim propisom određena kao prekršaj i za koju nije bilo propisano kako će se kazniti onaj koji je učini.

Ako je poslije učinjenog prekršaja izmijenjen zakon ili drugi propis o prekršaju, primjenjuje se propis koji je blaži za učinioca.

Član 4.

Za prekršaj predviđen kantonalnim, odnosno općinskim propisom, učinilac će se kazniti, ako je prekršaj učinjen na teritoriji Kantona, odnosno općine. Pod teritorijom Kantona, odnosno općine, podrazumijeva se suhozemna teritorija, vodene površine unutar njenih granica, kao i vazdušni prostor nad njima.

Član 5.

Prekršaji se mogu propisivati kantonalnim zakonom, uredbom i odlukom Vlade Kantona (u daljem tekstu: kantonalni propis) i odlukom općinskog vijeća.

Član 6.

Prekršaj može biti izvršen činjenjem ili nečinjenjem.

Prekršaj je izvršen nečinjenjem kad je učinilac propustio da izvrši radnju koju je bio dužan da izvrši.

Član 7.

Prekršaj je izvršen u vrijeme kada je učinilac radio ili bio dužan da radi, bez obzira kad je posljedica nastupila.

Član 8.

Prekršaj je izvršen kako u mjestu gdje je učinilac radio ili bio dužan da radi, tako i u mjestu gdje je posljedica nastupila, ako propisom o prekršaju nije drugačije određeno.

Glava II**ODGOVORNOST ZA PREKRŠAJE****Član 9.**

Nije odgovoran za prekršaj učinilac koji u vrijeme izvršenja prekršaja nije mogao shvatiti značaj svoje radnje (činjenja ili nečinjenja) ili nije mogao upravljati svojim postupcima uslijed trajne ili privremene duševne bolesti, privremene duševne poremećenosti ili zaostalog duševnog razvoja (neuračunljivost).

Učinilac prekršaja čija je sposobnost da shvati značaj svoje radnje ili propuštanja ili da upravlja svojim postupcima bila bitno smanjena uslijed nekog stanja iz prethodnog stava, može se blaže kazniti (bitno smanjena uračunljivost).

Okolnost da je prekršaj učinjen pod uticajem alkohola ili opojnih droga ne isključuje odgovornost učinioca.

Član 10.

Za odgovornost je dovoljan nehat učinioca, ako propisom o prekršaju nije određeno da će se učinilac kazniti samo ako je prekršaj učinjen sa umišljajem.

Član 11.

Prekršaj je učinjen sa umišljajem kad je učinilac bio svijestan svog djela i htio njegovo izvršenje ili kad je bio svijestan da, uslijed njegovog činjenja ili nečinjenja, može nastupiti zabranjena posljedica ali je pristao na njeno nastupanje.

Član 12.

Prekršaj je učinjen iz nehata kad je učinilac bio svijestan da uslijed njegovog činjenja ili nečinjenja, može nastupiti zabranjena posljedica, ali je olahko držao da će je moći spriječiti ili da ona neće nastupiti, ili kad nije bio svijestan mogućnosti nastupanja zabranjene posljedice iako je prema okolnostima i prema svojim ličnim svojstvima bio dužan i mogao biti svijestan te mogućnosti.

Član 13.

Nije odgovoran ko učini prekršaj pod uticajem sile, prijetnje ili prinude, ili ko je u vrijeme izvršenja prekršaja pogrešno shvatio da postoje okolnosti prema kojima bi, da su postojale, njegova radnja bila dozvoljena.

Član 14.

Nepoznavanje propisa kojima se predviđa prekršaj ne izvinjava.

Član 15.

Nije prekršaj ona radnja koja je učinjena u nužnoj odbrani.

Nužna odbrana je ona odbrana koja je neophodno potrebna da učinilac od sebe ili drugog odbije istovremeni protivpravni napad.

Član 16.

Nije prekršaj ona radnja koja je učinjena u krajnjoj nuždi.

Krajnja nužda postoji kad je radnja učinjena radi toga da učinilac otkloni od sebe ili drugog istovremenu neskrivljenu opasnost koja se na drugi način nije mogla otkloniti, a pri tom učinjeno zlo nije veće od zla koje je prijetilo.

Član 17.

Ako je učinilac prekoračio granice nužne odbrane odnosno krajnje nužde može se blaže kazniti, a ako je to prekoračenje učinjeno pod osobito olakšavajućim okolnostima neće odgovarati za prekršaj.

Član 18.

Ko s umišljajem drugog podstrekne ili mu pomogne da učini prekršaj kazniće se kao da ga je sam učinio.

S obzirom na prirodu prekršaja, kao i na način i okolnosti pod kojima je izvršeno podstrekavanje ili pomaganje i stepen odgovornosti podstrekača i pomagača, podstrekač i pomagač mogu se blaže kazniti.

Ako je podstrekavanje ili pomaganje izvršeno pod osobito olakšavajućim okolnostima ili ako do izvršenja prekršaja nije došlo, podstrekač i pomagač neće odgovarati za prekršaj.

Član 19.

Za pokušaj prekršaja učinilac je odgovoran samo ako je to kantonalnim, odnosno općinskim propisom predviđeno.

Prekršaj je učinjen u pokušaju kad je učinilac započeo izvršavanje prekršaja ali ga nije dovršio.

Član 20.

Pravno lice i odgovorno lice u pravnom licu mogu biti odgovorni za prekršaj samo ako je to propisom o prekršaju predviđeno.

Kanton, općina i njihovi organi i drugi organi ne mogu biti odgovorni za prekršaj.

Kantonalnim zakonom se može propisati da za prekršaj odgovara odgovorno lice u organu Kantona i općine i u drugom organu.

Član 21.

Pravno lice je odgovorno za prekršaj ako je do izvršenja prekršaja došlo radnjom ili propuštanjem dužnog nadzora od strane organa upravljanja ili odgovornog lica ili radnjom drugog lica koje je bilo ovlašteno da postupa u ime pravnog lica.

Član 22.

Pravno lice koje se nalazi pod stečajem odgovorno je za prekršaj, bez obzira na to da li je prekršaj učinjen prije otvaranja ili u toku stečajnog postupka, ali mu se ne može izreći novčana kazna nego samo zaštitna mjera oduzimanja predmeta i oduzimanja imovinske koristi.

Član 23.

Odgovornost odgovornog lica postoji ako je do izvršenja prekršaja došlo njegovom radnjom ili njegovim propuštanjem dužnog nadzora.

Odgovornim licem, u smislu ovog zakona, smatra se lice kome su u preduzeću ili drugom pravnom licu povjereni određeni poslovi koji se odnose na upravljanje, poslovanje ili proces rada, kao i lice koje u organu Kantona i općine ili drugom organu obavlja određene dužnosti.

Član 24.

Odgovornost odgovornog lica za prekršaj ne prestaje zato što mu je prestao radni odnos u pravnom licu ili organu Kantona i općine ili drugom organu, niti zato što je nastala nemogućnost kažnjavanja pravnog lica usljed njegovog prestanka.

Član 25.

Odgovornost odgovornog lica za prekršaj ne postoji ako je ono postupalo na osnovu naređenja drugog odgovornog lica ili organa upravljanja ili ako je preduzelo sve radnje koje je na osnovu zakona, drugog propisa ili općeg akta bilo dužno da preduzme da bi spriječilo izvršenje prekršaja.

Član 26.

Ako drukčije nije određeno u propisu kojim je predviđen prekršaj strano pravno lice i strano odgovorno lice kazniće se za prekršaj ako je prekršaj učinjen na teritoriji Kantona i ako strano pravno lice ima sjedište, odnosno predstavništvo u Kantonu.

Član 27.

Lice koje je u krivičnom postupku ili u postupku za privredne prestupe pravno snažno oglašeno krivim za djelo koje ima i obilježja prekršaja, neće se kazniti za prekršaj.

Glava III**SANKCIJE****1. Kazne****Član 28.**

Za prekršaje se može propisati novčana kazna ili kazna zatvora.

Za jedan prekršaj se može alternativno propisati i novčana kazna i kazna zatvora, ali tako da se može izreći samo jedna od njih.

Za prekršaj pravnog lica i odgovornog lica može se propisati samo novčana kazna.

Pod uvjetima predviđenim ovim Zakonom, učiniocu prekršaja može se umjesto propisane kazne izreći ukor.

Član 29.

Zakonom se novčana kazna za pojedinca može propisati u iznosu od 10 do 500 KM, a ostalim propisima od 10 do 300 KM.

Zakonom se za prekršaje pravnih lica, kao i za prekršaje imalaca radnje odnosno vršioca samostalne djelatnosti, može propisati novčana kazna od 50 do 5.000 KM, a za odgovorno lice do 1.000 KM.

Ostalim propisima o prekršajima novčana kazna za prekršaje pravnih lica i imalaca radnje odnosno vršioca samostalne djelatnosti, može se propisati u iznosu od 50 do 3.000 KM, a za odgovorno lice do 800 KM.

Zakonom se može propisati novčana kazna koja se naplaćuje na licu mjesta u fiksnom

iznosu (mandatna kazna) i to za pravno lice i imalaca radnje odnosno vršiocu samostalne djelatnosti do 500 KM, a za odgovorno lice i pojedinca do 100 KM, a ostalim propisima o prekršajima za pravno lice i imalaca radnje do 300 KM, a za odgovorno lice i pojedinca do 80 KM.

Pod imaoem radnje odnosno vršiocom samostalne djelatnosti, u smislu ovog zakona, smatra se fizičko lice koje obavlja neku od zakonom dozvoljenih djelatnosti.

Član 30.

U rješenju o prekršaju određuje se rok plaćanja novčane kazne koji ne može biti kraći od 15 dana ni duži od tri mjeseca od dana pravosnažnosti rješenja.

U opravdanim slučajevima organ koji je donio rješenje o prekršaju u prvom stepenu može dozvoliti da se novčana kazna isplati u otplatama. U tom slučaju organ će odrediti način isplaćivanja i rok isplate, koji ne može biti duži od šest mjeseci, ako kantonalnim propisom nije drukčije određeno

Član 31.

Ako kažnjeni pojedinac, imalac radnje odnosno vršilac samostalne djelatnosti i odgovorno lice u pravnom licu, u određenom roku ne plati izrečenu novčanu kaznu koja ne prelazi novčani iznos od 1.000,00 (hiljadu) KM, ta kazna će se zamjeniti kaznom zatvora.

Ako je uplaćen jedan dio novčane kazne, a preostali dio kazne ne prelazi iznos od 1.000,00 (hiljadu) KM, taj dio kazne će se srazmjerno zamjeniti kaznom zatvora, uz ograničenja predviđena u stavu 4. ovog člana.

Novčana kazna ne može se zamjeniti kaznom zatvora mlađem oficiru ili vojnom službeniku u aktivnoj službi oružanih snaga Federacije.

Pri zamjeni novčane kazne kaznom zatvora, svakih započelih 30 (trideset) KM, zamjenjuje se u jedan dan zatvora, ali tako da kazna zatvora ne može biti duža od 34 (trideset četiri) dana.

Izvršenje kazne zatvora kojom je zamjenjena novčana kazna, prekinut će se ako kažnjeni plati ostatak novčane kazne.

Ako kažnjeno pravno lice u određenom roku ne plati izrečenu novčanu kaznu, naplata će se izvršiti prinudnim putem.

Član 32.

Kazna zatvora može se propisati samo zakonom.

Kazna zatvora ne može se propisati u trajanju kraćem od 1 dan ni dužem od 60 dana.

Kazna zatvora može se propisati za prekršaje kojima se teže narušava javni red i mir ili kojima se ugrožava život ili zdravlje ljudi, ili zbog kojih mogu nastupiti druge teže posljedice.

Kazna zatvora izriče se na pune dane.

Član 33.

Iznosi naplaćenih novčanih kazni za prekršaje određene propisima Kantona unose se u budžet Kantona, a za prekršaje određene odlukom općinskog vijeća unose se u budžet općine.

Član 34.

Kazna se odmjerava u granicama određenim propisom u kome je prekršaj predviđen, uzimajući u obzir sve okolnosti koje utiču da kazna bude veća ili manja (otežavajuće i olakšavajuće okolnosti), a naročito težinu učinjenog prekršaja, okolnosti pod kojima je prekršaj učinjen, stepen odgovornosti, lične prilike učinioca i njegovo držanje poslije učinjenog prekršaja.

Pri odmjeravanju novčane kazne uzeće se u obzir i imovno stanje učinioca, odnosno ekonomsko stanje pravnog lica.

Ako zakonom o prekršaju nije drukčije predviđeno, kao otežavajuća okolnost za prekršaj ne može se uzeti kazna zatvora, novčana kazna ni zaštitna mjera ranije izrečena za prekršaj, ako je od dana pravosnažnosti rješenja o prekršaju do izvršenja novog prekršaja, proteklo više od dvije godine.

Član 35.

Ako prekršajem nisu prouzročene teže posljedice, a postoje takve olakšavajuće okolnosti koje ukazuju da će se i sa blažom kaznom postići svrha kažnjavanja, propisana kazna može se ublažiti na jedan od sljedećih načina:

1. izreći kaznu ispod najmanje mjere kazne koja je propisana za taj prekršaj, ali ne i ispod najmanje zakonske mjere te vrste kazne,
2. umjesto propisane kazne zatvora izreći novčanu kaznu.

Član 36.

Ako postoje okolnosti koje u znatnoj mjeri umanjuju odgovornost učinioca, tako da se može očekivati da će se ubuduće kloniti vršenja prekršaja i bez izricanja propisane kazne, umjesto kazne može se izreći ukor.

Ukor se može izreći i ako se prekršaj sastoji u neispunjavanju propisane obaveze ili je prekršajem nanesena šteta, a učinilac je prije donošenja rješenja o prekršaju ispunio propisanu obavezu, odnosno otklonio ili nadoknadio nanесenu štetu.

Član 37.

Neće se kazniti učinilac prekršaja ako je prekršaj prema okolnostima pod kojima je učinjen malog značaja i ako nije prouzrokovao posljedice ili su posljedice neznatne.

Neće se kazniti za prekršaj pravno lice ako je prekršaj otkrio i prijavio organ tog pravnog lica ili radnici u tom pravnom licu.

Član 38.

Ako je učinilac jednom radnjom ili sa više radnji učinio više prekršaja po kojima nije doneseno rješenje o prekršaju, a postupak se vodi pred istim sudom, utvrdit će se prethodno kazna za svaki prekršaj i izreći sve utvrđene kazne, a ako su kazne iste vrste, izreći će se jedna ukupna kazna koja je jednaka zbroju pojedinih utvrđenih kazni, s tim da ukupna kazna zatvora ne može prijeći 60 dana, a ukupna novčana kazna ne može prijeći dvostruki iznos najveće mjere novčane kazne propisane ovim zakonom.

Ako je u slučaju iz prethodnog stava za više prekršaja izrečena kazna zatvora preko 30 dana i novčana kazna, kazna zatvora kojom se zamjenjuje novčana kazna ne može zajedno sa izrečenom kaznom zatvora prijeći 90 dana.

Na način propisan u stavu 1. ovog člana postupit će se i kod izricanja zaštitnih mjera, s tim da ukupno trajanje zaštitne mjere ne može prijeći

najveću propisanu zakonsku mjeru te vrste zaštitne mjere.

2. Zaštitne mjere

Član 39.

Kantonalnim zakonom mogu se uz kaznu za prekršaj propisati slijedeće zaštitne mjere:

1. oduzimanje predmeta,
2. zabrana obavljanja samostalne djelatnosti,
3. zabrana upravljanja motornim vozilom,
4. udaljenje stranaca sa teritorije Kantona,

Zaštitne mjere iz st. 1. tač. 1.i 4, ovog člana mogu se, pod uvjetima predviđenim ovim zakonom, izreći i kada nisu propisane za prekršaj.

Zaštitne mjere mogu se izreći i ako kazna za prekršaj nije izrečena, samo ako je takva mogućnost predviđena u zakonu.

Zakonom se mogu propisati i druge zaštitne mjere ako to zahtijeva posebna priroda prekršaja ali se one mogu izricati samo uz kaznu za prekršaj.

Član 40.

Predmeti koji su upotrebljeni ili su bili namijenjeni izvršenju prekršaja ili su nastali izvršenjem prekršaja, mogu se oduzeti ako su svojina učinioca prekršaja, odnosno ako njima raspolaže pravno lice - učinilac prekršaja.

Predmeti iz prethodnog stava mogu se oduzeti i kad nisu svojina učinioca prekršaja ili njima ne raspolaže pravno lice - učinilac prekršaja, ako to zahtijevaju interesi opće bezbjednosti, čuvanja života i zdravlja ljudi, sigurnost robnog prometa ili razlozi javnog morala, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom. Oduzimanjem predmeta ne dira se u pravo trećih lica na naknadu štete od učinioca.

Organ koji je donio rješenje o prekršaju određuje da li će se oduzeti predmeti uništiti, prodati ili predati zainteresiranom organu, odnosno pravnom licu.

Novac dobijen prodajom predmeta koji je svojina učinioca prekršaja, odnosno prodajom predmeta kojim raspolaže pravno lice - učinilac prekršaja, unosi se u budžet Kantona odnosno općine.

Ako su prodati predmeti koji nisu svojina učinioca prekršaja ili njima ne raspolaže pravno lice - učinilac prekršaja, novac se predaje licu čija

su svojina ti predmeti, odnosno pravnom licu koje raspolaže tim predmetima. Ako je to lice nepoznato i ne javi se ni za jednu godinu od dana prodaje, novac dobijen od prodaje takvih predmeta unosi se u budžet Kantona odnosno općine.

Član 41.

Zabrana obavljanja samostalne djelatnosti sastoji se u privremenoj zabrani učiniocu prekršaja da obavlja zanatsku ili drugu djelatnost za koju se izdaje dozvola nadležnog organa.

Ako zakonom nisu posebno propisani uvjeti za izricanje mjere iz stava 1. ovog člana, ta mjera se može izreći učiniocu prekršaja čije bi dalje bavljenje samostalnom djelatnošću bilo opasno po život ili zdravlje ljudi ili koji je zloupotrijebio samostalnu djelatnost za izvršenje prekršaja.

Zaštitna mjera iz stava 1. ovog člana može se izreći u trajanju od tri mjeseca do jedne godine. Vrijeme trajanja izrečene mjere teče od dana pravosnažnosti rješenja o prekršaju.

Član 42.

Zabrana upravljanja motornim vozilom sastoji se u zabrani upravljanja motornim vozilom određene vrste ili kategorije.

Ako zakonom nisu propisani uvjeti za izricanje mjere iz prethodnog stava, ta mjera može se izreći učiniocu prekršaja koji je učinio težu povredu propisa o bezbjednosti saobraćaja, ili čije ranije kršenje tih propisa pokazuje da je opasno da učinilac prekršaja upravljanja motornim vozilom određene vrste ili kategorije.

Pri odlučivanju da li će se izreći mjera iz prethodnog stava uzeće se u obzir to da li je učinilac vozač motornog vozila po zanimanju.

Zaštitna mjera iz stava 1. ovog člana može se izreći u trajanju od 30 dana do jedne godine.

Ako zakonom nije drukčije određeno, vrijeme trajanja izrečene mjere teče od dana pravosnažnosti rješenja kojim je mjera izrečena i upisuje se u vozačku dozvolu.

Član 43.

Udaljenje stranaca sa teritorije Kantona može se izreći strancu koji je kažnjen za prekršaj

zbog koga je nepoželjan njegov dalji boravak u Kantonu.

Zaštitna mjera iz stava 1. ovog člana može se propisati u trajanju od šest mjeseci do tri godine. Vrijeme trajanja izrečene mjere teče od dana pravosnažnosti rješenja o prekršaju.

Glava IV

ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI PRIBAVLJENE IZVRŠENJEM PREKRŠAJA

Član 44.

Niko ne može zadržati imovinsku korist pribavljenu prekršajem.

Imovinska korist oduzeće se rješenjem o prekršaju kojim je utvrđeno izvršenje prekršaja.

Imovinska korist unosi se u budžet Kantona, odnosno općine.

Od učinioca će se oduzeti novac, predmeti od vrijednosti i svaka druga imovinska korist koja je pribavljena prekršajem, a ako oduzimanje nije moguće - učinilac će se obavezati da plati novčani iznos koji odgovara pribavljenoj imovinskoj koristi.

Ako kažnjeni u određenom roku ne plati novčani iznos iz prethodnog stava, naplata će se izvršiti prinudnim putem.

Imovinska korist pribavljena prekršajem može se oduzeti od lica na koja je prenesena bez naknade ili uz naknadu koja ne odgovara stvarnoj vrijednosti, ako su ona znala ili mogla znati da je imovinska korist pribavljena prekršajem. Kad je imovinska korist prenesena na bliske srodnike, oduzeće se od njih ako ne dokažu da su kao naknadu dali punu vrijednost.

Glava V

ZASTARJELOST

Član 45.

Prekršajni postupak ne može se voditi ako protekne jedna godina od dana kada je prekršaj učinjen.

Izuzetno od odredbe prethodnog stava, zakonom se može propisati duži rok zastarjelosti gonjenja, ali ne duži od tri godine.

Član 46.

Izrečena novčana kazna i zaštita mjera ne mogu se izvršiti ako je od dana pravosnažnosti rješenja o prekršaju protekla jedna godina.

Član 47.

Zastarijevanje gonjenja i zastarijevanje izvršenja kazne, odnosno zaštitne mjere za prekršaje ne teče za vrijeme za koje se gonjenje, odnosno izvršenje ne može preduzeti po zakonu.

Zastarijevanje se prekida svakom radnjom nadležnog organa koja se preduzima radi gonjenja učinioca prekršaja ili radi izvršenja novčane kazne, odnosno zaštitne mjere.

Sa svakim prekidom zastarijevanje počinje ponovo da teče, ali zastarjelost u svakom slučaju nastaje kad protekne dvaput onoliko vremena koliko se po zakonu traži za zastarjelost gonjenja ili izvršenja kazne, odnosno zaštitne mjere.

Glava VI

ODGOVORNOST I KAŽNJAVANJE MALOLJETNIKA

Član 48.

Protiv maloljetnika koji u vrijeme izvršenja prekršaja nije navršio 16 godina života (dijete i mlađi maloljetnik) ne može se pokrenuti prekršajni postupak.

Maloljetnik koji je u vrijeme izvršenja prekršaja navršio 16 godina, a nije navršio 18 godina života (stariji maloljetnik), odgovoran je za prekršaj samo ako je u vrijeme izvršenja prekršaja, s obzirom na svoju duševnu razvijenost, mogao da shvati značaj svoje radnje i da upravlja svojim postupcima.

Starijem maloljetniku može se izreći ukor, novčana kazna ili zatvor, kao i zaštitne mjere iz člana 39. stav 1. tač. 1. i 3. ovog zakona.

Ukor se izriče ako je dovoljno da se zbog učinjenog prekršaja maloljetnik samo prekori.

Pri izricanju ukora ukazaće se starijem maloljetniku na štetnost njegovog postupka i predočiće će mu se da u slučaju ponovog izvršenja prekršaja može prema njemu biti izrečena kazna.

Starijem maloljetniku ne može se izreći novčana kazna u većem iznosu od polovine iznosa propisane novčane kazne za prekršaj, kao ni ukupna kazna za prekršaje u sticanju u većem iznosu od polovine dvostrukog iznosa najveće mjere novčane kazne.

Starijem maloljetniku ne može se novčana kazna zamijeniti kaznom zatvora u trajanju dužem od 15 dana.

Starijem maloljetniku ne može se izreći kazna zatvora u trajanju dužem od 15 dana.

Član 49.

Zakonom i propisom Vlade Kantona može se odrediti da će se roditelj, usvojilac, odnosno staralac maloljetnika koji je učinio prekršaj kazniti ako je učinjeni prekršaj posljedica njihovog propuštanja dužnog staranja o maloljetniku, a u mogućnosti su da takav nadzor obavljaju.

DIO DRUGI

Glava VII

PREKRŠAJNI POSTUPAK

Član 50.

Organ koji vodi prekršajni postupak dužan je da istinito i potpuno utvrdi činjenice koje su važne za donošenje rješenja i sa jednakom brižljivošću ispita kako okolnosti koje terete okrivljenog tako i okolnosti koje mu idu u korist.

Član 51.

Prije donošenja rješenja o prekršaju, okrivljenom će se pružiti mogućnost da se izjasni o onome što mu se stavlja na teret, osim ako se donosi rješenje po skraćenom postupku.

Ako uredno pozvani okrivljeni ne dođe na ispitivanje i ne opravda izostanak, a njegovo ispitivanje nije nužno za utvrđivanje pravog stanja stvari, rješenje o prekršaju može se donijeti i bez ispitivanja okrivljenog.

Član 52.

Protiv pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu sprovodi se jedinstven prekršajni

postupak, osim ako postoje zakonski razlozi da se vodi postupak samo protiv jednog od njih.

Član 53.

U prekršajnom postupku organ koji vodi postupak dužan je da savjesno ocijeni svaki dokaz pojedinačno i u vezi s ostalim dokazima i da na osnovu takve ocjene izvede zaključak da li je neka činjenica dokazana.

Član 54.

Organ koji vodi prekršajni postupak staraće se da neznanje i neukost okrivljenog i drugih lica koja učestvuju u postupku ne budu na štetu prava koja im po zakonu pripadaju u postupku.

Član 55.

Organ koji vodi prekršajni postupak dužan je da postupak sprovede bez odugovlačenja i da onemogući svaku zloupotrebu prava koja pripadaju licima koja učestvuju u postupku.

Član 56.

Prekršajni postupak vodi se na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i latiničnom i ćiriličnom pismu.

Okrivljeni, svjedoci i druga lica koja učestvuju u postupku imaju pravo da pri izvođenju pojedinih radnji u prekršajnom postupku ili na usmenom pretresu upotrebljavaju svoj jezik.

Ako se prekršajni postupak, odnosno usmeni pretres, ne vodi na jeziku tog lica, obezbijediće se usmeno prevođenje onog što ono, odnosno drugi iznese, kao i isprava i drugog pismenog dokaznog materijala.

O pravu na prevođenje poučiće se lice iz stava 2. ovog člana, koje se može odreći tog prava, ako zna jezik na kome se vodi postupak.

U zapisniku se unosi zabilješka, da je data pouka i izjava učesnika.

Prevođenje obavlja tumač koga odredi organ koji vodi postupak.

Član 57.

Svi organi dužni su da ukazuju pravnu pomoć organu koji vodi prekršajni postupak.

Član 58.

Prekršajni postupak se ne vodi niti se izriče kazna za prekršaje protiv lica koja uživaju diplomatski imunitet.

Član 59.

Ako primjenjivanje propisa o prekršaju zavisi od prethodnog rješenja nekog pravnog pitanja za čije je rješenje nadležan drugi organ, organ koji vodi prekršajni postupak može sam riješiti to pitanje, a može odgoditi donošenje rješenja ako se po tom pitanju već vodi postupak pred drugim organom.

Rješenje prethodnog pitanja u prekršajnom postupku ima dejstvo samo za predmet o kome se u tom postupku rješavalo.

O pitanju postojanja krivičnog djela i krivične odgovornosti učinioca, organ koji vodi prekršajni postupak vezan je pravosnažnom presudom krivičnog suda kojom je okrivljeni oglašen krivim za krivično djelo.

Član 60.

Protiv prvostepenog rješenja u prekršajnom postupku može se izjaviti žalba, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Rješenje o prekršajnom postupku pravosnažno je kad se više ne može pobijati žalbom ili kad žalba nije dozvoljena.

DIO TREĆI**Glava VIII****ORGANI ZA VOĐENJE
PREKRŠAJNOG POSTUPKA****1. Opšte odredbe****Član 61.**

Prekršajni postupak vodi u prvom stepenu Općinski sud za prekršaje, a u drugom stepenu Kantonalni sud za prekršaje, ako zakonom nije propisano da postupak u određenim prekršajima vodi drugi organ.

Član 62.

Postupak u prvom stepenu vodi i rješenje o prekršaju donosi Općinski sud za prekršaje.

Kantonalni sud za prekršaje odlučuje u vijeću sastavljenom od trojice sudija od kojih je jedan predsjednik vijeća.

Član 63.

Sudovi za prekršaje su samostalni organi kantonalne vlasti.

U obavljanju svoje funkcije sudije za prekršaje su neovisni i odluke donose na temelju Ustava, zakona i drugih propisa.

Član 64.

Sudovi za prekršaje imaju pečat u skladu sa zakonom.

Na zgradi u kojoj je smješten sud za prekršaje mora biti istaknut naziv suda i obilježja u skladu sa zakonom.

2. Osnivanje i nadležnosti organa za prekršaje~~**Član 65.**~~

Općinski sudovi za prekršaje osnivaju se zakonom.

Općinski sud za prekršaje može se osnovati za područje jedne ili više općina.

Općina, odnosno općine za čije se područje osniva sud za prekršaje osiguravaju adekvatan poslovni prostor za potrebe suda.

Broj sudija za prekršaje utvrđuje se odlukom Vlade Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Vlada) na prijedlog Ministarstva za pravosuđe i upravu.

Član 66.

Općinski sud za prekršaje je nadležan da:

1. odlučuje u prvom stepenu o predmetima prekršaja,
2. odlučuje o zahtjevu za ponavljanje postupka,
3. sprovodi izvršenje odluka donesenih u prekršajnom postupku,
4. pruža pravnu pomoć i
5. vrši i druge poslove određene zakonom.

Član 67.

Za vođenje prekršajnog postupka u prvom stepenu nadležan je općinski sud za prekršaje na čijem području je prekršaj učinjen.

Ako je prekršaj učinjen u domaćem vazduhoplovu, mjesno je nadležan općinski sud za prekršaje na čijem se području nalazi vazduhoplovno pristanište u kojem se završava putovanje učinioca prekršaja, a ako je on član posade općinski sud za prekršaje na čijem se području nalazi matično pristanište vazduhoplova.

Član 68.

Ako se nadležnost općinskog suda za prekršaje iz prethodnog člana ne može odrediti prema mjestu izvršenja prekršaja ili ako je prekršaj izvršen u inostranstvu, nadležnost se određuje prema prebivalištu, odnosno boravištu učinioca prekršaja, a ako je prekršaj učinilo pravno lice – prema sjedištu pravnog lica.

Član 69.

Općinski sud za prekršaje koji je nadležan za učinioca prekršaja nadležan je i za saučesnika.

Protiv učinioca prekršaja i saučesnika provodi se jedinstven prekršajni postupak, a ako je to svrsishodno, nadležni općinski sud za prekršaje može odvojeno da vodi postupak protiv pojedinih saučesnika.

Ako su prekršaj kao saučesnici učinili građani i vojno lice, a za postupak protiv vojnog lica nadležan je vojni organ, postupak će se voditi odvojeno za građanina, a odvojeno za vojno lice.

Član 70.

Općinski sud za prekršaje je dužan da po službenoj dužnosti pazi na stvarnu i mjesnu nadležnost.

Ako općinski sud za prekršaje utvrdi da je za vođenje prekršajnog postupka nadležan drugi općinski sud za prekršaje, ustupiće bez odlaganja predmet tom sudu za prekršaje.

Član 71.

Općinski sud za prekršaje može, prije nego što donese rješenje o prekršaju, ustupiti predmet općinskom sudu za prekršaje na čijem

području učinioca prekršaja ima prebivalište ili boravište, ako se time olakšava postupak.

Općinski sud za prekršaje može, u roku od osam dana od dana prijema predmeta, zahtijevati da o opravdanosti ustupanja iz prethodnog stava odluči Kantonalni sud za prekršaje, čija je odluka konačna.

U slučaju iz stava 1. ovog člana može se pod uvjetima uzajamnosti ustupiti gonjenje za prekršaj sudu za prekršaje na području drugog kantona na čijem području učinioca prekršaja ima prebivalište.

Član 72.

Kantonalni sud za prekršaje osniva se za područje Kantona sa sjedištem u Zenici.

Broj sudija Kantonalnog suda za prekršaje utvrđuje odlukom Vlada Kantona.

Na zgradi u kojoj je smješten Kantonalni sud za prekršaje mora biti istaknut naziv i grb Kantona.

Kantonalni sud za prekršaje ima svoj pečat u skladu sa zakonom.

Član 73

Kantonalni sud za prekršaje je nadležan da:

1. odlučuje u drugom stepenu po žalbama izjavljenim protiv rješenja općinskih sudova za prekršaje,
2. rješava o sukobu nadležnosti između općinskih sudova za prekršaje,
3. utvrđuje načelne stavove i načelna pravna shvatanja radi jedinstvene primjene zakona i drugih propisa,
4. pruža stručnu pomoć općinskim sudovima za prekršaje,
5. donosi poslovnik o radu opće sjednice,
6. vrši i druge poslove određene zakonom.

Opću sjednicu sačinjavaju predsjednik i sve sudije Kantonalnog suda za prekršaje.

Opću sjednicu saziva i njenim radom rukovodi predsjednik Kantonalnog suda za prekršaje.

Za punovažno odlučivanje u općoj sjednici potrebno je da sjednici prisustvuje najmanje dvije trećine sudija Kantonalnog suda za prekršaje, a zaključci se donose većinom glasova svih sudija tog suda.

Pravno shvatanje usvojeno u općoj sjednici obavezno je za sva vijeća Kantonalnog suda za prekršaje.

Član 74.

Kantonalni sud za prekršaje može vršiti pregled rada općinskog suda za prekršaje i od njega tražiti izvještaje i podatke.

Član 75.

Sredstva za rad Kantonalnog suda za prekršaje osiguravaju se u budžetu Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Kantona).

U Budžetu Kantona osiguravaju se:

- sredstva za plaće i druge nadoknade sudija, službenika i namještenika u općinskim sudovima za prekršaje,
- sredstva za materijalne troškove koji se odnose na izdatke za kancelarijski materijal, troškove pošte i telefona, nabavku sredstava opreme i ugovorene usluge općinskih sudova za prekršaje.

U Budžetu općine za čije je područje osnovan sud za prekršaje osiguravaju se:

- sredstva za zakup poslovnog (kancelarijskog) prostora, električnu energiju, grijanje, komunalne usluge, osim telefona i poštanskih pošiljki,
- troškovi za održavanje kancelarijskog prostora (čišćenje, krećenje i dr.).

Nadležna općinska služba će obavljati obračun plaća i drugih nadoknada, te vršiti sve finansijske poslove za potrebe općinskog suda za prekršaje.

3. Imenovanje sudije za prekršaje

Član 76.

Sudiju za prekršaje i predsjednika općinskog suda za prekršaje imenuje i smjenjuje Vlada Kantona na prijedlog ministra za pravosuđe i upravu, uz konsultaciju sa načelnikom općine na čijem je području općinski sud.

Predsjednik iz stava 1. ovog člana je ujedno i sudija za prekršaje.

Sudija za prekršaje imenuje se na 4 (četiri) godine i poslije tog roka može biti ponovo imenovan na tu dužnost.

Predsjednik općinskog suda za prekršaje imenuje se na period od četiri (4) godine i može biti ponovo imenovan.

Licima iz stava 3. i 4. ovog člana koji ne budu ponovo imenovana na tu dužnost ne prestaje radni odnos, već se raspoređuju na odgovarajuće poslove u organe uprave, koji odgovaraju njihovim stručnim sposobnostima.

Ministarstvo za pravosuđe i upravu raspisuje konkurs za izbor i imenovanje sudije, odnosno predsjednika općinskog suda za prekršaje.

Član 77.

Za općinskog sudiju za prekršaje i predsjednika općinskog suda za prekršaje može biti imenovano lice koje je državljanin Bosne i Hercegovine, koji ispunjava opšte uslove za zasnivanje radnog odnosa u organu uprave, koje je diplomirani pravnik i ima položen pravosudni ispit ili ispit za sudiju za prekršaje i najmanje dvije godine radnog iskustva na pravnim poslovima.

Izuzetno, za sudiju za prekršaje može biti imenovano lice i ako nema ispit za sudiju za prekršaje, odnosno pravosudni ispit, pod uslovom da taj ispit položi u roku od šest mjeseci od dana stupanja na dužnost.

Sudiji za prekršaje koji u tom roku ne položi ispit prestaje funkcija po sili zakona.

Član 78.

Sudija za prekršaje općinskog suda ili sudija za prekršaje Kantonalnog suda za prekršaje, može se uputiti na privremeni rad u drugi sud za prekršaje najduže tri mjeseca, a, po svom pristanku najduže šest mjeseci u jednoj godini.

Upućivanje na rad u drugi sud za prekršaje vrši se samo ako, zbog spriječenosti ili izuzeća sudije za prekršaje, ili iz drugih opravdanih razloga bude, dovedeno u pitanje redovno vršenje poslova u sudu.

U općinski sud može se uputiti na privremeni rad sudija za prekršaje Kantonalnog suda za prekršaje ili sudija za prekršaje općinskog suda.

Rješenje o upućivanju na privremeni rad u drugi sud za prekršaje donosi predsjednik suda za prekršaje iz kojeg se sudija za prekršaje upućuje na privremeni rad, vodeći računa o ravnomjernom upućivanju sudija za prekršaje.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, sudiji za prekršaje pripada plaća utvrđena, u skladu sa zakonom koja je za njega povoljnija.

Član 79.

Bračni drugovi, srodnici u pravoj liniji, odnosno u pobočnoj liniji do drugog stepena ne mogu vršiti službu sudije u istom općinskom sudu za prekršaje, odnosno Kantonalnom sudu za prekršaje.

Član 80.

Prije stupanja na službu sudija za prekršaje i predsjednik daju svečanu izjavu pred predsjednikom Vlade.

Tekst svečane izjave glasi: "Svečano izjavljujem da ću se u vršenju službe sudije za prekršaje – predsjednika pridržavati ustava, zakona i drugih propisa i da ću službu vršiti savjesno i nepristrasno".

Član 81.

Predsjednik općinskog suda za prekršaje je starješina organa, odgovoran je za zakonito i blagovremeno izvršavanje poslova uprave u organu, podnosi obavještenje o radu Ministarstvu za pravosuđe i upravu i Vladi, na njihov zahtjev ili po svojoj inicijativi i predstavlja organ prema trećim licima.

Predsjednik općinskog suda za prekršaje podnosi izvještaj o radu Kantonalnom sudu za prekršaje.

Naredbodavac je za izvršenje finansijskog plana i predračuna sredstava organa.

Član 82.

Za sudiju i predsjednika Kantonalnog suda za prekršaje može biti imenovano lice koje je državljanin Bosne i Hercegovine, koje ispunjava opće uslove za zasnivanje radnog odnosa u organu uprave, koje je diplomirani pravnik i ima položen pravosudni ispit ili ispit za sudiju za prekršaje i najmanje tri godine radnog iskustva na pravnim poslovima.

Član 83.

Sudije Kantonalnog suda za prekršaje imenuju se na četiri godine i poslije tog roka mogu biti ponovo imenovane na tu dužnost.

Predsjednik kantonalnog suda za prekršaje imenuje se na četiri godine i može biti ponovo imenovan.

Ministarstvo za pravosuđe i upravu raspisuje konkurs za imenovanje sudija Kantonalnog suda za prekršaje.

Član 84.

Predsjednika i sudije Kantonalnog suda za prekršaje imenuje i smjenjuje Vlada Kantona, na prijedlog ministra za pravosuđe i upravu.

Član 85.

Prije stupanja na službu sudija i predsjednik Kantonalnog suda za prekršaje pred predsjednikom Vlade Kantona daju svečanu izjavu:

Svečana izjava glasi: "Svečano izjavljujem da ću se u vršenju službe sudije Kantonalnog suda za prekršaje – predsjednika, pridržavati ustava, zakona i drugih propisa i da ću službu vršiti savjesno i nepristrasno".

Član 86.

Predsjednik Kantonalnog suda za prekršaje je starješina organa, odgovoran je za zakonito i blagovremeno izvršavanje poslova uprave u organu, podnosi izvještaj o radu Vladi i Skupštini Kantona na njihov zahtjev ili po svojoj inicijativi i predstavlja organ prema trećim licima.

Naredbodavac je za izvršenje finansijskog plana i predračuna sredstava organa.

Član 87.

Kanton odgovara za štetu koju u vršenju službe nanese sudija za prekršaje građaninu ili pravnoj osobi svojim nepravilnim i nezakonitim radom.

Kanton može od sudije za prekršaje zahtijevati naknadu isplaćene svote samo ako je sudija štetu učinio namjerno ili iz krajnje nepažnje.

Zahtjev za naknadu štete iz stava 2. ovog člana zastarijeva u roku od šest mjeseci od dana isplaćene naknade.

5. *Prestanak službe sudije za prekršaje*

Član 88.

Sudiji za prekršaje, predsjedniku općinskog suda za prekršaje, sudiji Kantonalnog suda za prekršaje i predsjedniku Kantonalnog suda za prekršaje služba prestaje smjenjivanjem, udaljenjem od vršenja službe i podnošenjem ostavke.

Član 89.

Sudija iz prethodnog člana bit će smijenjen ako bude osuđen za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za vršenje službe sudije, ako se utvrdi da je izvršio težu povredu službe, odnosno ugleda službe sudije, ako se utvrdi da nije stručno sposoban za vršenje službe sudije ili da kroz duže vrijeme neuredno obavlja službu sudije, odnosno da kroz duže vrijeme ne postiže zadovoljavajuće rezultate u radu, ako se utvrdi da je nosilac inokosne funkcije ili član izvršnog tijela političke organizacije ili ako se, na osnovu mišljenja zdravstvene ustanove utvrdi da je trajno izgubio sposobnost za vršenje službe sudije.

Odredba stava 1. ovog člana odnosi se, i na predsjednika općinskog suda za prekršaje i predsjednika Kantonalnog suda za prekršaje.

Član 90.

Prijedlog za pokretanje postupka za smjenjivanje sudije za prekršaje i predsjednika može podnijeti ministar za pravosuđe i upravu i predsjednik Kantonalnog suda za prekršaje.

Član 91.

Prijedlog za pokretanje postupka za smjenjivanje sudije i predsjednika Kantonalnog suda za prekršaje može podnijeti ministar za pravosuđe i upravu.

Član 92.

U postupku smjenjivanja predsjedniku i sudiji za prekršaje će se omogućiti da se izjasne o razlozima smjenjivanja.

Član 93.

Sudija za prekršaje i predsjednik bit će udaljeni od vršenja službe ako je protiv njega određen pritvor.

Sudija za prekršaje i predsjednik može biti udaljen od vršenja službe ako je protiv njega pokrenut krivični postupak za djelo koje ga čini nedostojnim za vršenje službe sudije.

Odluku o udaljenju iz stava 1. i 2. ovog člana donosi Vlada na prijedlog predsjednika Kantonalnog suda za prekršaje.

Član 94.

Sudija i predsjednik Kantonalnog suda za prekršaje bit će udaljen od vršenja službe ako je protiv njega određen pritvor.

Sudija i predsjednik Kantonalnog suda za prekršaje može biti udaljen od vršenja službe ako je protiv njega pokrenut krivični postupak koje ga čini nedostojnim za vršenje službe sudije.

Odluku o udaljenju iz stava 1. i 2. ovog člana donosi Vlada Kantona, na prijedlog ministra za pravosuđe i upravu.

Član 95.

Sudija za prekršaje općinskog ili Kantonalnog suda za prekršaje, odnosno predsjednik općinskog ili Kantonalnog suda za prekršaje podnose ostavku Vladi Kantona.

Sudiji – predsjedniku prestaje vršenje službe sljedećeg dana od dana kada je ostavka primljena.

6. Javnost rada sudija za prekršaje**Član 96.**

Rad suda za prekršaje je javan.

Javnost rada obezbjeđuje se naročito: javnim raspravljanjem pred sudom, davanjem obavještenja u toku postupka zainteresovanim licima pod uslovima predviđenim zakonom, omogućavanjem javnosti da se putem sredstava javnog informisanja upozna sa radom suda za prekršaje i obavještavanjem općinskog vijeća.

Sudovi za prekršaje mogu, saglasno zakonu, isključiti javnost u raspravljanju radi čuvanja tajne, zaštite morala, interesa maloljetnika i radi zaštite drugih posebnih interesa maloljetnika.

Član 97.

Sudije za prekršaje i sudije Kantonalnog suda za prekršaje prate i proučavaju društvene odnose i pojave koje su zapazili u svom radu, a koji su od interesa za zaštitu javnog poretka i o zapaženim pojavama obavještavaju općinsko vijeće odnosno Vladu Kantona na njihov zahtjev ili po vlastitoj inicijativi.

Sudije za prekršaje i sudije Kantonalnog suda za prekršaje mogu ukazati na potrebu donošenja ili izmjene propisa i preduzimanja mjera radi sprečavanja pojava koje ugrožavaju javni poredak.

Član 98.

Ministarstvo za pravosuđe i upravu:

- osigurava sprovođenje zakona i drugih propisa i mjera koje se odnose na organizaciju suda za prekršaje,
- prati i proučava rad suda za prekršaje i preduzima mjere u vezi sa unapređenjem njegove organizacije i poslovanja, kadrovskim pitanjima, stručnim usavršavanjem kadrova, osiguranjem materijalnih i drugih uslova za rad suda za prekršaje kao i o drugim pitanjima od značaja za pravilan rad suda za prekršaje,
- ispituje neposredno ili preko predsjednika suda za prekršaje pritužbe na rad suda za prekršaje zbog nepostupanja, odugovlačenja postupka ili drugih razloga,
- vrši i druge poslove utvrđene zakonom.

Ministarstvo za pravosuđe i upravu može tražiti od suda za prekršaje podatke i izvještaje koji su mu potrebni radi vršenja poslova iz prethodnog stava.

Član 99.

Ministar za pravosuđe i upravu:

- propisuje organizaciju i način unutrašnjeg poslovanja u sudovima za prekršaje,
- utvrđuje orijentaciona mjerila o potrebnom broju sudija i ostalih službenika i namještenika u sudovima za prekršaje,
- donosi bliže propise o troškovima prekršajnog postupka,
- vrši i druge poslove predviđene zakonom.

Član 100.

Sudovi za prekršaje su dužni jedni drugim pružati pravnu pomoć.

Svi organi, organizacije, preduzeća i druge organizacije i zajednice dužni su pružati pomoć sudovima za prekršaje u vršenju službe sudova.

Član 101.

Ako se stranoj državi, na osnovu međunarodnog ugovora, ustupa gonjenje i kažnjavanje za prekršaj iz nadležnosti sudova za prekršaje, koji je na teritoriji Kantona izvršio strani državljanin čije je prebivalište u stranoj državi, odluku o ustupanju donosi Kantonalni sud za prekršaje.

Ako strana država predloži da se u Kantonu preduzme gonjenje i kažnjavanje za prekršaj koji je u stranoj državi izvršio državljanin BiH sa prebivalištem u Kantonu, odluku o preuzimanju gonjenja donosi Kantonalni sud za prekršaje.

DIO ČETVRTI**Glava IX****SJEDIŠTE I PODRUČJE SUDOVA****Član 102.**

Općinski sudovi za prekršaje su:

1. Općinski sud za prekršaje u Olovu – za područje općine Olovo
2. Općinski sud za prekršaje u Varešu – za područje općine Vareš,
3. Općinski sud za prekršaje u Brezi – za područje općine Breza,
4. Općinski sud za prekršaje u Visokom – za područje općine Visoko,
5. Općinski sud za prekršaje u Kaknju – za područje općine Kakanj,
6. Općinski sud za prekršaje u Zenici – za područje općine Zenica,
7. Općinski sud za prekršaje u Žepču – za područje općine Žepče,
8. Općinski sud za prekršaje u Zavidovićima – za područje općine Zavidovići,
9. Općinski sud za prekršaje u Maglaju – za područje općine Maglaj,

10. Općinski sud za prekršaje u Doboj-Jug – za područje općine Doboj-Jug,
11. Općinski sud za prekršaje u Tešnju – za područje općine Tešanj,
12. Općinski sud za prekršaje u Usori – za područje općine Usora.

Glava X

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA I RADNI ODNOSI

Član 103.

Unutrašnja organizacija u sudovima za prekršaje osim broja sudija, utvrđuje se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji.

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji donosi predsjednik općinskog, odnosno Kantonalnog suda za prekršaje, uz saglasnost ministra za pravosuđe i upravu.

Član 104.

Za vršenje stručnih i administrativno tehničkih poslova općinski sud za prekršaje i Kantonalni sud za prekršaje ima potreban broj službenika i namještenika sa odgovarajućom spremom.

Organi za prekršaje iz stava 1. ovog člana mogu imati potreban broj stručnih saradnika i pripravnika – diplomiranih pravnika.

Član 105.

Polazni osnov za obračun plaće sudije za prekršaje je isti i on iznosi 2,00 prosječne netto plaće uposlenih u Zeničko-dobojskom kantonu iz decembra mjeseca one godine koja prethodi godini u kojoj se plaća ostvaruje. Sudije za prekršaje su svrstani u dvije platne skupine, tako da prvu platnu skupinu čine sudije Kantonalnog suda za prekršaje, a drugu platnu skupinu sudije općinskih sudova za prekršaje.

Koeficijent za prvu platnu skupinu je 1,30 a koeficijent za drugu platnu skupinu je 1.

Član 106.

Plaća se dobije tako da se osnovica pomnoži sa koeficijentom, te ukupan iznos poveća po osnovu radnog staža.

Plaća se povećava za 0,5% za svaku započetu godinu radnog staža, a najviše za 20%.

Član 107.

Plaća predsjednika općinskog suda za prekršaje uvećava se za 5%.

Plaća predsjednika Kantonalnog suda za prekršaje uvećava se za 10%.

Član 108.

Propisi o sredstvima za rad i radnim odnosima funkcionera, njihovih zamjenika, rukovodećih službenika i službenika i namještenika u organima uprave, shodno se primjenjuju i na predsjednike, sudije za prekršaje, rukovodeće i druge službenike i namještenike općinskog suda za prekršaje odnosno Kantonalnog suda za prekršaje, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Glava XI

IZUZEĆE

Član 109.

Sudija koji vodi prekršajni postupak izuzeće se:

1. ako je oštećen prekršajem,
2. ako mu je okrivljeni, njegov branilac, tužilac, oštećeni, njihov zakonski zastupnik ili punomoćnik, bračni, odnosno vanbračni drug ili srodnik po krvi u pravoj liniji do bilo kog stepena, u pobočnoj liniji do četvrtog stepena, a po tazbini do drugog stepena,
3. ako je u istom predmetu bio predstavnik pravnog lica, branilac okrivljenog, zastupnik ili punomoćnik oštećenog, svjedok ili vještak,
4. ako postoje druge okolnosti koje izazivaju sumnju u njegovu nepristrasnost.

Izuzeta su od donošenja rješenja u drugom stepenu lica koja su učestvovala u donošenju rješenja o prekršaju u prvom stepenu.

Član 110.

Sudija koji učestvuje u prekršajnom postupku dužan je da sam traži svoje izuzeće čim sazna da za to postoji razlog.

Zahtjev za izuzeće može podnijeti i okrivljeni, odnosno predstavnik okrivljenog

pravnog lica, do donošenja rješenja o prekršaju. Sudija čije se izuzeće traži može do donošenja rješenja o izuzeću preduzimati samo radnje koje ne trpe odlaganje.

O izuzeću sudije za prekršaje rješava predsjednik općinskog suda za prekršaje, odnosno predsjednik Kantonalnog suda za prekršaje ako se traži izuzeće predsjednika općinskog suda za prekršaje, a o izuzeću predsjednika Kantonalnog suda za prekršaje ministar za pravosuđe i upravu.

Prije donošenja rješenja o izuzeću uzeće se izjava od lica čije je izuzeće u pitanju.

Protiv rješenja kojim se usvaja zahtjev za izuzeće nije dozvoljena žalba, a rješenje kojim se zahtjev za izuzeće odbija može se pobijati samo žalbom protiv rješenja o prekršaju.

Glava XII

OKRIVLJENI I OŠTEĆENI

Član 111.

Okrivljeni je lice protiv koga je pokrenut prekršajni postupak.

Okrivljeni ima pravo da se brani sam ili uz stručnu pomoć branioca.

Član 112.

Za okrivljeno pravno lice u prekršajnom postupku učestvuje njegov predstavnik, koji je ovlašten da preduzima sve radnje koje može da preduzima sam okrivljeni.

Član 113.

Predstavnik pravnog lica je lice koje je ovlašteno da predstavlja pravno lice na osnovu zakona ili drugog propisa, općeg akta ili drugog akta pravnog lica.

Predstavnik pravnog lica mora da ima pismeno ovlaštenje organa upravljanja.

Predstavnik pravnog lica može biti samo jedno lice.

Član 114.

Predstavnik stranog pravnog lica je lice koje upravlja pravnim licima ili predstavništvom tog pravnog lica u Kantonu, ako za predstavnika nije određeno drugo lice.

Član 115.

Predstavnik pravnog lica ne može biti lice koje je u istoj stvari svjedok.

Predstavnik pravnog lica ne može biti ni odgovorno lice protiv koga se vodi postupak za isti prekršaj, a koje ističe da je postupalo na osnovu naređenja drugog odgovornog lica ili organa upravljanja (član 25.)

Više okrivljenih pravnih lica mogu imati kao predstavnika isto lice samo ako to nije u suprotnosti sa interesima njihove odbrane.

U slučajevima iz st. 1. do 3. ovog člana sudija koji vodi prekršajni postupak dužan je da obavijesti pravno lice radi određivanja drugog predstavnika.

Sudija za prekršaje je dužan da uvijek upozori pravno lice ako je predstavnik pravnog lica u isto vrijeme i odgovorno lice protiv koga se vodi prekršajni postupak.

Za strano pravno lice obavještenje i upozorenje iz st. 4. i 5. ovog člana upućivat će se pravnom licu, odnosno predstavništvu stranog pravnog lica u Kantonu.

Član 116.

Ako pravno lice na poziv sudije koji vodi prekršajni postupak ne odredi svog predstavnika, kazniće se rješenjem sudije novčanom kaznom od 250 KM.

Ako i poslije izricanja kazne pravno lice ne odredi svog predstavnika, kazniće se za svako dalje neodazivanje pozivu novčanom kaznom od 500 KM.

Član 117.

Okrivljeno pravno lice i okrivljeno odgovorno lice mogu imati svaki svog branioca ili zajedničkog branioca.

Član 118.

Oštećeni je lice čije je kakvo lično ili imovinsko pravo prekršajem povrijeđeno ili ugroženo.

Oštećeni ima pravo da predlaže dokaze, da stavlja druge prijedloge i da ostvaruje druga prava predviđena ovim zakonom.

Ako je učinjenim prekršajem šteta nanesena pravnom licu koje po zakonu zastupa

pravobranilaštvo, o tome će se uvijek obavijestiti nadležno pravobranilaštvo.

Zakonski zastupnik oštećenog vrši prava koja po ovom zakonu ima oštećeni.

Oštećeni može svoja prava vršiti i preko punomoćnika.

Član 119.

Okrivljeni, predstavnik pravnog lica, branilac okrivljenog, oštećeni i zastupnik oštećenog imaju pravo da razmatraju spise predmeta. Ako je prekršajni postupak u toku, razmatranje i prepisivanje spisa dozvoljava sudija koji vodi postupak.

Razmatranje spisa može se uskratiti ako bi se time ometalo pravilno vođenje postupka. Poslije izvedenih dokaza, licima iz stava 1. ovog člana, kao i svakom drugom licu koje ima opravdan interes, ne može se uskratiti razmatranje i prepisivanje spisa.

Glava XIII

DONOŠENJE I SAOPŠTAVANJE ODLUKA I POVRAT U PRIJAŠNJE STANJE

Član 120.

Odluka u prekršajnom postupku donosi se u obliku rješenja, ako u ovom zakonu za pojedinu odluku nije predviđeno da se donosi u obliku naredbe.

U pogledu načina donošenja odluke, shodno se primjenjuju odgovarajuće odredbe propisa o krivičnom postupku koje se primjenjuju na teritoriji Kantona.

Član 121.

Odluke Vijeća donose se poslije usmenog vijećanja i glasanja. Odluka je donesena kad je za nju glasala većina članova Vijeća.

Predsjednik Vijeća rukovodi vijećanjem i glasanjem i glasa posljednji. On je dužan da se stara da se sva pitanja svestrano i potpuno razmotre.

Članovi Vijeća ne mogu odbiti da glasaju o pitanjima koje postavi predsjednik Vijeća, ali član Vijeća koji je glasao da se prekršajni postupak obustavi i ostao u manjini nije dužan da

glasa o kazni, a ako ne glasa, uzet će se kao da je pristao na glas koji je za okrivljenog povoljniji.

Ako se u pogledu pojedinih pitanja o kojima se glasa, glasovi podijele na više različitih mišljenja tako da ni jedno od njih nema većinu, razdvojit će se pitanja i glasanje će se ponavljati dok se postigne većina. Ako se na ovaj način ne postigne većina, odluka će se donijeti tako što će se glasovi koji su najnepovoljniji za okrivljenog dodati glasovima koji su od svih manje nepovoljni, sve dok se ne postigne potrebna većina.

Vijećanju i glasanju mogu biti prisutni samo članovi vijeća i zapisničar.

Član 122.

Odluka se saopćava okrivljenom i drugim zainteresiranim licima usmeno ako su prisutni, a dostavljanjem ovjerenog prepisa ako su odsutni.

Ako je odluka usmeno saopćena, to će se naznačiti u zapisniku ili na spisu. Zainteresiranom licu dostavlja se ovjereni prepis usmeno saopćene odluke samo ako se protiv te odluke može izjaviti žalba.

Prepis odluke protiv koje je dozvoljena žalba dostavlja se sa uputstvom u pravu na žalbu.

Član 123.

Poziv za saslušanje i poziv za prisustvovanje na usmenom pretresu, kao i sve odluke od čijeg dostavljanja teče rok za žalbu, dostavljaju se lično licu kome su upućene.

Član 124.

U pogledu dostavljanja, shodno se primjenjuju odgovarajuće odredbe propisa o krivičnom postupku koje se primjenjuju na teritoriji Kantona.

Član 125.

Okrivljenom koji iz opravdanih razloga propusti rok za izjavu prigovora ili žalbe na rješenje o prekršaju dozvolice se povrat u prijašnje stanje ako u roku od tri dana od dana prestanka razloga zbog kojih je propustio rok podnese molbu za povrat u prijašnje stanje i ako istovremeno s tom molbom preda prigovor, odnosno žalbu.

Nakon isteka 30 dana od dana propuštanja roka ne može se tražiti povrat u prijašnje stanje.

Za rješavanje u povratu u prijašnje stanje, zbog propuštanja roka za žalbu, nadležan je Kantonalni sud za prekršaje, a zbog propuštanja roka za prigovor, sud za prekršaje nadležan za donošenje rješenja o prekršaju u prvom stepenu.

Ako Kantonalni sud za prekršaje, odnosno sud za prekršaje dozvoli povrat u prijašnje stanje, odlučiće o tome rješenjem o žalbi, odnosno prigovoru.

Član 126.

Molba za povrat u prijašnje stanje predaje se općinskom sudu za prekršaje protiv čijeg je rješenja trebalo izjaviti žalbu, odnosno prigovor.

Molba ne zadržava izvršenje rješenja, ali sud može odlučiti da se zastane sa izvršenjem do donošenja odluke po molbi.

Protiv rješenja donesenog o molbi za povrat u prijašnje stanje nije dozvoljena žalba.

Glava XIV

TROŠKOVI PREKRŠAJNOG POSTUPKA

Član 127.

Troškovi prekršajnog postupka obuhvataju stvarne izdatke učinjene radi vođenja postupka, i to:

1. troškove svjedoka, vještaka, tumača i uviđaja,
2. podvozne troškove okrivljenog
3. izdatke za privođenje okrivljenog,
4. prevozne i putne troškove službenih lica,
5. nužne izdatke oštećenog, ako je podnosilac zahtjeva,
6. paušalni iznos.

Ako je rješenje doneseno u skraćenom postupku visina paušalnog iznosa može se utvrditi u iznosu od 10 do 50 KM, ali ne u većem iznosu od izrečene novčane kazne.

Član 128.

Troškovi prekršajnog postupka padaju na teret lica kažnjenog za prekršaj.

Troškove prekršajnog postupka za prekršaj po kome je postupak obustavljen snosi općinski sud za prekršaje koji je vodio taj postupak.

Naplaćeni troškovi prekršajnog postupka prihod su budžeta Kantona.

Predstavnik okrivljenog pravnog lica i okrivljeno odgovorno lice snose troškove postupka koje su prouzrokovali svojom krivicom.

Lice koje je svjesno podnijelo neistinitu prijavu za prekršaj snosi troškove postupka.

U rješenju o prekršaju određiće se ko snosi troškove i u kom iznosu. Ako za utvrđivanje visine troškova nema dovoljno podataka, donijeće se naknadno posebno rješenje o troškovima.

Član 129.

Okrivljeni može biti oslobođen od obaveza da naknadi u cjelosti ili samo djelimično troškove postupka, ako bi njihovim plaćanjem bilo dovedeno u pitanje njegovo izdržavanje ili izdržavanje lica koje je on dužan da izdržava.

Troškovi prekršajnog postupka iz tačke 1 do 4. stava 1. člana 127. ovog zakona isplaćuju se unaprijed iz sredstava općinskog suda za prekršaje koji vodi prekršajni postupak, a naplaćuju se od lica koja su dužna da ih nadoknade po odredbama ovog zakona.

Ako lice koje je dužno da nadoknadi troškove prekršajnog postupka, u ostavljenom roku to ne učini, troškovi će se naplatiti prinudnim putem.

Glava XV

POKRETANJE I TOK PREKRŠAJNOG POSTUPKA

1. Pokretanje postupka

Član 130.

Prekršajni postupak pokreće sudija za prekršaje na osnovu zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka.

Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka može podnijeti ovlaštenu organ i oštećeni (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva). Ovlaštenu organ su tužilac i drugi kantonalni, odnosno općinski organi, ovlaštenu inspektor ili ovlaštena lica koja vrše inspeksijske poslove, kao i preduzeće i drugo pravno lice koje vrši javna ovlaštenja u čiju nadležnost spada neposredno

izvršavanje ili nadzor nad izvršavanjem propisa koji je prekršajem povrijeđen.

Član 131.

Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka sadrži: osnovne podatke za učinioca prekršaja (ime i prezime, ime jednog roditelja, mjesto i datum rođenja, mjesto stanovanja, matični broj i zanimanje), odnosno naziv i sjedište pravnog lica, a za odgovorno lice u pravnom licu i funkciju koju to lice obavlja, činjenični opis iz kojeg proizilaze pravna obilježja prekršaja, vrijeme i mjesto izvršenja i druge okolnosti potrebne da se prekršaj što bliže odredi, pravnu ocjenu prekršaja i prijedlog o dokazima koje treba izvesti u toku postupka.

Ako zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka ne sadrži podatke iz stava 1. ovog člana vratiće se podnosiocu da u određenom roku otkloni nedostatke. U slučaju da podnosilac zahtjeva ne otkloni nedostatke u roku koji ne može biti kraći od tri ni duži od osam dana, a nedostaci su takvi da sprečavaju dalje vođenje postupka, smatraće se da je od zahtjeva odustao pa će sudija takav zahtjev odbaciti.

Član 132.

Ako sudija ocijeni da postoje uslovi za pokretanje prekršajnog postupka, provešće postupak i donijeti rješenje o prekršaju.

O pokretanju prekršajnog postupka donosi se rješenje.

Ako je učinioca prekršaja nepoznat, sudija može i prije donošenja rješenja o pokretanju prekršajnog postupka preduzeti one radnje koje ne trpe odlaganje.

O pokretanju postupka protiv vojnog lica sudija će obavijestiti vojnu jedinicu, odnosno vojnu ustanovu kojoj to lice pripada.

Član 133.

Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka sudija će odbaciti rješenjem ako je utvrdio:

1. da radnja opisana u zahtjevu nije prekršaj,
2. da postoje osnovi koji isključuju odgovornost za prekršaj,
3. da je nastupila zastarjelost gonjenja za prekršaj,

4. da je zahtjev podnio neovlašteni organ, odnosno lice,

5. da su se stekli drugi zakonski razlozi zbog kojih se postupak ne može pokrenuti ni voditi.

Rješenje iz stava 1. ovog člana dostaviće se podnosiocu zahtjeva.

Član 134.

Ako sudija ne odbaci zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, donijeće rješenje kojim se prekršajni postupak pokreće.

Rješenje iz prethodnog stava sadrži označenje lica protiv koga se pokreće prekršajni postupak i pravnu kvalifikaciju prekršaja. Ako je zahtjev podnesen protiv više lica ili za više prekršaja, u rješenju se moraju naznačiti sva lica i pravna kvalifikacija za sve prekršaje. Nakon donošenja rješenja o pokretanju prekršajnog postupka, postupak se dalje vodi po službenoj dužnosti.

Rješenje o pokretanju prekršajnog postupka ne dostavlja se podnosiocu zahtjeva ni okrivljenom.

Protiv rješenja iz prethodnog stava žalba nije dozvoljena.

Postupak se vodi samo u pogledu onog prekršaja i protiv onog okrivljenog na koji se odnosi rješenje o pokretanju prekršajnog postupka.

Ako se u toku postupka dokaže da postupak treba proširiti na koji drugi prekršaj ili protiv drugog lica, sud će o tome obavijestiti ovlašteni organ.

Sudija nije vezan za pravnu kvalifikaciju datu u zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka odnosno u rješenju o pokretanju prekršajnog postupka.

2. Mjere za obezbjeđenje prisustva okrivljenog i drugih lica u prekršajnom postupku i jamstvo

Član 135.

Lice čije je lično prisustvo u prekršajnom postupku potrebno poziva se, po pravilu, pismenim pozivom. U pozivu će se naznačiti naziv općinskog suda za prekršaje koji poziva, vrijeme i mjesto dolaska, predmet zbog koga se poziva i u kom svojstvu (kao okrivljeni, predstavnik okrivljenog pravnog lica, svjedok, vještak itd.). Ako se oštećeni poziva kao svjedok, to u pozivu mora da se naznači.

U pozivu za okrivljenog naznačiće se zašto se okrivljuje i da li mora lično da pristupi radi saslušanja ili može svoju odbranu da podnese pismeno. Kad se poziva da lično pristupi, okrivljeni će se u pozivu upozoriti da se u slučaju neodazivanja pozivu može narediti njegovo privođenje. Ako za utvrđivanje činjeničnog stanja prisustvo okrivljenog nije neophodno, u pozivu će se okrivljeni upozoriti da će se, u slučaju njegovog neodazivanja, rješenje o prekršaju donijeti i bez njegovog ispitivanja.

Odredbe st. 1. i 2. ovog člana shodno se primjenjuju i na pozivanje predstavnika okrivljenog pravnog lica. Ako sudiji nije poznato ko je određen za predstavnika okrivljenog pravnog lica, zatražiće od pravnog lica da odredi i uputi svog predstavnika.

U pozivu svjedocima i vještacima naznačiće se da se, u slučaju neopravdanog izostanka, može narediti njihovo privođenje.

Ako je pozivanje izvršeno usmeno, to će se u spisima zabilježiti.

Član 136.

Ako se lice koje je uredno pozvano ne odazove pozivu i svoj izostanak ne opravda, a njegovo je prisustvo neophodno radi utvrđivanja činjeničnog stanja, narediće se njegovo privođenje.

Privođenje okrivljenog može se narediti i bez prethodnog pismenog poziva, ako okrivljeni ne može da dokaže svoj identitet ili nije poznato njegovo prebivalište.

Privođenje oštećenog može se narediti samo ako je pozvan kao svjedok.

Privođenje se naređuje pismenom naredbom čije se izvršenje povjerava policiji. U naredbi mora biti naznačeno ime i prezime i adresa lica koje se ima privesti i razlog privođenja. Naredba mora biti ovjerena službenim pečatom i potpisom službenog lica suda koji vodi prekršajni postupak.

Protiv vojnih lica i pripadnika policije neće se izdavati naredba za privođenje nego će se od njihove komande, odnosno komande policije zatražiti da ih privede.

Član 137.

Okrivljeni može biti zadržan:

1. ako se ne može utvrditi njegov identitet ili ako nema prebivališta, a postoji osnovana sumnja da je izvršio prekršaj i da će pobjeći,
2. ako namjerava da napusti Bosnu i Hercegovinu, tako da postoji mogućnost da osujeti vođenje prekršajnog postupka,
3. ako je zatečen u vršenju težeg prekršaja, a zadržavanje je potrebno da bi se spriječilo dalje vršenje prekršaja.

O zadržavanju okrivljenog, sudija koji vodi prekršajni postupak donosi naredbu u kojoj će naznačiti dan i sat kad je zadržavanje započeto. Okrivljeni svojim potpisom potvrđuje da mu je naredba saopćena.

Izvršenje naredbe o zadržavanju povjeriće se policiji.

Zadržavanje može trajati najduže dvadeset i četiri sata. U tom roku okrivljeni mora biti saslušan i mora se donijeti rješenje o prekršaju.

Vrijeme za koje je okrivljeni zadržan prije donošenja rješenja o prekršaju uračunava se u izrečenu kaznu. Pri uračunavanju u kaznu, zadržavanje koje je trajalo duže od dvanaest sati račun se kao 30 KM novčane kazne.

Član 138.

Na molbu okrivljenog koji ne živi stalno na teritoriji Bosne i Hercegovine, a želi da ga prije okončanja prekršajnog postupka napusti, sudija može dozvoliti da okrivljeni položi jamstvo kao obezbjeđenje za ispunjenje obaveza koje mogu biti određene u rješenju o prekršaju. Sudija može zahtijevati da okrivljeni, pored polaganja jamstva, odredi punomoćnika koji će u njegovo ime primati pismena i zastupati ga u postupku ako su u pitanju njegova imovinska prava.

Jamstvo se ne može odrediti prije nego što je okrivljeni saslušan.

Jamstvo uvijek glasi na novčani iznos koji se određuje s obzirom na težinu prekršaja, visinu propisane kazne i veličinu štete nanesene oštećenom licu. Jamstvo se sastoji u polaganju gotovog novca, vrijednosnih papira ili dragocjenosti.

Ako bude doneseno rješenje o obustavljanju postupka, položeno jamstvo se vraća.

Ako lice koje je kažnjeno za prekršaj po pravosnažnosti rješenja o prekršaju ne plati izrečenu kaznu ili imovinsku korist, iz položenog jamstva će se naplatiti ti iznosi i troškovi postupka, a ostatak će se vratiti kažnjenom licu.

3. Ispitivanje okrivljenog

Član 139.

Ispitivanje okrivljenog vrši se, po pravilu, usmeno.

Ako sudija nađe da neposredno usmeno ispitivanje nije potrebno, s obzirom na značaj prekršaja i podataka kojima raspolaže, pozvaće okrivljenog da svoju odbranu da pismeno. U takvom slučaju okrivljeni može zahtijevati da bude ispitan.

Član 140.

Kad se okrivljeni prvi put ispituje uzeće se od njega lični podaci: ime i prezime, ime jednog roditelja, zanimanje, dan, mjesec, godina i mjesto rođenja, adresa, porodične prilike, državljanstvo i narodnost, školska sprema, imovinsko stanje, da li je i kad osuđivan ili kažnjavan za prekršaj, a ako je maloljetan ko mu je zakonski zastupnik.

Poslije uzimanja ličnih podataka, okrivljenom se saopćava zašto se okrivljuje i pozvaće se da iznese svoju odbranu.

Ako se ispituje predstavnik okrivljenog pravnog lica, prethodno se utvrđuje njegov identitet i da li je ovlašten da predstavlja okrivljeno pravno lice.

U pogledu ispitivanja okrivljenog, suočenja i učestvovanja tumača, shodno se primjenjuju odgovarajuće odredbe propisa o krivičnom postupku koje se primjenjuju na području Kantona.

4. Saslušanje svjedoka

Član 141.

Svjedoci se saslušavaju kad je to potrebno za utvrđivanje činjenica.

Svako lice koje je pozvano kao svjedok dužno je da se odazove pozivu i da svjedoči. Lica koja se zbog iznemoglosti ili bolesti ne mogu da odazovu pozivu saslušaće se u svom stanu.

Član 142.

Svjedok koji, i pored upozorenja na posljedice, bez opravdanog razloga odbije da svjedoči, kazniće se novčanom kaznom do 30 KM.

Ako svjedok ne plati novčanu kaznu sudija može narediti da se kazna naplati prinudno.

Žalba na rješenje o novčanoj kazni ne zadržava izvršenje rješenja.

Član 143.

U pogledu oslobađanja od dužnosti svjedočenja, načina saslušanja svjedoka, suočenja i učestvovanja tumača, shodno se primjenjuju odgovarajuće odredbe propisa o krivičnom postupku koje se primjenjuju na području Kantona.

Član 144.

Ako svjedok koji je uredno pozvan ne dođe a izostanak ne opravda, ili se bez odobrenja ili opravdanog razloga udalji sa mjesta gdje treba da bude saslušan, može se kazniti novčanom kaznom do 20 KM.

Rješenje o kazni unosi se u zapisnik.

Žalba na rješenje o novčanoj kazni ne zadržava izvršenje rješenja.

5. Uviđaj i vještačenje

Član 145.

Ako je za utvrđivanje i razrješenje kakve važne činjenice potrebno lično i neposredno opažanje izvršiće se uviđaj.

Sudija koji je naredio uviđaj određuje koja će se lica pozvati da prisustvuju uviđaju.

Član 146.

Ako je za utvrđivanje ili za ocjenjivanje neke činjenice neophodno stručno znanje kojim ne raspolaže sudija određuje se vještak radi vještačenja. Vještačenje se može povjeriti i stručnoj ustanovi (bolnici, hemijskoj laboratoriji i dr.).

U slučaju odbijanja vještačenja shodno će se primjenjivati odredbe člana 142. do 144. ovog zakona.

Član 147.

Okrivljeni, podnosilac zahtjeva i oštećeni mogu zahtijevati izuzeće vještaka.

O zahtjevu iz prethodnog stava rješava sudija za prekršaje koji vodi postupak.

Žalba na rješenje kojim se odbija zahtjev za izuzeće vještaka odlaže izvršenje vještačenja, ukoliko ne postoji opasnost zbog odlaganja.

U pogledu izuzeća vještaka i načina vještačenja, shodno se primjenjuju odgovarajuće odredbe propisa o krivičnom postupku koje se primjenjuju na području Kantona.

6. Pretresanje prostorija i lica

Član 148.

Pretresanje stana i drugih prostorija, kao i pretresanje lica, može se preduzeti samo u slučaju težih prekršaja, ako ima dovoljno osnova da će se u prostorijama ili kod pojedinih lica naći predmeti ili tragovi koji bi mogli biti bitni za prekršajni postupak.

Pretresanje u vojnim ustanovama i vojnim jedinicama, kao i pretresanje vojnih lica, može obavljati samo ovlašteni vojni organ.

Pretresanje prostorija koje pripadaju licima koja uživaju imunitet u međunarodnom pravu nije dopušteno.

Član 149.

Pretresanje određuje pismenom naredbom sudija koji vodi prekršajni postupak.

U slučaju potrebe, izvršenja naredbe o pretresu povjeriće se policiji.

Prije početka pretresanja naredba o pretresanju predaje se licu na koje se odnosi. To lice će se pozvati da dobrovoljno preda ono što se pretresanjem traži.

Pretresanje se obavlja danju, a noću samo kad treba da se nastavi pretresanje započeto danju.

Član 150.

Držalac stana ili prostorija, a u njegovom odsustvu jedan od odraslih članova domaćinstva, pozvaće se da prisustvuje pretresanju. Ako se pretresanje obavlja u preduzeću ili drugom pravnom licu pozvaće se ovlašteni predstavnik tog pravnog lica da prisustvuje pretresanju.

Pretresanju prisustvuju dva punoljetna građanina.

O svakom pretresanju sastavlja se zapisnik u kome se navodi naredba o pretresanju, kao i predmeti koji su oduzeti prilikom

pretresanja. Zapisnik potpisuju sva lica koja obavezno prisustvuju pretresanju.

Licu kod koga je pretresanje izvršeno izdaje se prepis zapisnika o pretresanju.

7. Privremeno oduzimanje predmeta

Član 151.

Predmeti mogu biti privremeno oduzeti i prije donošenja rješenja o prekršaju.

Privremeno oduzimanje predmeta određuje naredbom sudija za prekršaje. Prepis te naredbe mora se predati licu od kog se predmeti oduzimaju.

Licu od kog se predmeti privremeno oduzimaju izdaje se potvrda sa tačnim naznačenjem i opisom oduzetih predmeta.

Ako je predmet podložan kvaru ili ako njegovo čuvanje iziskuje nesrazmjerne troškove, sud će odrediti da se takav predmet proda.

Sudija može, povodom prigovora zainteresiranog lica ili po službenoj dužnosti, privremeno oduzete predmete vratiti vlasniku.

Službeno lice organa inspekcije ili drugog organa, koje je na osnovu zakona ovlašteno da privremeno oduzme predmete u vezi sa izvršenim prekršajem, dužno je da te predmete odmah preda sudiji za prekršaje.

8. Prekid prekršajnog postupka

Član 152.

Sudija rješenjem prekida postupak:

1. ako ne zna prebivalište ili boravište okrivljenog ili je okrivljeni u bjegstvu ili inače nije dostupan nadležnim organima ili se nalazi u inozemstvu na neodređeno vrijeme.
2. ako je kod okrivljenog nastupilo privremeno duševno oboljenje ili privremena duševna poremećenost.

Prije nego što se postupak prekine, prikupiće se svi dokazi o prekršaju i odgovornosti okrivljenog do kojih se može doći.

Prekinuti postupak nastaviće se kad prestanu smetnje koje su ga izazvale.

O prekidu i nastavljanju postupka obavijestiće se oštećeni.

9. Usmeni pretres**Član 153.**

Sudija koji vodi prekršajni postupak odrediće usmeni pretres ako je to potrebno radi boljeg razjašnjenja stvari.

Na usmeni pretres pozivaju se okrivljeni i njegov branilac, a po potrebi, svjedoci i vještaci. Ako je okrivljeni pravno lice, na usmeni pretres poziva se predstavnik pravnog lica.

O danu, satu i mjestu usmenog pretresa obavještava se i oštećeni ako se pozivanjem postupak ne bi odugovlačio.

Član 154.

Sudija može odlučiti da se usmeni pretres održi u odsustvu okrivljenog koji je uredno pozvan, ako je ranije saslušan, a sudija nađe da prisustvo okrivljenog nije nužno za pravilno utvrđivanje stanja stvari. Pod istim uvjetima usmeni pretres može se održati i u odsustvu uredno pozvanog predstavnika okrivljenog pravnog lica.

Usmeni pretres će se održati i ako ne dođe uredno pozvani branilac okrivljenog.

Član 155.

Usmeni pretres je javan.

Sudija može odlučiti da se pretres ili jedan njegov dio održi bez prisustva javnosti, ako to zahtijeva opći interes ili razlozi morala.

Ako se postupak vodi samo protiv maloljetnika, usmeni pretres će se uvijek održati bez prisustva javnosti.

Član 156.

Usmeni pretres počinje objavljivanjem glavne sadržine zahtjeva po kome se vodi postupak, a nakon toga se pristupa saslušanju okrivljenog. Ako su okrivljeni pravno lice i odgovorno lice, prvo se saslušava predstavnik pravnog lica, a poslije njega odgovorno lice. Nakon saslušanja okrivljenog provodi se dokazni postupak saslušavanjem svjedoka i vještaka i izvođenjem drugih dokaza.

Član 157.

Okrivljeni i njegov branilac, predstavnik i branilac pravnog lica i oštećeni imaju pravo da u toku pretresa predlažu dokaze i stavljaju druge prijedloge, a po odobrenju sudije mogu da postavljaju i pitanja licima koja se ispituju odnosno saslušavaju.

Na usmenom pretresu posljednja riječ uvijek pripada okrivljenom, odnosno predstavniku okrivljenog pravnog lica.

10. Povreda reda u prekršajnom postupku**Član 158.**

Lice koje se pred sudijom, i pored opomene nepristojno ponaša ili na drugi način ometa rad organa kazniće se novčanom kaznom do 30 KM.

Žalba na rješenje iz prethodnog stava ne zadržava izvršenje rješenja.

GLAVA XVI**RJEŠENJE O PREKRŠAJU****1. Donošenje rješenja o prekršaju****Član 159.**

Prekršajni postupak završava se donošenjem rješenja o prekršaju.

Rješenje o prekršaju zasniiva se na izvedenim dokazima i činjenicama koje su utvrđene u postupku.

Rješenjem o prekršaju obustavlja se prekršajni postupak ili se okrivljeni oglašava odgovornim i kažnjava za prekršaj.

Ako se prekršajni postupak vodi zbog više prekršaja, u rješenju će se navesti za koje se prekršaje postupak obustavlja, a za koje se okrivljeni oglašava odgovornim i kažnjava.

Član 160.

Rješenje kojim se prekršajni postupak obustavlja donijet će se:

1. ako je u pitanju radnja koja nije predviđena kao prekršaj,

2. ako je okrivljeni za isti prekršaj pravosnažno kažnjen ili je prekršajni postupak bio obustavljen,
3. ako okrivljeni uživa pravo imuniteta po pravilima međunarodnog prava,
4. ako nastupi zastarjelost za vođenje prekršajnog postupka,
5. ako nema dokaza da je prekršaj učinio okrivljeni,
6. ako u toku postupka okrivljeni umre ili okrivljeno pravno lice prestane da postoji,
7. ako postoje okolnosti koje po ovom zakonu isključuju odgovornost za prekršaj, odnosno protivpravnost radnje,
8. ako podnosilac odustane od zahtjeva prije pravosnažnosti rješenja,
9. da je postupak, vođen bez zahtjeva ovlašćenog lica, odnosno organa,
10. da je okrivljeni u krivičnom postupku, odnosno u postupku o privrednom prestupu, pravosnažno oglašen krivim za djelo koje obuhvata obilježja prekršaja
11. ako postoje druge okolnosti koje isključuju vođenje prekršajnog postupka.

Član 161.

U rješenju o prekršaju kojim se okrivljeni oglašava odgovornim, izreći će se:

1. za koji se prekršaj okrivljeni kažnjava, uz naznačenje činjenica i okolnosti iz kojih proizilaze obilježja prekršaja,
2. koji su propisi o prekršaju primjenjeni,
3. kojom kaznom se okrivljeni kažnjava,
4. odluka o zaštitnim mjerama i o oduzimanju imovinske koristi,
5. odluka o uračunavanju mjere zadržavanja,
6. odluka o troškovima postupka.

U rješenju o prekršaju naznačava se i rok u kome se novčana kazna ima platiti i upozorava se da će se, u slučaju neplaćanja novčane kazne u tom roku, naplata izvršiti prinudno, odnosno da će se novčana kazna zamijeniti kaznom zatvora.

Ako je izrečena zaštitna mjera oduzimanja predmeta, u rješenju se određuje i kako će se sa oduzetim predmetima postupiti. Ako tom mjerom nisu obuhvaćeni predmeti koji su privremeno oduzeti, u rješenju se određuje da se takvi predmeti vrate vlasniku.

2. Objavljivanje, izrada i dostavljanje rješenja o prekršaju

Član 162.

Rješenje o prekršaju objavljuje se ako je okrivljeni prisutan.

Ako okrivljeni nije prisutan, rješenje o prekršaju se pismeno izrađuje u roku od osam dana od dana okončanja svih radnji u prekršajnom postupku i dostavlja se okrivljenom.

Član 163.

Rješenje o prekršaju koje je objavljeno u prisustvu okrivljenog dostavlja mu se u ovjerenom prepisu osim ako on to ne zahtjeva i ako se odrekao prava na žalbu.

Na zahtjev okrivljenog, ovjereni prepis rješenja o prekršaju dostavlja se braniocu okrivljenog.

Ostalim licima koja po ovom zakonu imaju pravo na žalbu protiv rješenja o prekršaju prepis rješenja o prekršaju se dostavlja samo na njihov zahtjev.

Svim podnosiocima zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka dostavlja se rješenje o prekršaju.

Član 164.

Ako se rješenje o prekršaju objavljuje, u zapisnik se unosi izreka rješenja.

Član 165.

Pismeno izrađeno rješenje o prekršaju sastoji se iz uvoda, izreke i obrazloženja.

Uvod rješenja sadrži: naziv općinskog suda za prekršaje, ime i prezime lica koja su donijela rješenje i zapisničara, ime i prezime okrivljenog, predstavnika pravnog lica i branioca, odnosno naziv i sjedište okrivljenog pravnog lica, koji je prekršaj predmet postupka i dan donošenja rješenja.

Izreka rješenja kojim se okrivljeni oglašava odgovornim sadrži: lične podatke o okrivljenom, odnosno naziv i sjedište okrivljenog pravnog lica, odluku kojom se okrivljeni oglašava odgovornim za prekršaj i podatke navedene u članu 161. ovog zakona.

U slučaju sticaja prekršaja, u izreci rješenja unose se kazne utvrđene za pojedini prekršaj i ukupna kazna koja se izriče, kao i

zaštitne mjere ako su izrečene za jedan ili više prekršaja.

Izreka rješenja o prekršaju kojim se postupak obustavlja sadrži najpotrebnije podatke o okrivljenom, odnosno naziv i sjedište okrivljenog pravnog lica, odluku kojom se prekršajni postupak obustavlja sa pozivom na odgovarajuće propise i odluku o troškovima postupka.

U obrazloženju rješenja iznosi se sažeto koje se činjenice i iz kojih razloga uzimaju kao dokazane ili nedokazane, koji razlozi su bili odlučni za primjenjivanje pravnih propisa, naročito pri utvrđivanju da li postoji, odnosno ne postoji prekršaj i odgovornost okrivljenog, koje okolnosti su uzete u obzir pri odmjerenju kazne, odnosno za obustavu prekršajnog postupka, kao i osnov za odluku o troškovima postupka.

Pismeno rješenje o prekršaju mora biti potpisano od sudije koji je donio rješenje i na njemu mora biti stavljen službeni pečat.

Pismeno rješenje o prekršaju koje se dostavlja okrivljenom i drugim licima koja imaju pravo žalbe sadrži i uputstvo o pravu na žalbu.

Član 166.

Greške u pisanju imena i brojeva, kao i druge očigledne greške u pisanju i računanju u rješenju o prekršaju ispravljaju se po službenoj dužnosti ili na prijedlog okrivljenog, podnosioca zahtjeva ili oštećenog.

Ispravke se vrše posebnim rješenjem i unose u izvornik.

Ako se radi o greškama u pogledu člana 161. stav 1. ovog zakona, ispravljani prepis rješenja dostavit će se licima koja imaju pravo žalbe protiv rješenja.

U slučaju iz prethodnog stava, rok za žalbu teče od dana dostavljanja rješenja iz stava 2. ovog člana.

3. *Donošenje rješenja o prekršaju u skraćenom postupku*

Član 167.

Rješenje o prekršaju može se donijeti i bez pozivanja i ispitivanja okrivljenog (skraćeni postupak) ako sudija za prekršaje nađe da se na osnovu prijave ovlaštenog podnosioca, koja je

sačinjena na osnovu službenih ili drugih podataka ili neposrednog zapažanja, nesumnjivo utvrđuje da je okrivljeni izvršio prekršaj.

Rješenje o prekršaju u skraćenom postupku može se donijeti za prekršaje za koje je propisana samo novčana kazna.

U skraćenom postupku ne može se izreći zaštitna mjera, osim zaštitne mjere oduzimanja predmeta čija vrijednost ne prelazi iznos od 500 KM i ne može se oduzeti imovinska korist čija vrijednost prelazi iznos od 500 KM.

Rješenje o prekršaju dostavlja se okrivljenom u roku od tri dana od dana donošenja.

Protiv rješenja o prekršaju okrivljeni može u roku od osam dana od dana prijema rješenja izjaviti prigovor. Neblagovremeni i nedopušteni prigovor odbacuje sudija koji je donio rješenje o prekršaju. Protiv rješenja o odbacivanju prigovora okrivljeni ima pravo žalbe Kantonalnom sudu za prekršaje u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

Ako okrivljeni u određenom roku podnese prigovor i prigovor se ne odbaci, sudija koji je donio rješenje o prekršaju staviće van snage to rješenje i nastaviće se redovan postupak.

Rješenje o prekršaju doneseno u redovnom postupku u pogledu kazne ne može za okrivljenog biti nepovoljnije od rješenja koje je povodom njegovog prigovora stavljeno van snage.

Rješenje o prekršaju maloljetnika ne može se donijeti u skraćenom postupku.

Glava XVII

REDOVNI PRAVNI LIJEKOVI

Član 168.

Protiv rješenja o prekršaju donesenog u prvom stepenu može se izjaviti žalba Kantonalnom sudu za prekršaje.

Žalba se podnosi u roku od osam dana od dana prijema rješenja. Žalba se podnosi organu koji je donio rješenje u prvom stepenu.

Član 169.

Žalbu mogu izjaviti okrivljeni, zakonski zastupnik okrivljenog, odnosno branilac, kao i bračni drug, roditelj i dijete okrivljenog.

Za okrivljeno pravno lice žalbu izjavljuje njegov predstavnik ili branilac.

Žalbu može izjaviti tužilac i drugi podnosilac zahtjeva.

Ako je izrečena zaštitna mjera oduzimanja predmeta čiji vlasnik nije okrivljeni, vlasnik predmeta može izjaviti žalbu samo u pogledu odluke o toj mjeri.

Branilac, bračni drug, roditelj ili dijete okrivljenog mogu izjaviti žalbu i bez posebnog ovlaštenja okrivljenog, ali ne i protiv njegove volje.

Član 170.

Okrivljeni se može odreći prava na žalbu ako je u njegovom prisustvu objavljeno rješenje o prekršaju, a od izjavljene žalbe može odustati do donošenja odluke u drugom stepenu.

Odricanje i odustajanje od žalbe ne može se opozvati.

Član 171.

Žalba sadrži naznaku rješenja o prekršaju protiv kog se izjavljuje i potpis podnosioca žalbe.

Podnosilac žalbe je dužan da u žalbi navede u čemu je nezadovoljan rješenjem o prekršaju, ali žalbu ne mora posebno obrazložiti.

U žalbi se mogu iznositi nove činjenice i novi dokazi. Pozivajući se na nove činjenice podnosilac žalbe je dužan da navede dokaze kojima bi se te činjenice imale dokazati.

Ako podnosilac žalbe u žalbi iznosi i nove dokaze, dužan je da obrazloži iz kojih razloga te dokaze ranije nije iznio, kao i da navede činjenice koje pomoću novih dokaza želi da dokaže.

Ako je žalba nerazumljiva ili ne sadrži sve što je potrebno da bi se po njoj moglo postupiti, pozvat će se podnosilac da se u određenom roku, koji ne može biti kraći od 3, ni duži od 8 dana, ispravi, odnosno dopuni, a ako to ne učini, žalba će se odbaciti. Na isti način će se postupiti i sa ostalim nerazumljivim, odnosno nepotpunim podnescima.

Član 172.

Rješenje o prekršaju može se pobijati:

1. zbog bitne povrede odredaba prekršajnog postupka,

2. zbog povrede materijalnog propisa o prekršaju,
3. zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja,
4. zbog odluke o kazni, ukoru, zaštitnoj mjeri, oduzimanju imovinske koristi i troškovima prekršajnog postupka.

Član 173.

Bitna povreda odredaba prekršajnog postupka postoji:

1. ako je rješenje o prekršaju donio sudija koji se morao izuzeti ili je bio izuzet da vodi postupak,
2. ako okrivljeni nije ispitan prije donošenja rješenja o prekršaju, osim u slučajevima predviđenim ovim zakonom,
3. ako je okrivljenom ili oštećenom uskraćeno pravo da u postupku upotrebljava svoj jezik,
4. ako organ nije bio stvarno nadležan da rješava u toj stvari,
5. ako je povrijeđen propis prekršajnog postupka po pitanju da li je zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka podnesen od ovlaštenog organa ili oštećenog,
6. ako u cijelosti nije odlučeno o zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka ili ako je odlučeno mimo tog zahtjeva,
7. ako se rješenje o prekršaju zasniva na dokazu na kome se po odredbama ovog zakona nije moglo zasnivati osim ako je, s obzirom na druge dokaze, očigledno da bi i bez tog dokaza bilo doneseno isto rješenje,
8. ako je rješenjem o prekršaju povrijeđena odredba člana 167. stav 6. ovog zakona,
9. ako je izreka rješenja o prekršaju nerazumljiva, protivrječna sama sebi ili razlozima rješenja ili ako rješenje uopšte nema razloga ili u njemu nisu navedeni razlozi o odlučnim činjenicama ili su ti razlozi potpuno nejasni ili u znatnoj mjeri protivrječni ili ako o odlučnim činjenicama postoji znatna protivrječnost između onoga što se navodi u razlozima rješenja i sadržine isprava ili zapisnika o iskazima datim u prekršajnom postupku i samih tih isprava ili zapisnika.

Bitna povreda prekršajnog postupka postoji i ako sudija u toku postupka ili prilikom donošenja rješenja o prekršaju nije primijenio ili je pogrešno primijenio neku odredbu ovog zakona

ili je u postupku povrijeđeno pravo odbrane, a to je bilo ili je moglo biti od uticaja na zakonito i pravilno donošenje rješenja o prekršaju.

Član 174.

Povreda materijalnog propisa o prekršaju postoji ako je povrijeđen taj propis po pitanju:

1. da li je radnja opisana u zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka prekršaj,
2. da li ima okolnosti koje isključuju odgovornost za prekršaj,
3. da li ima okolnosti koje isključuju gonjenje za prekršaj, a naročito da li je nastupila zastarjelost pokretanja i vođenja prekršajnog postupka ili je stvar već pravosnažno riješena,
4. da li je u pogledu prekršaja koji je predmet zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka primijenjen zakon ili drugi propis koji se ne može primijeniti,
5. da li je odlukom o kazni, ukoru, zaštitnoj mjeri ili mjeri oduzimanja imovinske koristi prekoračeno ovlaštenje koje sudija ima po zakonu,
6. da li su povrijeđene odredbe o uračunavanju zadržavanja u kaznu.

Član 175.

Rješenje o prekršaju može se pobijati zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja kada je neka odlučna činjenica pogrešno utvrđena ili nije utvrđena.

Nepotpuno utvrđeno činjenično stanje postoji i kada na to ukazuju nove činjenice ili novi dokazi.

Član 176.

Rješenje o prekršaju može se pobijati zbog odluke o kazni kada nije prekoračeno zakonsko ovlaštenje, ali službeno lice nije pravilno odmjerilo kaznu s obzirom na okolnosti koje utiču da kazna bude veća i manja. Odluka o kazni može se pobijati i zbog toga što je sudija primijenio ili nije primijenio odredbe o ublažavanju kazne ili što sudija nije izrekao ukor i ako su za to postojali zakonski uslovi.

Rješenje o prekršaju u pogledu zaštitne mjere ili oduzimanju imovinske koristi može se pobijati ako ne postoje povrede zakona, ali je

sudija nepravilno izrekao ove mjere ili ih nije izrekao, iako su za to postojali zakonski uslovi.

Rješenje o prekršaju može se pobijati u pogledu odluke o troškovima postupka, kada je ta odluka donesena protivno odredbama ovog zakona.

Član 177.

Neblagovremenu ili nedopuštenu žalbu odbaciće sudija koji je rješenje o prekršaju donio u prvom stepenu. Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Kantonalnom sudu za prekršaje u roku od tri dana.

Blagovremenu žalbu sudija, koji je rješenje o prekršaju donio u prvom stepenu, dužan je da bez odlaganja dostavi Kantonalnom sudu za prekršaje.

Član 178.

Ako sudija koji je donio rješenje o prekršaju u prvom stepenu, povodom žalbe na to rješenje, nađe da je provedeni dokazni postupak bio nepotpun, a to bi moglo da bude od uticaja na pravilno odlučivanje, dopuniće postupak prije dostavljanja žalbe Kantonalnom sudu za prekršaje.

Ako sudija koji je donio rješenje o prvom stepenu u cjelini usvoji razloge iznesene u žalbi, može izmijeniti rješenje protiv kog je izjavljena žalba, poslije provedene dopune postupka u skladu sa prethodnim stavom.

Član 179.

Kantonalni sud za prekršaje odbaciće rješenjem neblagovremenu ili nedopuštenu žalbu, ako je to propustio da učini sudija koji je rješenje o prekršaju donio u prvom stepenu.

Rješavajući o žalbi, Kantonalni sud za prekršaje može rješenje o prekršaju potvrditi, ukinuti i preinačiti.

Kantonalni sud za prekršaje odbiće žalbu kao neosnovanu i potvrditi rješenje sudije koji je rješenje o prekršaju donio u prvom stepenu, ako utvrdi da ne postoje razlozi zbog kojih se rješenje pobija, niti bitne povrede prekršajnog postupka, odnosno materijalnog propisa na koje treba paziti po službenoj dužnosti.

Kantonalni sud za prekršaje će, uvažavajući žalbu, ukinuti rješenje doneseno u prvom stepenu i predmet vratiti na ponovno

rješavanje ako utvrdi da je učinjena bitna povreda odredaba prekršajnog postupka ili nađe da zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja sudija koji je rješenje o prekršaju donio u prvom stepenu treba da provede novi postupak i da ponovo rješava u istoj stvari.

U obrazloženju rješenja Kantonalni sud za prekršaje treba da ocijeni žalbene navode i da ukaže na povrede zakona koje je uzeo u obzir po službenoj dužnosti.

Kad se prvostepeno rješenje o prekršaju ukine zbog povreda prekršajnog postupka, u obrazloženju rješenja će se navesti koje su povrede učinjene i u čemu se povreda sastoji.

Kad se prvostepeno rješenje ukida zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, navešće se u čemu se sastojе nedostaci postupka odnosno zašto su novi dokazi i nove činjenice važni i od uticaja za donošenje pravilne odluke.

Kantonalni sud za prekršaje će, uvažavajući žalbu, preinačiti rješenje doneseno u prvom stepenu ako utvrdi da su odlučne činjenice u rješenju pravilno utvrđene, ali da se s obzirom na utvrđeno činjenično stanje a na osnovu pravilne primjene propisa ima donijeti drugačije rješenje.

Kantonalni sud za prekršaje će preinačiti rješenje doneseno u prvom stepenu i kad nađe da postoje povrede zakona koje se mogu otkloniti i bez ukidanja takvog rješenja ili da pri odmjerenju kazne ili izricanju zaštitne mjere treba drukčije ocijeniti okolnosti koje se uzimaju u obzir. Kantonalni sud za prekršaje može preinačiti rješenje doneseno u prvom stepenu i kad nađe da je sudija koji je rješenje donio pogrešno ocijenio isprave ili druge dokaze koje je sam izveo i na kojima je rješenje zasnovano.

Ako Kantonalni sud za prekršaje povodom ma čije žalbe utvrdi da su razlozi zbog kojih je donio odluku u korist okrivljenog koji se žalio, od koristi i za kojeg od okrivljenih koji nisu izjavili žalbu u tom pravcu, postupat će po službenoj dužnosti kao da takva žalba postoji.

Protiv drugostepenog rješenja žalba nije dopuštena.

Sudija je dužan da izvede sve radnje i raspravi sva sporna pitanja na koja je ukazao Kantonalni sud za prekršaje u svom rješenju.

Član 180.

Lica čija su prava povrijeđena rješenjem donesenim u prekršajnom postupku, osim rješenja

iz člana 163. i 170. ovog zakona mogu izjaviti žalbu uvijek kad u ovom zakonu nije izričito određeno da žalba nije dozvoljena.

Žalba se podnosi u roku od tri dana od dana usmenog saopćenja rješenja, a ako rješenje nije usmeno saopćeno, od dana prijema rješenja.

Na žalbu iz stava 1. ovog člana primjenjuju se odredbe člana 167. do 179. ovog zakona.

U pogledu postupka po žalbi shodno se primjenjuju odgovarajuće odredbe propisa o krivičnom postupku koje se primjenjuju na području Kantona.

Glava XVIII

VANREDNI PRAVNI LIJEKOVI

1. Ponavljanje postupka

Član 181.

Na zahtjev lica kažnjelog za prekršaj ili njegovog branioca, sudija koji je odlučivao u prvom stepenu ponoviti prekršajni postupak:

1. ako se dokaže da je rješenje o prekršaju zasnovano na lažnoj ispravi ili na lažnom iskazu svjedoka ili vještaka,
2. ako se dokaže da je do rješenja o prekršaju došlo usljed krivičnog djela službenog lica koje je provodilo postupak ili je u njemu učestvovalo,
3. ako se utvrdi da je lice koje je kažnjeno za prekršaj za istu radnju već jednom kažnjeno u prekršajnom postupku, krivičnom postupku ili u postupku za privredni prestup,
4. ako se iznesu nove činjenice ili se podnesu novi dokazi koji bi sami za sebe ili u vezi sa ranijim dokazima doveli do drukčijeg rješenja da su bili poznati u ranijem postupku.

Zahtjev za ponavljanje postupka u slučajevima iz stava 1. tačka 1. do 3. ovog člana može se podnijeti u roku od šest mjeseci od dana pravosnažnosti odluke donesene u krivičnom postupku, prekršajnom postupku, odnosno postupku za privredni prestup.

Zahtjev za ponavljanje postupka u slučaju iz stava 1. tačka 4. ovog člana može se podnijeti u roku od tri mjeseca od dana saznanja za nove činjenice ili nove dokaze, a najkasnije u roku od jedne godine od dana pravosnažnosti rješenja o prekršaju.

Poslije smrti lica koje je kažnjeno za prekršaj, zahtjev za ponavljanje postupka mogu podnijeti njegov bračni drug, djeca, roditelji, staralac ili usvojilac.

Član 182.

Zahtjev za ponavljanje postupka ne odgađa izvršenje rješenja o prekršaju povodom kog se traži ponavljanje postupka, ali ako sudija koji odlučuje o ponavljanju postupka smatra da ima osnova da se zahtjev uvaži, može odgoditi, odnosno prekinuti izvršenje rješenja dok ne odluči o ponavljanju postupka.

Ako se ponavljanje postupka dozvoli, sudija koji odlučuje o ponavljanju postupka odgodiće izvršenje rješenja za koje je dozvolio ponavljanje postupka.

Ako je pravno lice koje je kažnjeno za prekršaj prestalo da postoji, zahtjev za ponavljanje postupka može podnijeti pravno lice koje je preuzelo imovinu pravnog lica kažnjelog za prekršaj.

U ponovljenom postupku rješenje o prekršaju ne može biti izmijenjeno na štetu kažnjelog lica.

Ako se zahtjev za ponavljanje postupka odbije može se izjaviti žalba Kantonalnom sudu za prekršaje u roku od tri dana od dana prijema rješenja.

U pogledu ponavljanja postupka shodno se primjenjuju odgovarajuće odredbe propisa o krivičnom postuku koje se primjenjuju na području Kantona.

2. Zahtjev za sudsku zaštitu

Član 183.

Zahtjev za sudsku zaštitu dozvoljen je protiv rješenja o prekršaju koje je donio Kantonalni sud za prekršaje.

Zahtjev za sudsku zaštitu može podnijeti kažnjeni, zakonski zastupnik kažnjelog, odnosno njegov branilac.

Ako je izrečena zaštitna mjera oduzimanja predmeta čiji vlasnik nije kažnjen i vlasnik predmeta može podnijeti zahtjev za sudsku zaštitu samo u pogledu odluke o toj mjeri.

O zahtjevu za sudsku zaštitu rješava Kantonalni sud u Zenici. (u daljem tekstu: Kantonalni sud).

Zahtjev za sudsku zaštitu ne odgađa izvršenje rješenja, ali na zahtjev kažnjelog Kantonalni sud može narediti Kantonalnom sudu za prekršaje da odgodi, odnosno prekine izvršenje rješenja dok ne odluči o zahtjevu, ako ima osnova iz kojih može zaključiti da će udovoljiti zahtjevu.

Član 184.

Zahtjev za sudsku zaštitu može se izjaviti protiv rješenja Kantonalnog suda za prekršaje donesenog u drugom stepenu kad je izrečena:

- novčana kazna pravnom licu, imaoću radnje i licu koje obavlja samostalnu djelatnost u iznosu preko 1000 KM a odgovornom licu u pravnom licu ili drugom pojedincu preko 500 KM,
- zaštitna mjera zabrane vršenja samostalne djelatnosti,
- zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom vozaču motornog vozila po zanimanju,
- zaštitna mjera oduzimanja predmeta ako vrijednost oduzetog predmeta iznosi preko 3.000 KM,
- zaštitna mjera oduzimanja imovinske koristi, ako oduzeta imovinska korist prelazi iznos od 3.000 KM.

Zahtjev za sudsku zaštitu može se izjaviti iz sljedećih razloga:

1. ako je rješenjem o prekršaju povrijeđen materijalni propis,
2. ako je u prekršajnom postupku učinjena povreda odredaba postupka koja je uticala ili je mogla uticati na zakonito i pravilno donošenje rješenja o prekršaju (bitna povreda postupka),
3. ako je činjenično stanje nepotpuno utvrđeno ili ako je iz utvrđenih činjenica izveden nepravilan zaključak u pogledu činjeničnog stanja.

Član 185.

Zahtjev za sudsku zaštitu podnosi se u roku od osam dana od dana prijema rješenja o prekršaju donesenog u drugom stepenu.

Zahtjev za sudsku zaštitu predaje se pismeno organu koji je donio rješenje o prekršaju u prvom stepenu, koji će bez odlaganja zajedno sa spisima, dostaviti Kantonalnom sudu.

Član 186.

Kantonalni sud odlučuje o zahtjevu za sudsku zaštitu u nejavnoj sjednici, u vijeću sastavljenom od trojice sudija.

Ako je prijavu za pokretanje prekršajnog postupka podnio kantonalni tužilac, ili drugi organ, Kantonalni sud će, prije zakaživanja sjednice vijeća, primjerak zahtjeva za sudsku zaštitu, zajedno sa spisima, dostaviti kantonalom tužiocu, koji je dužan da ih bez odlaganja razmotri i u roku od 15 dana od dana prijema spisa vrati tom sudu sa svojim pismenim prijedlogom ili obavještenjem da će prijedlog staviti na sjednici vijeća.

Sjednica vijeća može se održati i bez prisustva uredno pozvanog kantonalnog tužioca.

Član 187.

Kantonalni sud će ukinuti rješenje o prekršaju ako utvrdi da je zahtjev za sudsku zaštitu osnovan.

Ako Kantonalni sud utvrdi da je povrijeđen materijalni propis, a utvrđeno činjenično stanje pruža pouzdan osnov za donošenje drukčijeg rješenja, može donijeti odluku kojom preinačava drugostepeno rješenje.

Član 188.

U pogledu postupka za rješavanje o zahtjevu za sudsku zaštitu, ukoliko ovim zakonom nije drugačije određeno, shodno se primjenjuju odredbe Zakona o krivičnom postupku, po žalbi na presudu prvostepenog suda.

3. Zahtjev za zaštitu zakonitosti**Član 189.**

Zahtjev za zaštitu zakonitosti može se podići protiv drugostepenog rješenja Kantonalnog suda za prekršaje, kojim je povrijeđen zakon ili drugi propis koji predviđa prekršaje.

Zahtjev za zaštitu zakonitosti podiže kantonalni tužilac u roku od tri mjeseca od dana kada je kažnjenom licu uručeno rješenje po žalbi.

Zahtjev za zaštitu zakonitosti ne može se podići ako je Kantonalni sud rješavao po zahtjevu za sudsku zaštitu (član 183.).

Član 190.

O zahtjevu za zaštitu zakonitosti rješava Kantonalni sud u nejavnoj sjednici, u vijeću sastavljenom od trojice sudija.

O nejavnoj sjednici sud će uvijek obavijestiti kantonalnog tužioca.

Član 191.

Zahtjev za zaštitu zakonitosti ne odgađa izvršenje rješenja o prekršaju, ali Kantonalni sud pri rješavanju zahtjeva može narediti nadležnom općinskom sudu za prekršaje da odgodi, odnosno prekine izvršenje rješenja dok konačno ne odluči o podignutom zahtjevu.

Član 192.

U pogledu postupka za rješavanje o zahtjevu za zaštitu zakonitosti shodno se primjenjuju odgovarajuće odredbe propisa o krivičnom postupku koje se primjenjuju na području Kantona.

Glava XIX**POSEBNI POSTUPCI****1. Postupak prema maloljetnicima****Član 193.**

U prekršajnom postupku prema starijem maloljetniku primjenjuju se odredbe ove glave, a ostale odredbe prekršajnog postupka predviđene ovim zakonom samo ako nisu u suprotnosti sa odredbama ove glave.

Kod preduzimanja radnji prema maloljetnom učiniocu prekršaja u njegovom prisustvu, a naročito pri njegovom ispitivanju, lica koja učestvuju u postupku dužna su da postupaju obazrivo, vodeći računa o duševnoj razvijenosti, osjetljivosti i ličnim svojstvima maloljetnika.

Niko ne može biti oslobođen od dužnosti da svjedoči o okolnostima potrebnim za ocjenjivanje duševne razvijenosti maloljetnika, upoznavanje njegove ličnosti i prilika u kojima živi.

Kad je stariji maloljetnik učestvovao u izvršenju prekršaja zajedno sa punoljetnim licima,

postupak prema njemu će se izdvojiti i sprovesti prema odredbama ove glave.

Iz opravdanih razloga može se postupak prema starijem maloljetniku voditi zajedno sa postupkom protiv punoljetnih lica i sprovesti po opštim odredbama ovog zakona.

U postupku prema starijem maloljetniku organ starateljstva i roditelj odnosno staralac maloljetnika imaju pravo da se upoznaju sa tokom postupka, da u toku postupka stavljaju prijedloge i da ukazuju na činjenice i dokaze koji su od važnosti za donošenje pravilne odluke.

Član 194.

Ako je protiv starijeg maloljetnika pokrenut prekršajni postupak za prekršaj za koji je propisana kazna zatvora, prije donošenja rješenja o prekršaju pribavit će se mišljenje organa starateljstva o ličnosti maloljetnika.

U slučaju iz prethodnog stava organ starateljstva ukazat će sudu na sve okolnosti koje su od značaja za donošenje pravilne i zakonite odluke, a naročito na ranije vladanje maloljetnika i na njegove porodične prilike.

Član 195.

Prekršajni postupak prema starijem maloljetniku je hitan.

Sudija može odlučiti da se ne pokrene prekršajni postupak protiv starijeg maloljetnika, ako smatra da ne bi bilo cjelishodno da se postupak vodi s obzirom na prirodu prekršaja i okolnosti pod kojima je prekršaj učinjen, raniji život maloljetnika i njegova lična svojstva.

U slučaju iz prethodnog stava rješenjem će se odbaciti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka sa navođenjem razloga zbog kojih je zahtjev odbačen.

Protiv rješenja o prekršaju donesenog u postupku prema maloljetniku, kojim je maloljetnik oglašen krivim za prekršaj, žalbu mogu izjaviti pored lica iz člana 169. stav 1, 3, 4 i 5. ovog zakona, još i staralac, brat, sestra i hranilac starijeg maloljetnika.

Lica iz prethodnog stava mogu izjaviti, žalbu u korist starijeg maloljetnika i protiv njegove volje.

Član 196.

Zahtjev za sudsku zaštitu u postupku prema starijem maloljetniku može se podnijeti kako u slučaju kad je povrijeđen zakon, tako i kad je nepravilno primijenjena kazna ili zaštitna mjera prema maloljetniku.

Kad sudija utvrdi da maloljetnik, u vrijeme izvršenja prekršaja nije imao navršenih 16 godina života, odbaciće zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka odnosno obustaviće prekršajni postupak, a maloljetnika će poučiti da ubuduće ne vrši prekršaje.

U slučaju iz prethodnog stava sudija za prekršaje će obavijestiti roditelje odnosno staratelja maloljetnika kao i organ starateljstva o prekršaju koji je učinjen, a po potrebi može to saopćiti i školi odnosno organizaciji ili zajednici u kojoj maloljetnik radi ili u kojoj je smješten.

2. Naplata novčane kazne na licu mjesta

Član 197.

Za lakše prekršaje za koje je propisana novčana kazna u utvrđenom iznosu koji za pravno lice i imaoca radnje ne prelazi 500 KM, a za odgovorno lice i drugog pojedinca ne prelazi 100 KM, mogu se tim propisom ovlastiti određena službena lica kantonalnog odnosno općinskog organa da na licu mjesta naplaćuju novčane kazne u utvrđenom iznosu od lica koja se zateknu u izvršenju prekršaja. O naplaćenju novčanoj kazni izdaje se potvrda.

Protiv naplaćene novčane kazne na licu mjesta ne može se izjaviti žalba ni drugi pravni lijek.

Nije dozvoljeno naplaćivanje novčane kazne na licu mjesta za više prekršaja izvršenih u sticaju.

Ako se novčana kazna ne naplati na licu mjesta ili ako lice koje je učinilo prekršaj novčanu kaznu ne plati odmah, odnosno u roku od petnaest dana, podnijeće se zahtjev organu koji vodi prekršajni postupak. Za taj prekršaj ne može se izreći novčana kazna veća od kazne koja se može naplatiti na licu mjesta.

3. Postupak za povrat novčanih iznosa u slučaju neopravdanog kažnjavanja

Član 198.

Lice kome je u prekršajnom postupku neopravdano izrečena novčana kazna, zaštitna mjera oduzimanja predmeta ili oduzimanje imovinske koristi ima pravo na povrat plaćene novčane kazne, povrat predmeta ili novčane vrijednosti oduzetog predmeta i povrat oduzete imovinske koristi (u daljem tekstu: povrat novčanog iznosa).

Smatra se da je lice neopravdano kažnjeno ako je u slučaju preinačenja pravosnažnog rješenja o prekršaju ili ukidanju pravosnažnog rješenja o prekršaju postupak protiv njega pravosnažno obustavljen usljed toga što je utvrđeno da djelo nije prekršaj ili što postoje osnovi koji isključuju odgovornost učinioca prekršaja ili što nema dokaza da je ono učinilo prekršaj.

Povrat novčanog iznosa ne može zahtijevati kažnjeno lice koje je svojim lažnim priznanjem prouzrokovalo kažnjavanje.

Član 199.

Pravo na povrat novčanog iznosa prestaje ako je zahtjev za povrat podnesen nakon isteka šest mjeseci od dana prijema pravosnažnog rješenja o obustavi postupka.

Zahtjev za povrat novčanog iznosa podnosi se i o zahtjevu odlučuje nadležni prvostepeni organ. Ako u roku od 60 dana od dana prijema zahtjeva prvostepeni organ ne donese rješenje po zahtjevu, može se podnijeti tužba za naknadu štete. Rok za podnošenje tužbe je 30 dana od dana saopštenja rješenja, odnosno 60 dana od dana prijema rješenja.

U pogledu povraćaja novčanih iznosa zbog neopravdanog kažnjavanja shodno se primjenjuju odgovarajuće odredbe propisa o krivičnom postupku koje se primjenjuju na području Kantona.

4. Postupak za oduzimanje predmeta i za oduzimanje imovinske koristi**Član 200.**

Rješenje o prekršaju kojim je izrečena zaštitna mjera oduzimanja predmeta koji nije svojina učionica prekršaja ili njima ne raspolaze pravo lice - učinioca prekršaja dostavlja se vlasniku predmeta, ako je vlasnik poznat.

Protiv rješenja iz stava 1. ovog člana vlasnik predmeta ima pravo da izjavi žalbu zbog

nepostojanja zakonskog osnova za oduzimanje predmeta.

Imovinska korist postignuta izvršenjem prekršaja utvrđuje se u prekršajnom postupku po službenoj dužnosti.

Sudija je dužan da u toku postupka prikuplja dokaze i izviđa okolnosti koje su važne za utvrđivanje imovinske koristi.

Član 201.

Sudija će odmjeriti visinu iznosa imovinske koristi po slobodnoj ocjeni ako bi njeno utvrđivanje bilo vezano sa nesrazmjernim teškoćama ili sa znatnim odugovlačenjem postupka.

Član 202.

Ako je nakon pokretanja prekršajnog postupka okrivljeno pravno lice prestalo da postoji, sudija koji je pokrenuo postupak provešće posebno postupak protiv pravnog lica na koje su prešle obaveze pravnog lica koje je prestalo da postoji, i to samo u pogledu oduzimanja imovinske koristi koja je postignuta izvršenjem prekršaja.

Oduzimanje imovinske koristi može se izreći samo u visini vrijednosti imovine koja je preuzeta od okrivljenog pravnog lica koje je prestalo da postoji.

Protiv rješenja donesenog u skladu sa stavom 1. ovog člana dopuštena je žalba Kantonalnom sudu za prekršaje u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja.

Član 203.

U pogledu postupka za oduzimanje imovinske koristi shodno će se primjenjivati odgovarajuće odredbe propisa o krivičnom postupku koje se primjenjuju na području Kantona.

Glava XX**IZVRŠENJE RJEŠENJA O PREKRŠAJU****Član 204.**

Rješenje o prekršaju izvršava se kad postane pravosnažno i ako za izvršenje ne postoje zakonske smetnje.

Rješenje o prekršaju kojim je izrečena novčana kazna ili je odlučeno o naknadi troškova

postupka, ili je izrečena mjera oduzimanja imovinske koristi, izvršava se kad istekne u rješenju određeni rok za plaćanje kazne, troškova postupka, odnosno imovinske koristi.

Član 205.

Rješenje o prekršaju može se izvršiti i prije njegove pravosnažnosti u sljedećim slučajevima:

1. ako okrivljeni ne može da dokaže svoj identitet ili nema stalnog boravišta u Bosni i Hercegovini ili ako odlazi u inozemstvo radi boravka, a općinski sud za prekršaje nađe da postoji bojazan da će okrivljeni osujetiti izvršenje izrečene kazne,
2. ako je okrivljenom izrečena kazna zatvora za teži prekršaj javnog reda i mira, a općinski sud za prekršaje nađe da postoji osnovana bojazan da će okrivljeni nastaviti sa vršenjem istovrsnih prekršaja ili će osujetiti izvršenje kazne zatvora.

U slučajevima iz prethodnog stava općinski sud za prekršaje će u rješenju o prekršaju ili posebnim rješenjem odrediti da okrivljeni i prije pravosnažnosti rješenja pristupi izvršenju izrečene kazne.

Ako okrivljeni izjavi žalbu protiv rješenja kojim je određeno izvršenje rješenja prije pravosnažnosti, općinski sud za prekršaje je dužan da žalbu sa spisom predmeta dostavi Kantonalnom sudu za prekršaje u roku od 24 sata, računajući od sata kada je žalbu primio, a Kantonalni sud za prekršaje dužan je da po žalbi odluči i svoje rješenje dostavi općinskom sudu za prekršaje u roku od 48 sati, računajući od sata prijema spisa predmeta.

Član 206.

Rješenje o prekršaju donešeno u postupku prema starijem maloljetniku ne može se izvršiti prije pravosnažnosti.

Član 207.

Kazna zatvora, novčana kazna i zaštitne mjere izvršavaju se po propisima o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija.

Član 208.

Rješenje o prekršaju, u dijelu o troškovima prekršajnog postupka, izvršava sudija koji je u prvom stepenu donio rješenje.

Prinudna naplata troškova prekršajnog postupka vrši se po propisima koji važe za prinudnu naplatu poreza, s tim što se ti troškovi ne mogu prinudno naplatiti izvršenjem na nepokretnostima.

Član 209.

Izvršenje rješenja o prekršaju, u dijelu koji se odnosi na oduzimanje imovinske koristi, vrši se po propisima o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija.

Glava XXI

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 210.

Predsjednike, odnosno sudije za prekršaje koji ne ispunjavaju zakonske uslove za obavljanje navedenih funkcija u pogledu stručne spreme, položenog pravosudnog ispita, odnosno ispita suca za prekršaje, te predsjednike, odnosno sudije općinskih sudova za prekršaje koji nisu imenovani na navedenu funkciju nakon raspisanog konkursa, na prijedlog općinskog načelnika od strane općinskog vijeća, stupanjem na snagu ovog Zakona, rasporedit će se, u skladu sa stručnom spremom, u općinske službe općine u kojoj su obavljali funkciju predsjednika, odnosno suca za prekršaje.

Član 211.

Službenike i namještenike koji ne ispunjavaju uslove za obavljanje poslova u pogledu stručne spreme propisane Uredbom o poslovima osnovnih djelatnosti i pomoćno-tehničkim poslovima i uslovima za njihovo vršenje u organima uprave i službama za upravu u Federaciji Bosne i Hercegovine preuzet će općine i rasporediti ih u skladu sa stručnom spremom u općinske službe.

Član 212.

Općine će rasporediti u općinske službe suce za prekršaje i službenike i namještenike ukoliko ih je uposlen veći broj od potrebnog broja propisanog Pravilnikom o orjencionim mjerilima o potrebnom broju općinskih sudija za prekršaje i ostalih službenika i namještenika u

sudovima za prekršaje Zeničko-dobojskog kantona.

Član 213.

Općine će svu zatečenu opremu, predmete, registracijski materijal i arhivsku građu iz nadležnosti dosadašnjeg organa staviti na upotrebu općinskom sudu za prekršaje.

Član 214.

Odredbe o kaznama i zaštitnim mjerama koje su predviđene za prekršaje u kantonalnim i drugim propisima donesenim do dana stupanja na snagu ovog zakona uskladiće se u roku od šest mjeseci u odnosu na visinu kazne, odnosno zaštitne mjere sa kaznama odnosno zaštitnim mjerama propisanim ovim zakonom.

Dok se ne izvrši usklađivanje propisa u skladu sa prethodnim stavom, kazne i zaštitne mjere predviđene za prekršaje u kantonalnim i drugim propisima donesenim do dana stupanja na snagu ovog zakona ne mogu se izricati preko najveće mjere kazne, odnosno vrste zaštitne mjere određene ovim zakonom.

Odredba stava 2. ovog člana primjenjivat će se i na zatečene propise iz oblasti prekršaja.

Član 215.

Prekršajni postupak u kome do dana početka rada općinskog suda za prekršaje ne bude doneseno pravosnažno rješenje o prekršaju završiće se po odredbama ovog zakona.

Na zahtjev za ponavljanje postupka, zahtjev za sudsku zaštitu i zahtjev za zaštitu zakonitosti, zbog prekršaja, a koji je podnesen do dana početka rada općinskog suda za prekršaje i o njemu nije odlučeno, primjeniće se odredbe ovog zakona.

Rješenje o prekršaju koje je postalo pravosnažno prije početka primjene ovog zakona, izvršiće se po propisima koji su tog dana bili na snazi.

Član 216.

Predsjednik Kantonalnog suda za prekršaje i predsjednik općinskog suda za prekršaje donijet će u roku od 30 dana, od početka rada, pravilnik o unutrašnjoj organizaciji.

Član 217.

Do donošenja propisa, koje po odredbama ovog zakona donosi ministar za pravosuđe i upravu, primjenjivat će se postojeći propisi ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Propisi za čije je donošenje, po odredbama ovog zakona, ovlašten ministar za pravosuđe i upravu donijet će se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

160.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za privredu, na 12. sjednici, održanoj 07.05.2003. godine, donosi

ODLUKU

I

Usvaja se Bilans energetskih potreba Zeničko-dobojskog kantona za 2003. godinu (u daljem tekstu: Bilans).

Bilans iz stava 1. ove tačke sastavni je dio ove odluke.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-17-9763/03.
07.05.2003. godine
Zenica

PREMIJER
Nedžad Polić, s.r.

Bilans energetske potreba Zeničko - dobojskog kantona za 2003. godinu

UVOD

a) Cilj bilansa energetske potreba

Cilj ovog dokumenta je da definiira neophodne elemente i pokazatelje Bilansa energetske potreba Zeničko - dobojskog kantona za 2003. godinu uključujući i ocjenu realizacije u 2002. godini i odnosi se na sljedeće osnovne vrste energije i energenata:

1. Električna energija
2. Ugalj
3. Naftni derivati
4. Prirodni plin

b) Osnova Bilansa

Osnovu za izradu Bilansa čine kvalitativni i kvantitativni energetske pokazatelji, a predstavljaju sintezu podataka dobivenih od energetske, industrijske i drugih subjekata, rudnika uglja, uvoznika naftnih derivata, porezne uprave i sopstvenih analiza i procjena.

Bilansom su obuhvaćeni:

- kvantitativni pokazatelji 2003/2002.god.
- uslovi i mjere za uspješnu realizaciju Bilansa za 2003.god.

c) Pokazatelji realizacije i plana

Prema vrstama energije i energenata evidentni su slijedeći pokazatelji:

	2002. g.			2003. g.	
	Realizacija 2002. godina	od plana (%)	Index (%) 02/01	Plan	Index (%) 03/02
električna energija proizvodnja	1.572 (GWh)	81,2	97,2	1.600 (GWh)	101,7
električna energija potrošnja	540 (GWh)	101	102,9	553 (GWh)	102,3
ugalj	1.531.786 (tona)	96,3	112	1.695.362 (tona)	110,6
naftni derivati	101.000 (tona)	101	109,7	103.000 (tona)	101,9
prirodni plin	40,469 (mil. sm ³)	95,3	147,1	42,462 (mil. sm ³)	104,9

d) Finansijska sredstva, mjere i uslovi

Za obezbjeđenje gornjih pokazatelja, od strane subjekata energetske potreba, neophodno je planiranje i obezbjeđenje odgovarajućih finansijskih sredstava.

Da bi se ovaj Bilans energetske potreba realizirao u skladu sa planom navedene su mjere i uslovi za pojedine energetske subjekte.

U cilju integralnog pristupa i kreiranja energetske politike i efikasnijeg funkcioniranja energetske potreba neophodno je:

- donijeti nedostajuće zakone i propise, što već dugi niz godina izostaje zbog nepostojanja jedinstvenog energetske potreba programa i nemogućnosti postizanja minimuma krovne

energetske legislative na državnom nivou, a takođe i logičnu razradu i uređenje energetske potreba na entitetskom nivou,

- ubrzati započete reforme u energetici BiH prvenstveno u elektroenergetskom sektoru i rudarstvu koje se odvijaju sa znatnim zakašnjenjem,
- započeti neophodne reforme u sektoru plina i nafte,
- definirati minimum obaveza za racionalno korištenje energije sa tehnokonomskog i okolinskog aspekta kao i mjera za poboljšanje energetske efikasnosti i štednje energije.

1. ELEKTRIČNA ENERGIJA

1.1. Elektroenergetski pokazatelji za 2002. godinu i elektroenergetski bilans za 2003. godinu

U niže navedenoj tabeli 1.1. dat je pregled realizacije proizvodnje i potrošnje električne energije za 2002. godinu i plan za 2003. godinu.

Tabela 1.1. Pregled bilansa za 2002. i 2003. godinu

Električna energija	Bilans 2002. godina				Bilans 2003. godina	
	Plan (GWh)	Realizacija (GWh)	od plana (%)	Index (%) 02/01	Plan (GWh)	Index (%) 03/02
Proizvodnja	1.935	1.572	81,2	97,2	1.600	101,7
Potrošnja	535	540,5	101	102,9	553	102,3

1.2. Realizacija elektroenergetskog bilansa u 2002. godini

Realizacija elektroenergetskog bilansa Zeničko-dobojskog kantona u 2002. godini je ostvarena sa procentom 81,2%. Elektroenergetski sistem je funkcionirao stabilno, kako u oblasti proizvodnje, tako i u oblasti prijenosa i distribucije električne energije, što je omogućilo kontinuirano snabdijevanje električnom energijom.

Proizvodnja električne energije je iznosila 1572 GWh, odnosno 81,2% od plana, a što u odnosu na 2001. godinu predstavlja smanjenje od 2,8%. Objektivno postoje tehničko-tehnološki uvjeti za dalji rast proizvodnje koji u najvećoj mjeri ovise o mogućnostima isporuke i potreba (potrošnje) električne energije.

Ukupna potrošnja električne energije je iznosila 540,5 GWh, odnosno 101% od plana, a što u odnosu na 2001. godinu predstavlja povećanje za 2,9%.

Stabilan rad sistema je omogućen povećanim proizvodnim mogućnostima i efikasnijem radu elektrana, kao i sanacijom većeg broja objekata i prijenosnog i distributivnog sistema.

Može se zaključiti da je snabdjevenost potrošača električnom energijom tokom cijele godine bila zadovoljavajuća.

1.3. Elektroenergetski bilans za 2003. godinu

U elektroenergetski Bilans Zeničko-dobojskog kantona za 2003. godinu uključeni su proizvodni elektroenergetski objekti s planiranom proizvodnjom: termoelektrana Kakanj 1562 GWh i industrijske termoelektrane BH-STEEL Željezara Zenica 4,3 GWh i Natron - Maglaj 33,7 GWh za vlastite potrebe.

Pregled elektroenergetskog bilansa Zeničko-dobojskog kantona za 2003. godinu dat je u tabeli 1.2.

Tabela 1.2. Elektroenergetski Bilans Zeničko - dobojskog kantona za 2003. g.

Proizvodnja/Potrošnja	Bilans 2002 (GWh)
A) PROIZVODNJA NA PRAGU	1.600,0
A.1. Termoelektrana Kakanj	1.562,0
A.2. BH-STEEL Zenica	4,3
A.3. Natron - Maglaj	33,7
B) UKUPNA POTROŠNJA	553
B.1. Potrošači na VN	132
B.2. Potrošači na NN (1+2+3)	421
1. Domaćinstva	296
2. Ostala javna potrošnja	117
3. Javna rasvjeta	8

Prema iskazanim planovima proizvodnje i potrošnje električne energije u Zeničko-dobojskom kantonu za 2003. godinu i ostvarenja u

2002. godini predviđen je porast proizvodnje i potrošnje za 1,7%, odnosno 2,3%.

1.4. Uvjeti i mjere za realizaciju

- Pratiti i sagledavati proizvodnju i potrošnju električne energije, kvartalno izrađivati izvještaje o realizaciji Bilansa i procjene elektroenergetskih prilika za naredni period, kako bi se moglo vršiti usklađivanje Bilansa i poduzimanje odgovarajućih mjera.
- U svrhu ostvarenja planirane proizvodnje u elektranama i obezbjeđenje planiranih količina uglja potrebnog kvaliteta i tečnih goriva za potpalu kotlova, međusobnim ugovorima regulisati odnose između isporučioaca uglja, tečnih goriva i proizvođača električne energije.
- Nastaviti aktivnosti na izgradnji, sanaciji i održavanju objekata prijenosne i distributivne mreže.

- Ostvariti visok stepen pogonske spremnosti elektrana i dalekovoda, raditi na modernizaciji i daljem osposobljavanju sistema upravljanja, kao i sistema veza, smanjenju tehničkih gubitaka, sprječavanju neovlaštene potrošnje i povećanju stepena naplate.
- Osigurati uslove za implementaciju politike i programa reformi u elektroenergetskom sektoru.
- Implementacija Zakona o električnoj energiji.

2. UGLJ**2.1. Plan proizvodnje i prodaje u 2003. godini**

Planirana proizvodnja i prodaja uglja u 2003. godini sa ostvarenom proizvodnjom i prodajom u 2002. godini data je u *tabeli 2.1.*

Tabela 2.1.

RUDNIK	2002			2003			Index % (4/3)
	Planirana proizvod. (T)	Ostvarena proizvod. (T)	TE (T)	Planirana proizvod. (T)	Plan TE	Ostali potrošači	
1	2	3	4	5	6	7	8
KAKANJ	860.000	942.554	913.945	900.000	840.000	60.000	97
ZENICA	399.500	318.970	182.973	425.362	175.000	250.362	57
BREZA	330.000	270.262	252.175	370.000	260.000	110.000	93
Ukupno (T)	1.589.500	1.531.786	1.349.093	1.695.362	1.275.000	420.362	88

Ukupno planirana proizvodnja uglja u 2003. godini iznosi 1.695.362 tona, što je u odnosu na planiranu u 2002. godini od 1.589.500 tona porast od 6,6%.

Planirana isporuka za termoelektoranu je 1.275.000 tona što je u odnosu na ostvarenu isporuku u 2002. godini od 1.349.093 tona 94,5%.

Evidentno je da u 2002. godini proizvodnja uglja u odnosu na plan ostvarena sa 96,3%.

Osnovne karakteristike u poslovanju rudnika uglja u 2002. godini su bile:

- Relativno zadovoljavajući nivo izvršenja fizičkog obima proizvodnje od 96,3%,
- Ograničenost tržišta uglja,
- Teško ekonomsko stanje posebno u RMU "Zenica".

2.2. Uvjeti i mjere za realizaciju bilansa

- Donošenje Odluke o utvrđivanju potrebnih količina dizel-goriva D-2 za rudnike uglja, za ostvarenje planirane proizvodnje u 2003. godini, a u skladu sa Zakonom o porezu na promet proizvoda i usluga.
- Pomoć u nabavci eksplozivnih sredstava i zaštitne opreme.
- Redovno praćenje i poduzimanje potrebnih operativnih mjera i aktivnosti u rudnicima za realizaciju planirane proizvodnje i plasmana u termoelektoranu i ostalim potrošačima.
- Priprema, donošenje i praktično provođenje Programa restrukturiranja rudnika uglja.
- Smanjenje operativnih troškova poslovanja i povećanje ukupne efikasnosti.

3. NAFTNI DERIVATI

3.1. Pokazatelji za 2002. godinu i Bilans za 2003. godinu

U Tabeli 3.1. dat je pregled realizacije za 2002. godinu i plan za 2003. godinu.

Tabela 3.1.

NAFTNI DERIVATI	2002. godina				2003. godina	
	Plan (tona)	Ostvareno (tona)	O/P (%)	Index (%) 02/01	Bilans (tona)	Index (%) 03/02
Dizel, MB, LU, mazut, ostalo	100.000	101.000	101	109,7	103.000	101,9

3.2. Realizacija bilansa naftnih derivata u 2002. godini

Bilansom za 2002. godinu bio je predviđen uvoz od 100.000 tona naftnih derivata.

Na osnovu snimljenog stanja kao i dostavljenim podacima uvoznika realizirano je 101.000 tona, što u odnosu na Bilansom predviđene količine od 100.000 tona iznosi 101%.

U strukturi potrošnje procentualno učešće pojedinih derivata je:

- motorni benzini	24,26%
- dizel gorivo	35,15%
- lož ulja	8,41%
- mazut	25,75%
- ostalo (maziva, TNP, bitumen itd)	6,43%

Realizacija uvoza u obimu od 101.000 tona daje podatak godišnjeg procentualnog izvršenja u

Tabela 3.2.

Naftni derivati	2002. godina				2003. godine	
	Plan (tona)	Ostvareno (tona)	O/P (%)	Index (%) 02/01	Bilans (tona)	Index (%) 03/02
Motorni benzini	25.500	24.500	96,0	103,5	27.000	110,2
Dizel gorivo	30.500	35.500	116,3	125,7	37.500	105,6
Lož ulja	9.500	8.500	89,4	102,9	10.000	117,6
Mazut	28.500	26.000	91,2	94,5	21.000	80,7
Ostalo (bitumen TNP, itd.)	6.000	6.500	108,3	149,4	7.500	115,3
UKUPNO	100.000	101.000	101	109,7	103.000	101,9

U strukturi planiranih potreba naftnih derivata procentualno učešće pojedinih derivata je:

- motorni benzini	26,2%
- dizel gorivo	36,4%

iznosu od 101%, što istovremeno ukazuje da je u 2002. godini posvećena veća pažnja mjerama kontrolisanog uvoza naftnih derivata na graničnim prijelazima Federacije Bosne i Hercegovine. Za realizaciju bilansa u 2003. godini presudnu ulogu će imati angažman na kontrolisanom uvozu, primjena harmonizirane međuentitetske politike i Odluka o kvaliteti tečnog goriva.

3.3. Bilans potreba u 2003. godini sa strukturom naftnih derivata

Bilans energetske potreba Kantona za 2003. godinu prikazan je u tabeli 3.2. i bazira se na sintezi iskazanih potreba pojedinih subjekata u Kantonu, kao i ostvarenih uvezenih količina naftnih derivata u toku 2002. godine. Prema tim pokazateljima, u 2003. godini Bilans planiranih potreba iznosi 103.000 tona naftnih derivata.

- lož ulja 9,7%
- mazut 20,4%
- ostalo 7,3%

Nabavka naftnih derivata u 2003. godini izvršit će se na svjetskom tržištu po najpovoljnijim cijenama, a prema odgovarajućem kvalitetu i standardima.

3.4. Uvjeti i mjere za realizaciju Bilansa naftnih derivata

Neophodni uvjeti i mjere za realizaciju Bilansa naftnih derivata su:

- Praćenje ostvarenja uvoza i plasmana derivata.
- Redovno izvještavanje o ukupno uvezenim količinama goriva koja su oslobođena plaćanja poreza na promet i stanje zaliha.
- Redovno izvještavanje o plasmanu/potrošnji goriva specificiranom po količini, vrsti i kupcu.
- Kontrola tranzita, veleprodaje, maloprodaje, kao i namjenskog trošenja.

- Kontrola potrošnje naftnih derivata za korisnike koji su oslobođeni plaćanja poreza na promet i to tromjesečno prema utvrđenim normama (lit/MWh, lit/toni uglja, i dr.), a na osnovi mjesečnih izvještaja korisnika.
- Aktivnosti za poboljšanje energetske efikasnosti, štednje energije i zaštite čovjekove okoline kroz kontrolu uvoza (po strukturi, kvalitetu i količinama) i uvid u ispravnost i funkcionalnost objekata i primjenu mjera svih vrsta zaštite (na radu, od požara i eksplozije) objekata, postrojenja i uređaja.

4. PRIRODNI PLIN

4.1. Pokazatelji za 2002. g. i Bilans za 2003. godinu

U Tabeli 4.1. dat je pregled planiranih/ostvarenih količina prirodnog plina po potrošačima u kantonu u 2002. godini i plan potreba za 2003. godinu.

Tabela 4.1.

Prirodni plin	2002. g.				2003. g.	
	Plan (mil. sm ³)	Ostvareno (mil. sm ³)	O/P (%)	Index (%) 02/01	Plan (mil. sm ³)	Index (%) 03/02
Ukupne nabavke za Kanton	42,425	40,469	95,3	147,1	42,462	104,9

4.2. Realizacija Bilansa prirodnog plina u 2002. godini

Potrošnja prirodnog plina u Zeničko-dobojskom kantonu u 2002. godini ostvarena je u ukupnoj količini 40,469 mil. sm³ ili 95,3% od plana.

Energoinvest i BH-Gas sa inopartnerom Gazexportom, osigurali su potrebne količine prirodnog plina po zahtjevima potrošača, ali planirane količine nisu utrošene. Procenat ostvarenja potrošnje prirodnog plina u kantonu, u 2002. godini je za 4,7% manji od planiranog i pokazuje da je, iako manje izražen nego ranijih

godina, osnovni razlog neusklađeno planiranje potreba sa stvarnom potrošnjom.

Ostali razlozi su, prema informacijama potrošača sljedeći:

- Umanjen kapacitet rada BH Steel Zenica
- Planirani novi potrošači Visokogasa nisu priključeni na mrežu
- Remont u IGM Visoko u januaru i februaru

Struktura potrošnje, po potrošačima, prikazana je u tabeli 4.2.

Tabela 4.2.

Prirodni plin	2002. godina				
	Plan (mil. sm ³)	Ostvareno (mil. sm ³)	O/P (%)	Učešće u potrošnji (%)	Index (%) 02/01
BH Steel Zenica	29,045	25,426	87,5	62,82	122
Grijanje Zenica	4,000	7,050	176	17,43	-
TC Kakanj	0,730	0,924	127	2,29	135
IGM Visoko	6,400	5,977	93,7	14,77	111
Visokogas Visoko	2,250	1,092	48,5	2,69	158
UKUPNO	42,425	40,469	95,3	100,00	147,1

4.3. Bilans potreba u 2003. godini

Na osnovu iskazanih potreba potrošača prirodnog plina u Zeničko-dobojskom kantonu potrebno je obezbijediti 42,462 mil. sm³ plina. Iskazane potrebe su veće za 4,9% u odnosu na ostvarenu potrošnju u 2002. godini.

Uredno snabdjevanje tržišta će, međutim, zavistiti od regulisanja ranijih dugovanja prema ruskom

isporučiocu, redovnog izmirenja tekućih finansijskih obaveza prema ino-isporučiocu i ino-transporterima (MOL Mađarska, NIS-GAS Srbija) i uređenja međusobnih odnosa gasnih subjekata Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.

Bilans potreba potrošača prirodnog plina za 2003. godinu dat je u tabeli 4.3.

Tabela 4.3.

Prirodni plin (mil. sm ³)	Ukupno Kanton	BH Steel Zenica	Grijanje Zenica	TC Kakanj	IGM Visoko	Visoko gas Visoko
	42,462	25,658	7,000	1,054	6,500	2,250
Učešće u Bilansu (%)	100	60,43	16,49	2,48	15,30	5,30

4.4. Uvjeti i mjere za realizaciju

- Pratiti ostvarenje potrošnje plina.
- Regulirati odnose između plinskih subjekata Federacije Bosne i Hercegovine: obaveze za isporuku, transport i distribuciju, osiguranje naplate potrošenih količina u prethodnom periodu i za tekuću godinu
- Donijeti tarifne stavove i usklađivati cijene sa promjenama na svjetskom tržištu.

- Reinicirati aktivnosti na izradi dokumenta Izjava o gasnoj politici Bosne i Hercegovine u cilju stvaranja preduslova za izradu Zakona o gasu.

Broj: 02-17-9763/03.
07.05.2003. godine
Zenica

PREMIJER
Nedžad Polić, s.r

161.

Na osnovu člana 12a. i 12b. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 14/02.) i člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za privredu, na 12. sjednici, održanoj 07.05.2003. godine, donosi

ODLUKU

I

Privrednom društvu "TRGOŠPED" d.o.o. Kakanj dodjeljuju se koncesije za eksploataciju krečnjaka na ležištu Borovačka Stijena u općini Kakanj.

II

Eksploatacioni prostor Borovačka Stijena je ograničen granicama prijelomnih tačaka slijedećih vrijednosti

Tačka	X	Y
1	4 892 943	6 506 727
2	4 892 925	6 506 840
3	4 892 974	6 506 900
4	4 893 047	6 507 028
5	4 893 035	6 507 023
6	4 892 925	6 507 276
7	4 892 882	6 507 720
8	4 892 863	6 507 100
9	4 892 893	6 507 965
10	4 892 847	6 506 928
11	4 892 837	6 506 775
12	4 892 943	6 506 690
1	4 892 943	6 506 727

Ukupna površina eksploatacionog prostora ima oblik nepravilnog geometrijskog lika i iznosi cca 5,7 ha sa mogućnošću proširenja kada se za to steknu zakonski uslovi.

III

Vrijeme koncesije za eksploataciju je 25 (slovima: dvadesetpet) godina računajući od dana potpisivanja koncesionog ugovora.

IV

Za vrijeme trajanja koncesionog ugovora "TRGOŠPED" d.o.o. obavezan je za sve količine gotovog proizvoda mineralne sirovine plaćati 40 feninga/m³ r.m. (slovima: četrdeset feninga po metru kubnom rastresite mase).

Minimalna količina gotovog proizvoda na koju je koncesionar dužan platiti koncesionu naknadu je 50.000 m³ r.m. godišnje.

V

Eksploataciju i sve druge poslove koncesionar je dužan izvoditi u skladu sa odredbama važećih zakona kojima je uređena oblast istraživanja i eksploatacije mineralnih resursa, kao i odredbama drugih važećih zakona i propisa.

VI

Koncesiona naknada iz stava IV ove odluke predstavlja prihod Zeničko-dobojskog kantona i Općine Kakanj u omjeru koji je određen važećom odlukom Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

VII

Zadužuje se Ministarstvo za privredu da shodno ovoj odluci i odredbama Zakona o koncesijama ("Službene novine Zeničko-

dobojskog kantona", broj 2/00. i 14/02.), zaključi koncesioni ugovor sa "TRGOŠPED" d.o.o. Kakanj.

VIII

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-18-9764/03.
07.05.2003. godine
Zenica

PREMIJER
Nedžad Polić, s.r.

162

Na osnovu člana 12a. i 12b. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama

Tačka	X	Y
I'	4 877 636	6 522 776
2'	4 877 478	6 522 806
V	4 877 300	6 522 765
IV	4 877 300	6 522 600
III	4 877 450	6 522 500
II	4 877 740	6 522 500
I'	4 877 636	6 522 776

Ukupna površina koncesionog prostora je 10,39 ha, od čega je 9,7 ha šumsko zemljište (dio k.č. 505 i k.č. 850) određeno za eksploataciju, a preostalih 0,69 ha je prostor za preradu, skladištenje i opremu gotovih proizvoda - k.č. br. 506, 507, 508 i 509 koje su u vlasništvu koncesionara.

III

Vrijeme koncesije za eksploataciju je 20 (slovima: dvadeset) godina računajući od dana potpisivanja koncesionog ugovora sa primjenom obaveza plaćanja koncesione naknade po ovoj odluci od 01.09.2002. godine.

IV

Za vrijeme trajanja koncesionog ugovora Rudnik krečnjaka "Breza" d.o.o. obavezan je za sve količine gotovog proizvoda mineralne sirovine plaćati 40 feninga/m³ r.m. (slovima:

Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 14/02.) i člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za privredu, na 12. sjednici, održanoj 07.05.2003. godine, donosi

ODLUKU

I

Rudniku krečnjaka "BREZA" d.o.o. Breza dodjeljuju se koncesije za eksploataciju mineralne sirovine - krečnjaka na ležištu Nedići u općini Breza.

II

Eksploatacioni prostor ležišta krečnjaka Nedići je ograničen granicama prijelomnih tačaka slijedećih vrijednosti:

četrdeset feninga po metru kubnom rastresite mase).

Minimalna količina gotovog proizvoda na koju je koncesionar dužan platiti koncesionu naknadu je 50.000 m³ r.m. godišnje.

V

Istraživanja, eksploataciju i sve druge poslove koncesionar je dužan izvoditi u skladu sa odredbama važećih zakona kojima je uređena oblast istraživanja i eksploatacije mineralnih resursa, kao i odredbama drugih važećih zakona i propisa.

VI

Koncesiona naknada iz stava IV ove odluke predstavlja prihod Zeničko-dobojskog kantona i Općine Breza u omjeru koji je određen

važećom odlukom Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

VII

Zadužuje se Ministarstvo za privredu da shodno ovoj odluci i odredbama Zakona o koncesijama ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 2/00. i 14/02.), zaključi koncesioni ugovor sa Rudnikom krečnjaka "Breza" d.o.o.

VIII

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-18-9765/03.
07.05.2003. godine
Zenica

Nedžad Polić, s.r.

163.

Na osnovu člana 12a. i 12b. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 14/02.) i člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za privredu, na 12. sjednici, održanoj 07.05.2003. godine, donosi

ODLUKU

I

Privrednom društvu "KALEN" d.o.o. Zenica dodjeljuju se koncesije za istraživanje mineralne sirovine - krečnjaka na ležištu Babina Rijeka u općini Zenica.

II

Istražni prostor je ograničen prijelomnim tačkama slijedećih vrijednosti:

Tačka	X	Y
A	4 896 715	6.496 150
B	4 896 570	6.496 110
C	4 896 440	6.496 500
D	4 896 650	6.496 650
E	4 896 920	6.496 650
A	4 896 715	6.496 150

Površina predloženog istražnog prostora iznosi cca 19,4 ha i ima oblik nepravilnog geometrijskog lika gdje su granične linije AB, BC, CD i DE prave, a granica EA prati lijevu obalu Babine Rijeke.

Navedeni istražni prostor može se proširiti ako se u fazi geoloških istraživanja utvrdi da je to zbog obezbjeđenja geoloških rezervi krečnjaka za optimalnu eksploataciju neophodno.

Saglasnost na eventualno proširenje ili smanjenje istražnog prostora može odobriti nadležno ministarstvo shodno važećim zakonima u postupku izdavanja dozvole za istraživanje.

Ovom odlukom uključen je i prostor izvan navedenog istražnog prostora na desnoj obali Babine Rijeke kojeg čini parcela k.č. broj 1433, a služit će za smještaj opreme za preradu i otpremu gotovih proizvoda i izgradnju pratećih objekata. Ovaj prostor će se definitivno utvrditi u fazi

dodjele koncesije za eksploataciju i bit će sastavni dio eksploatacionog prostora.

III

Vrijeme koncesije za istraživanje je do jedne godine od dana potpisivanja koncesionog ugovora.

Rok od jedne godine može se produžiti na zahtjev koncesionara ako nadležno ministarstvo ocijeni da istražni radovi i odobrenje elaborata o rezervama krečnjaka nisu obavljani u zadatom roku zbog objektivnih razloga.

IV

Koncesiona naknada na količine koje će biti dozvoljeno iskopati u fazi istraživanja iznosi 40 feninga/m³ r.m. (slovima: četrdeset feninga po metru kubnom rastresite mase).

V

Zadužuje se Ministarstvo za privredu da pripremi i potpiše koncesioni ugovor za istraživanje krečnjaka na ležištu Babina Rijeka sa Privrednim društvom "KALEN" d.o.o. Zenica.

VI

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-18-9766/03. **Nedžad Polić, s.r.**
07.05.2003. godine
Zenica

164.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za privredu, na 12. sjednici, održanoj 07.05.2003. godine, **donosi**

ODLUKU

**o odobravanju bespovratne finansijske pomoći
Preduzeću za zapošljavanje invalidnih lica
DMP d.o.o. Zenica**

I

Odobravaju se bespovratna finansijska sredstva u iznosu od 5.000,00 KM Preduzeću za zapošljavanje invalidnih lica DMP d.o.o. Zenica.

II

Sredstva iz prethodnog stava bit će iskorištena za pokriće trenutnih obaveza preduzeća prema dobavljačima i bit će isplaćena iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona, razdjel 18, kod potrošačke jedinice 181, ekonomski kod 614300 - pozicija "Transfer za podsticaj proizvodnje u industriji".

III

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija, svako u okviru svoje nadležnosti.

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-14-9767/03. **Nedžad Polić, s.r.**
07.05.2003. godine
Zenica

165.

Na osnovu člana 12., stav 4. Zakona o raseljenim licima - prognanicima i izbjegosobema - povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 19/00.) i člana 16., stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, na 12. sjednici, održanoj 07.05.2003. godine, **donosi**

ODLUKU

**o uslovima za ostvarivanje prava na
privremeni - alternativni smještaj raseljenih
lica i izbjeglica u Zeničko-dobojskom kantonu**

Član 1.

Ovom odlukom utvrđuju se uslovi za ostvarivanje prava na privremeni - alternativni smještaj (u daljem tekstu: privremeni smještaj) lice sa priznatim statusom raseljene lica - prognanika, interno raseljene lica ili izbjeglice - povratnika (u daljem tekstu: raseljena lica i izbjeglice), način i postupak ostvarivanja ovog prava, organi i finansiranje.

Član 2.

Raseljena lica i izbjeglice imaju pravo na privremeni smještaj ili alternativni smještaj pod uslovom da je nadležna općinska služba utvrdila njihovo pravo na isti prema Zakonu o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima, Zakona o prestanku primjene Zakona o privremeno napuštenoj imovini u vlasništvu građana ili Federalnom zakonu za izbjegla i raseljena lica.

Član 3.

Lica koja su podnijela zahtjev za privremeni smještaj ili alternativni smještaj, treba da dokažu da ispunjavaju sve uslove koji su dati u važećim zakonima, odnosno da se radi o sljedećem:

1. da trenutno ne postoje mogućnosti povratka u njihovo mjesto boravka prije rata,
2. da je raseljeno lice (glava porodice) ili član porodičnog domaćinstva iz 1991. godine u zakonskom roku podnio zahtjev za povrat stana ili kuće i zahtjev za izvršenje istog kao što je to propisano u Zakonu o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima i Zakonu o prestanku primjene Zakona o privremeno napuštenoj imovini u vlasništvu građana,
3. da nema na raspolaganju dovoljno sredstava koja bi korisnik mogao upotrijebiti da o svom trošku sebi obezbijedi smještaj.

Član 4.

Smatra se da domaćinstvo ima dovoljno sredstava da samo sebi obezbijedi smještaj ako ostvaruje mjesečni prihod od 120,00 KM po članu domaćinstva uvećano za 200,00 KM na ime troškova stanovanja cijelog domaćinstva.

Član 5.

Privremeni smještaj raseljenih lica i izbjeglica obezbjeđuje se uz korištenje sljedećih modela privremenog smještaja:

1. privremenim korištenjem napuštenih stanova, a shodno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima,
2. korištenjem kolektivnih centara, naselja i namjenski popravljenih i adaptiranih objekata za ovu namjenu,
3. dodjelom novčane pomoći za popravku manje oštećenih kuća, u iznosu do 2.500,00 KM,
4. plaćanjem troškova mjesečne stanarine (kirije), do iznosa i na način kako slijedi:

- za jednočlano i dvočlano domaćinstvo	100,00 KM,
- za tročlano domaćinstvo	110,00 KM,
- za četveročlano domaćinstvo	130,00 KM,
- za petočlano i šestočlano domaćinstvo	150,00 KM,
- za sedmočlano i veće domaćinstvo	200,00 KM.

Član 6.

Raseljena lica i izbjeglice koje odbiju ponuđeni privremeni smještaj gube pravo na privremeni smještaj.

Član 7.

Postupak ostvarivanja prava na privremeni smještaj provodit će općinske službe nadležne prema važećim zakonima.

Član 8.

Instrukciju o načinu provođenja ove odluke donijet će ministar Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice.

Član 9.

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, Ministarstvo finansija i općine Kantona, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 10.

Stupanjem na snagu ove odluke stavlja se van snage Odluka o uvjetima za ostvarivanje prava na privremeni - alternativni smještaj raseljenih lica - prognanika, interno raseljenih lica i izbjeglica - povratnika, broj: 02-36-2505/03, od 05.02.2003. godine.

Član 11.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-36-9769/03.
07.05.2003. godine
Zenica

Nedžad Polić, s.r.

166.

Na osnovu člana 4. i 8. Zakona o koncesijama ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 5/03.) i člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za privredu, na 14. sjednici, održanoj 28.05.2003. godine, d o n o s i

ODLUKU

I

Daje se saglasnost na Studiju o ekonomskoj opravdanosti - osnovni ekonomski pokazatelji eksploatacije dijabaza na ležištu Kalošević kod Tešnja sa osvrtom na mogući uticaj i mjere zaštite okoliša pri eksploataciji, što je obrađeno u Projektu osnovnih geoloških istraživanja, koje je uz samoinicijativni zahtjev dostavilo Privredno društvo "Hamik" d.o.o. Tešanj.

II

Vlada utvrđuje da za istraživanja dijabaza u prvoj fazi i eksploataciju u drugoj fazi ovog projekta postoji javni interes, te shodno tome daje saglasnost o pristupanju sprovođenja postupka dodjele koncesije.

III

Osnovni uslovi za dodjelu koncesije za istraživanje su:

1. Granice istražnog prostora su ograničene prijelomnim tačkama sa vrijednostima grafičkih koordinata, kako slijedi:

Tačka	X	Y
A	4 944 750	6 491 250
B	4 945 000	6 491 250
C	4 945 000	6 491 500
D	4 944 750	6 491 500
E	4 944 674	6 491 306
A	4 944 750	6 491 250

Ukupna površina istražnog prostora je cca 7,35 ha.

Saglasnost na eventualno proširenje ili smanjenje istražnog prostora u postupku izdavanja dozvole za istraživanje ili eksploataciju u skladu sa važećim zakonima može izdati nadležno ministarstvo.

2. Vrijeme koncesije za istraživanje je do jedne godine od dana izdavanja dozvole za istraživanje, za koje vrijeme koncesionar je dužan:

- izvršiti detaljna geološka istraživanja;
- izraditi elaborat o geološkim rezervama dijabaza i ovjeriti rezerve kod nadležnog ministarstva;

Rok od jedne godine može se produžiti na zahtjev koncesionara, ako nadležno ministarstvo ocijeni da istražni radovi i odobrenje elaborata o rezervama dijabaza nisu obavljani u zadanom roku zbog objektivnih razloga.

3. Minimalan iznos koncesione naknade za količine koje će se iskopati u fazi istraživanja je 70 feninga/m³ r.m. (slovima: sedamdeset feninga

po metru kubnom rastresite mase) prodatih ili za vlastite potrebe upotrebljenih količina dijabaza.

4. Ostale uslove i kriterije, te procentualno učešće pojedinih kriterija vrednovanja za izbor najpovoljnije ponude utvrdit će komisija u fazi izrade tendera.

IV

Zadužuje se Ministarstvo za privredu da putem komisije sprovede postupak javnog prikupljanja ponuda, izvrši odabir i predloži Vladi najpovoljnijeg ponuđača.

V

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-18-11840/03.
28.05.2003. godine
Zenica

Nedžad Polić, s.r.

167.

Na osnovu člana 59. Zakona o zaštiti okoline ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 1/00.), tačke IV. Odluke o osnivanju Fonda za zaštitu okoline i člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, na 14. sjednici, održanoj dana 28.05.2003. godine, donosi

ODLUKU

o načinu raspodjele sredstava Fonda za zaštitu okoline

I

Ovom odlukom Vlada Zeničko-dobojskog kantona utvrđuje način raspodjele i utrošak sredstava prikupljenih u Fond za zaštitu okoline u skladu sa članom 56. Zakona o zaštiti okoline.

II

Prikupljena sredstva Fonda za zaštitu okoline raspoređuju se tako što 20% sredstava pripada Zeničko-dobojskom kantonu, dok se 80% sredstava, uplaćenih u Fond sa područja općine, usmjerava u budžete općina.

Uplaćena sredstva Ministarstvo finansija knjižiti će pojedinačno za svaku općinu.

III

Pripadajuća sredstva Kantona koristit će se za rješavanje ekoloških problema Kantona, te za potrebe interventnog djelovanja u slučaju ekoloških incidenata ili elementarnih nepogoda.

Uplaćena sredstva u budžete općina namijenjena su za podsticanje mjera zaštite i unapređenja okoline i u druge svrhe se ne mogu koristiti.

Planove i projekte iz oblasti zaštite okoline općine obavezno dostavljaju Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, radi pribavljanja saglasnosti.

IV

Za prikupljanje i realizaciju planova i projekata sa područja općine iz tačke III, stav 3. zadužuju se nadležni općinski organi.

Nadzor nad realizacijom odobrenih projekata vrši Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline.

V

Sredstva iz tačke II preusmjeravat će se u općinske budžete prema stepenu izvršenih poslova, a na osnovu ispostavljene situacije o realizaciji odobrenih planova i projekata koju ovjerava nadzorni organ.

VI

Izveštaj o realizaciji i utrošku sredstava općine su dužne dostaviti Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, koje podnosi godišnji izvještaj Vladi Kantona.

VII

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

VIII

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o načinu raspodjele sredstava Fonda za zaštitu okoline ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 4/01, 3/02. i 11/02.)

Broj: 02-14-11841/03.
28.05.2003. godine
Zenica

Nedžad Polić, s.r.

168.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 16/00.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, na 14. sjednici, održanoj dana 28.05.2003. godine, donosi

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o uređivanju prava na novčanu naknadu za pomoć i njegu od strane drugog lica

Član 1.

U Odluci o uređivanju prava na novčanu naknadu za pomoć i njegu od strane drugog lica ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 13/02. i 1/03.) (u daljem tekstu: Odluka), u članu 3. iza tačke 5. briše se tačka na kraju teksta, zamjenjuje zarezom i dodaje nova tačka 6. koja glasi:

"6. da lice ima prebivalište, odnosno boravište na području općine u kojoj traži novčanu naknadu".

Član 2.

Član 6. mijenja se i glasi:

"Visina novčane naknade utvrđuje se u iznosima kako slijedi:

- 30 KM za lica sa trajnim smetnjama u fizičkom ili psihičkom razvoju koja mogu uz upotrebu ortopedskih ili protetičkih pomagala da vrše pokrete tijela neophodne za samostalno zadovoljavanje osnovnih životnih potreba.
- 50 KM za lica sa trajnim smetnjama u fizičkom ili psihičkom razvoju koja ni uz korištenje ortopedskih ili protetičkih pomagala ne mogu da vrše pokrete tijela neophodne za samostalno zadovoljavanje osnovnih životnih potreba.
- 70 KM za lica sa trajnim smetnjama u fizičkom ili psihičkom razvoju koja su u radnom odnosu, a kojima je za odlazak i povratak sa posla prijeko potrebna pomoć drugog lica.

Novčani iznosi iz prethodnog stava ovog člana mijenjat će se odlukom Vlade, zavisno od mogućnosti Budžeta Zeničko-dobojskog kantona".

Član 3.

Član 7. mijenja se i glasi:

"Postupak za utvrđivanje prava na novčanu naknadu provodit će općinski centri za socijalni rad, odnosno općinske službe nadležne za poslove socijalne zaštite (u općinama bez centra za socijalni rad).

Pravo na novčanu naknadu pripada korisniku od prvog dana narednog mjeseca po podnošenju zahtjeva.

Isplatu novčane naknade vršit će organ iz stava 1. ovog člana po konačnosti rješenja".

Član 4.

Na osnovu Odluke o uređivanju prava na novčanu naknadu za pomoć i njegu drugog lica ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 13/02.), Odluke o izmjenama Odluke o uređivanju prava na novčanu naknadu za pomoć i njegu od strane drugog lica ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 1/03.) i ove odluke Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice sačinat će prečišćen tekst Odluke o uređivanju prava na novčanu naknadu za pomoć i njegu od strane drugog lica i dopunu Uputstva za provedbu Odluke.

Član 5.

Postupci za ostvarivanje prava započeti prije stupanja na snagu ove odluke, a koji nisu završeni okončat će se po odredbama ove odluke.

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, primjenjivat će se od 01.05.2003. godine i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-35-11842/03.
28.05.2003. godine
Zenica

Nedžad Polić, s.r.

169.

Na osnovu člana 90. Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 36/99.) i člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 16/00.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, na 14. sjednici, održanoj dana 28.05.2003. godine, donosi

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o uređivanju prava na novčanu pomoć porodilji koja nije u radnom odnosu

Član 1.

U Odluci o uređivanju prava na novčanu pomoć porodilji koja nije u radnom odnosu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 11/02.), u članu 2. briše se tačka na kraju teksta, zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: "i da mjesečni prihod domaćinstva ostvaren u periodu od šest mjeseci koja prethode mjesecu u kome je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć, ne prelazi iznos 50% od posljednje objavljene neto plaće Kantona".

Član 2.

U članu 3. briše se tačka na kraju teksta i dodaju riječi: "po svakom rođenom djetetu".

Član 3.

Član 5. mijenja se i glasi:

"Ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice donijet će, u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ove odluke, uputstvo o izmjenama i dopunama Uputstva za provođenje ove odluke".

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, primjenjivat će se od 01.05.2003. godine i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-35-11843/03.
28.05.2003. godine
Zenica

PREMIJER
Nedžad Polić, s.r.

170.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, na 13. sjednici, održanoj 14.05.2003. godine, donosi

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata - pripadnika boračke populacije u studijskoj 2002/2003. godini

I

U Odluci o stipendiranju studenata - pripadnika boračke populacije u studijskoj 2002/2003. godini, broj: 02-14-24608/02, od 07.11.2002. godine ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 14/02.), u tački II dodaje se stav 2. koji glasi:

"Isplata stipendija se vrši u 8 jednakih mjesečnih rata, počev od mjeseca maja 2003. godine."

II

Tačka III Odluke mijenja se i glasi:

"Odluku o izboru stipendista donosi Ministarstvo za boračka pitanja, na osnovu rezultata sprovedenog konkursnog postupka i u skladu sa kriterijima koje donosi Vlada Zeničko-dobojskog kantona.

Ovlašćuje se ministar za boračka pitanja da sa izabranim kandidatima zaključi ugovor o stipendiranju."

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-14-10356/03.
14.05.2003. godine
Zenica

Nedžad Polić, s.r.

171.

Na osnovu člana 17. stav 5. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima uprave ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00, 7/01, 8/01, 13/02. i 14/02.) i člana 16. stav 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, na 12. sjednici, održanoj 07.05.2003. godine, donosi

RJEŠENJE

o privremenom postavljenju direktora Veterinarskog zavoda u Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

I

Za direktora Veterinarskog zavoda u Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona privremeno se postavlja Gladan Muhamed, počev od 23.04.2003. godine do okončanja izbora direktora po javnom konkursu, a u skladu sa zakonom.

II

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-34-9776/03.
07.05.2003. godine
Zenica

PREMIJER
Nedžad Polić, s.r.

172.

Na osnovu člana 4. stav 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 12/03.), člana 16. stav 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.) i člana 11. stav 1. Zakona o Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 4/97, 15/97. i 6/01.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, razmatrajući ostavku Šišić Fuada na mjesto predsjednika Upravnog odbora Agencije za privatizaciju

Zeničko-dobojskog kantona, na 14. sjednici, održanoj 28.05.2003. godine, donosi

RJEŠENJE

o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-34-8769/03, od 23.04.2003. godine

I

U Rješenju o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-34-8769/03, od 23.04.2003. godine, vrši se izmjena i dopuna tačke I kako slijedi:

- u stavu 1. iza zarez za brišu se riječi "imenuju se" i dodaje se tekst "privremeno se imenuju do okončanja postupka izbora kojim se vrši konačno imenovanje na način, po postupku i uz poštivanje i primjenu principa propisanih Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine",
- u tački 1. tekst "Šišić Fuad, dipl. ing. maš., predsjednik" zamjenjuje se tekstem "Džananović Esad, ekonomista, predsjednik",
- u tački 3. tekst "Džananović Esad, ekonomista, član" zamjenjuje se tekstem "Šišić Fuad, dipl. ing. maš., član"

II

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-34-11818/03.
28.05.2003. godine
Zenica

Nedžad Polić, s.r.

173.

Na osnovu člana 16. stav 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.) i člana 1. Odluke o ovlaštenjima Vlade Zeničko-dobojskog kantona u vršenju prava osnivača prema osnovnim školama kao javnim ustanovama u državnoj svojini ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 11/97.), Vlada Zeničko-

-dobojskog kantona, na 13. sjednici, održanoj
14.05.2003. godine, donosi

RJEŠENJE

*o razrješenju člana Upravnog odbora
Osnovne škole "Mula Mustafa Bašeskija"
Donje Moštre, Visoko*

I

Razrješava se član Upravnog odbora
Osnovne škole "Mula Mustafa Bašeskija"
Donje Moštre u Visokom, i to:

1. Merdić Hašim, član (iz reda nastavnika), radi prelaska na poslove pomoćnika direktora,

II

Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenim
novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-34-10373/03.
14.05.2003. godine
Zenica

Nedžad Polić, s.r.

174.

Na osnovu člana 16. stav 3. Zakona o
Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene
novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.)
i člana 1. Odluke o ovlaštenjima Vlade Zeničko-
dobojskog kantona u vršenju prava osnivača
prema osnovnim školama kao javnim ustanovama
u državnoj svojini ("Službene novine Zeničko-
dobojskog kantona", broj 11/97.), Vlada Zeničko-
dobojskog kantona, na 13. sjednici, održanoj
14.05.2003. godine, donosi

RJEŠENJE

*o imenovanju člana Upravnog odbora Osnovne
škole "Mula Mustafa Bašeskija" Donje Moštre,
Visoko*

I

Imenuje se član Upravnog odbora
Osnovne škole "Mula Mustafa Bašeskija"
Donje Moštre u Visokom, i to:

1. Pohara Ibrahim, član (iz reda
nastavnika).

II

Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenim
novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-34-10374/03.

Nedžad Polić, s.r.

14.05.2003. godine

Zenica

175.

Na osnovu člana 16. stav 3. Zakona o
Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene
novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.)
i člana 1. Odluke o ovlaštenjima Vlade Zeničko-
dobojskog kantona u vršenju prava osnivača
prema osnovnim školama kao javnim ustanovama
u državnoj svojini ("Službene novine Zeničko-
dobojskog kantona", broj 11/97.), Vlada Zeničko-
dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za
obrazovanje, nauku, kulturu i sport, na 14.
sjednici, održanoj 28.05.2003. godine, donosi

RJEŠENJE

*o razrješenju člana Upravnog odbora Osnovne
škole "Musa Ćazim Ćatić" Zenica*

I

Razrješava se član Upravnog odbora
Osnovne škole "Musa Ćazim Ćatić" u Zenici:

1. Kršlak Edin, član (iz reda nastavnika), radi prelaska na poslove direktora.

II

Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-
dobojskog kantona"

Broj: 02-34-11833/03.

Nedžad Polić, s.r.

28.05.2003. godine

Zenica

176.

Na osnovu člana 4. stav 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 12/03.), člana 16. stav 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.) i člana 1. Odluke o ovlaštenjima Vlade Zeničko-dobojskog kantona u vršenju prava osnivača prema osnovnim školama kao javnim ustanovama u državnoj svojini ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 11/97.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, na 14. sjednici, održanoj 28.05.2003. godine, donosi

RJEŠENJE

o privremenom imenovanju člana Upravnog odbora Osnovne škole "Musa Ćazim Ćatić" Zenica

I

Do okončanja postupka izbora kojim će se izvršiti konačno imenovanje na način, po postupku i uz poštivanje i primjenu principa propisanih Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, privremeno se imenuje za člana Upravnog odbora Osnovne škole "Musa Ćazim Ćatić" Zenica:

1. Turković Safet, član (iz reda nastavnika).

II

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-34-11832/03.
28.05.2003. godine
Zenica

PREMIJER
Nedžad Polić, s.r.

177.

Na osnovu člana 16. stav 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.) i člana 1. Odluke o ovlaštenjima Vlade Zeničko-dobojskog kantona u vršenju prava osnivača prema osnovnim školama kao javnim ustanovama u državnoj svojini ("Službene novine Zeničko-

dobojskog kantona", broj 11/97.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, na 14. sjednici, održanoj 28.05.2003. godine, donosi

RJEŠENJE

o razrješenju člana Upravnog odbora Osnovne škole "Ćamil Sijarić" Zenica

I

Razrješava se član Upravnog odbora Osnovne škole "Ćamil Sijarić" u Zenici:

1. Imamović Ibro, predsjednik, iz ličnih razloga.

II

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona"

Broj: 02-34-11831/03.
28.05.2003. godine
Zenica

Nedžad Polić, s.r.

178.

Na osnovu člana 4. stav 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 12/03.), člana 16. stav 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.) i člana 1. Odluke o ovlaštenjima Vlade Zeničko-dobojskog kantona u vršenju prava osnivača prema osnovnim školama kao javnim ustanovama u državnoj svojini ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 11/97.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, na 14. sjednici, održanoj 28.05.2003. godine, donosi

RJEŠENJE

o privremenom imenovanju predsjednika Upravnog odbora Osnovne škole "Ćamil Sijarić" Zenica

I

Do okončanja postupka izbora kojim će se izvršiti konačno imenovanje na način, po

postupku i uz poštivanje i primjenu principa propisanih Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, privremeno se imenuje za predsjednika Upravnog odbora Osnovne škole "Čamil Sijarić" Zenica:

1. Suljić Muhamed; nastavnik razredne nastave.

II

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-34-11830/03.

28.05.2003. godine

Zenica

Nedžad Polić, s.r.

179.

Na osnovu člana 16. stav 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.) i člana 4. stav 2. Privremene odluke o kriterijima za utvrđivanje liste preduzeća na području Zeničko-dobojskog kantona prema kojima Vlada Kantona vrši ovlašćenja i obaveze vlasnika državnog kapitala ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 9/97.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, na 14. sjednici, održanoj 28.05.2003. godine, d o n o s i

RJEŠENJE

o razrješenju člana Upravnog odbora D.D. "Zenicatrans" Zenica

I

Akif Smailhodžić razrješava se funkcije člana Upravnog odbora D.D. "Zenicatrans" Zenica, na lični zahtjev.

II

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-34-11835/03.

28.05.2003. godine

Zenica

Nedžad Polić, s.r.

180.

Na osnovu člana 4. stav 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 12/03.), člana 16. stav 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.) i člana 4. stav 2. Privremene odluke o kriterijima za utvrđivanje liste preduzeća na području Zeničko-dobojskog kantona prema kojima Vlada Kantona vrši ovlašćenja i obaveze vlasnika državnog kapitala ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 9/97.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, na 14. sjednici, održanoj 28.05.2003. godine, d o n o s i

RJEŠENJE

o privremenom imenovanju člana Upravnog odbora D.D. "Zenicatrans" Zenica

I

Alija Abazović privremeno se imenuje za člana Upravnog odbora D.D. "Zenicatrans" Zenica, do okončanja postupka izbora kojim će se izvršiti konačno imenovanje na način, po postupku i uz poštivanje i primjenu principa propisanih Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine.

II

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-34-11834/03.

28.05.2003. godine

Zenica

Nedžad Polić, s.r.

181.

Na osnovu člana 71. Zakona o srednjoj školi ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 12/02.), ministar Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u Vladi Zeničko-dobojskog kantona, d o n o s i :

PRAVILNIK

o sadržaju i načinu polaganja završnog ispita u srednjoj stručnoj školi u kojoj se nastava izvodi po modularnom nastavnom planu i programu (Nastavni plan i program po PHARE i EU – VET programu)

I – OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom utvrđuje se sadržaj i način polaganja završnog ispita predviđenog programom trogodišnjeg obrazovanja po modularnom principu za određeni obrazovni profil i područje rada.

Član 2.

Učenik koji ne položi završni ispit nije završio školovanje za određeno zanimanje.

Član 3.

Završni ispit polažu redovni i vanredni učenici koji su uspješno završili treći razred.

Završnim ispitom provjerava se osposobljenost učenika za samostalno obavljanje poslova za zanimanje koja su u okviru odabranog obrazovnog profila.

II – SADRŽAJ ZAVRŠNOG ISPITA

Član 4.

Završni ispit se sastoji iz:

1. praktičnog rada
2. pismenog obrazloženja praktičnog rada
3. usmenog obrazloženja praktičnog rada.

Član 5.

Sadržaj praktičnog rada utvrđuje se planom i programom obrazovanja za svaki obrazovni profil. Zadaci treba da budu jasni, precizni i primjereni zahtjevima obrazovnog profila i vremenu za izvršavanje.

Član 6.

Zadatke za praktičan rad za svaki obrazovni profil, način i mjesto izrade i vrijeme za izradu utvrđuje ispitni odbor srednje stručne škole, na prijedlog stručnog aktiva. Za svaki obrazovni profil utvrđuje se pet zadataka više od broja kandidata.

Član 7.

Učenik se slobodno opredjeljuje za oblast iz odgovarajućeg plana i programa obrazovanja.

Dan početka polaganja završnog ispita utvrđuje, na prijedlog direktora, nastavničko vijeće škole i objavljuje ga na oglasnoj tabli škole.

Praktični zadatak učenik radi u školi, ili u odgovarajućem preduzeću, ustanovi ili drugoj organizaciji gdje je obavljao vježbe ili praktičnu nastavu.

Član 8.

U toku izrade praktičnog zadatka nastavnik je obavezan da organizuje i prati rad učenika, da mu pruža stručnu pomoć i upućuje ga na odgovarajuću stručnu literaturu.

Učenik pismeno objašnjava izradu praktičnog zadatka. Pisana priprema treba da sadrži: zadatak, dijelove radne operacije i njihov redoslijed, metode i postupke, sredstva rada, materijale i korišćenu literaturu.

Član 9.

Tokom usmenog obrazloženja praktičnog rada učenik daje potrebna objašnjenja o načinu rada, redoslijedu radnih postupaka, korišćenju alata, pribora za rad, utrošenom materijalu, kao i odgovore na pitanja članova komisije koja su od značaja za profesionalan rad, a utvrđena su sadržajem praktičnog rada.

III – ORGANIZACIJA ZAVRŠNOG ISPITA

Član 10.

Za polaganje završnog ispita učenik podnosi prijavu na propisanom obrascu srednjoj stručnoj školi u kojoj je završio treći razred najkasnije pet dana prije polaganja završnog ispita.

Uz prijavu učenik prilaže svjedodžbu o završenim razredima srednje stručne škole i izvod iz matične knjige rođenih.

Član 11.

Učenik kome nije odobreno polaganje završnog ispita može uložiti prigovor ispitnom odboru koji je dužan da po prigovoru odluči do početka ispita.

Član 12.

Završni ispit se polaže u tri ispitna roka: u junskom, avgustovsko-septembarskom i januarsko-februarskom ispitnom roku.

Član 13.

Učenik koji se prijavio za polaganje završnog ispita, a bio je spriječen iz opravdanih razloga da polaže ispit u cjelini ili pojedine dijelove ispita, ispitni odbor može da odobri i polaganje van redovnih rokova.

Učenik može da odustane od polaganja završnog ispita tri dana prije početka ispita, o čemu obavještava ispitni odbor.

Član 14.

Učenik može završni ispit polagati u drugoj školi iste vrste.

Učenik koji je započeo polaganje završnog ispita u jednoj školi ne može nastaviti polaganje istog ispita u drugoj školi.

Član 15.

Učenik koji je module polago u junskom ispitnom roku završni ispit polaže u avgustovsko-septembarskom ispitnom roku.

Učenik koji u junskom ispitnom roku položi završni ispit upućuje se da ga ponovi u avgustovsko-septembarskom ispitnom roku, odnosno u januarsko-februarskom ispitnom roku.

Učenik koji u januarsko-februarskom ispitnom roku ne položi završni ispit upućuje se da isti polaže kao vanredni učenik.

Član 16.

Za praktičan rad i usmeno obrazloženje učenik izvlači listić sa pitanjima.

Listići sa pitanjima moraju biti jedno-obrazni i ovjereni pečatom škole.

Praktični rad traje najmanje 15, a najduže 30 sati.

Član 17.

Usmeno obrazloženje praktičnog rada vrši se na usmenom ispitu.

Usmeno obrazloženje praktičnog rada polažu učenici čija je ocjena konkretnog zadatka i pismeno obrazloženje praktičnog rada ocijenjena pozitivnom ocjenom

Odgovori učenika traju do 30 minuta, uključujući i vrijeme za pripremu učenika za odgovor.

Član 18.

Za provođenje završnog ispita nastavničko vijeće škole imenuje ispitni odbor i ispitne komisije za svaki predmet koji se polaže na završnom ispitu. U slučaju potrebe nastavničko vijeće može da imenuje veći broj ispitnih komisija za isti predmet.

Članovi ispitne komisije su, po pravilu, nastavnici iz škole a po jedan član može biti i stručnjak za odgovarajuće područje rada iz preduzeća, ustanove ili druge organizacije gdje je učenik obavljao vježbe ili praktičnu nastavu. Ispitivač je uvijek nastavnik praktične nastave.

Ako srednja stručna škola nema dovoljan broj nastavnika za odgovarajući predmet, može da angažuje kao članove ispitnih komisija nastavnike iz drugih srednjih škola.

Član 19.

Ispitni odbor čine svi članovi ispitnih komisija, predsjednik, zamjenik predsjednika i sekretar.

Predsjednik ispitnog odbora je direktor srednje stručne škole, a zamjenik i sekretar se biraju iz reda članova nastavničkog vijeća škole.

Predsjednik ispitnog odbora rukovodi i predsjedava sjednicama, a u slučaju njegove odsutnosti zamjenjuje ga zamjenik.

Ispitni odbor i sekretar se imenuju za jednu školsku godinu.

Član 20.

Članovi ispitnog odbora i ostala lica koja prisustvuju ispitu ne mogu prije zvaničnog

saopštenja davati nikakva obavještenja niti saopštavati odluku ispitnog odbora, odnosno ispitne komisije.

Član 21.

Sekretar ispitnog odbora obavlja slijedeće poslove:

- evidentira spiskove prijavljenih učenika i formira grupe za polaganje završnog ispita,
- predlaže broj i sastav ispitnih komisija,
- predlaže plan i raspored polaganja završnog ispita,
- brine o blagovremenom provođenju svih zadataka stručnih aktiva i komisija, kao i odlika nastavnčkog vijeća i ispitnog odbora o polaganju završnog ispita,
- priprema potreban broj zapisnika za polaganje završnog ispita, dostavlja ih blagovremeno komisijama i vrši kontrolu ispravnosti unijetih podataka,
- vodi zapisnik ispitnog odbora o toku polaganja završnog ispita čiji je sastavni dio spisak učenika koji su prijavili polaganje, postignuti rezultati i opšti uspjeh na završnom ispitu,
- podnosi izvještaj ispitnom odboru o obavljenom završnom ispitu i postignutim rezultatima,
- poslije utvrđivanja općeg uspjeha na ispitnom odboru, dostavlja potrebne podatke odjeljenskom starješini koji ih unosi u matičnu knjigu i ispisuje diplome.

Član 22.

Ispitni odbor obavlja slijedeće poslove:

- određuje rokove i raspored polaganja,
- odobrava naknadno polaganje završnog ispita učeniku koji je iz opravdanih razloga bio spriječen da prisustvuje polaganju u tekućem ispitnom roku.

Ispitni odbor odlučuje većinom glasova prisutnih članova, može da odlučuje ako su prisutne dvije trećine od ukupnog broja članova.

Ispitni odbor vodi evidenciju o toku cijelog završnog ispita, koja se unosi u zapisnik o završnom ispitu.

Zapisnik se vodi u tvrdo povezanoj svesci.

U zapisnik sa prve sjednice ispitnog odbora se unosi:

- poimenični sastav ispitnog odbora i ispitnih komisija.

- spisak svih učenika koji su se prijavili za završni ispit.
- popis zadataka za praktičan rad.
- raspored polaganja ispita na završnom ispitu.

U zapisnik sa druge sjednice ispitnog odbora se unosi:

- jedinstvena ocjena praktičnog rada;
- izdvojena mišljenja članova ispitne komisije sa praktičnog rada i odluke ispitnog odbora o tome.
- imena učenika koji su položili završni ispit i opći uspjeh.
- imena učenika koji nisu položili završni ispit nego se upućuju da ga ponove.

Član 23.

Zapisnik ispitnog odbora potpisuje predsjednik, sekretar i svi članovi ispitnog odbora.

Knjiga zapisnika je trajne vrijednosti, vodi se u tvrdo povezanoj svesci sa numerisanim brojem stranica.

Član 24.

Zapisnici o završnom ispitu se čuvaju u školi najmanje tri godine.

Član 25.

Ispitnu komisiju za završni ispit čine tri člana: predsjednik, ispitivač i stalni član. Dva člana moraju biti stručni za odgovarajući predmet.

Ispitne komisije predlažu ocjene iz praktičnog rada, pismenog i usmenog obrazloženja praktičnog rada.

Ukoliko se jedan od članova ispitne komisije ne slaže sa predloženom ocjenom, može izdvojiti svoje mišljenje.

Konačnu ocjenu utvrđuje ispitni odbor.

Član 26.

Aktiv nastavnika praktične nastave, najkasnije do 1. aprila utvrđuju, uz konsultiranje privrednih i drugih organizacija, zadatke za praktičan rad, bliže određuju njihov obim i sadržaj.

Ispitni odbor je dužan da donese konačnu odluku o izboru zadataka, najkasnije do 1. maja, koji važe za sva tri ispitna roka.

Najkasnije 15 dana prije polaganja završnog ispita ispitni odbor određuje mjesto gdje će se raditi praktičan rad.

Član 27.

Predsjednik ispitne komisije odgovoran je za regularnost provođenja ispita i obavlja sljedeće poslove.

- prima spiskove i zapisnike za polaganje ispita učenika od sekretara ispitnog odbora.
- upozorava učenike o njihovim pravima i obavezama za vrijeme polaganja,
- poslije obavljenog ispita ispravno popunjeni zapisnik za svakog učenika dostavlja sekretaru ispitnog odbora istog dana kada je ispit obavljen.

IV - OCJENJIVANJE**Član 28.**

Uspjeh učenika na završnom ispitu ocjenjuje se jednom ocjenom koja predstavlja aritmetičku sredinu dobijenih ocjena iz praktičnog rada, pismenog i usmenog obrazloženja praktičnog rada.

Učenik je položio ispit ako je dobio pozitivne ocjene iz praktičnog rada, pismenog i usmenog obrazloženja praktičnog rada.

Član 29.

Učenik ima pravo prigovora na ocjenu utvrđenu od ispitne komisije iz bilo kojeg dijela završnog ispita.

Prigovorom učenik može tražiti izuzeće člana u ispitnoj komisiji.

Prigovor se podnosi ispitnom odboru u roku od dva dana od dana saopćenja ocjene.

Ispitni odbor je dužan da u roku jednog dana od dana prijema prigovora donese odluku o prigovoru.

Ukoliko ispitni odbor usvoji prigovor, obrazovat će ispitnu komisiju koja će provjeriti znanje učenika u roku od dva dana, od dana donošenja odluke iz stava 4. ovog člana.

Ocjena komisije iz stava 5. ovog člana je konačna.

Član 30.

Učenik koji je na završnom ispitu dobio nedovoljnu ocjenu iz praktičnog rada ponovo polaže završni ispit

Učenik koji je na završnom ispitu dobio nedovoljnu ocjenu iz odbrane praktičnog rada polaže popravni ispit iz tog dijela.

Ukoliko ne položi popravni ispit, polaže završni ispit u cjelini.

Član 31.

Učenik može biti ocijenjen nedovoljnom ocjenom i bez polaganja ispita.

Nedovoljnom ocjenom ocjenjuje se učenik koji bez opravdanih razloga nije predao izrađen praktični zadatak i učenik koji je napustio ispitnu prostoriju bez dozvole nastavnika.

Nedovoljnom ocjenom ocjenjuje se i učenik za koga se u toku ispita, ili pri ocjenjivanju dokaže da je koristio nedozvoljena sredstva ili da praktični zadatak nije samostalno uradio.

V - EVIDENCIJA I JAVNE ISPRAVE**Član 32.**

Srednja stručna škola je dužna da vodi evidenciju o završnom ispitu i izdatim diplomama.

Škola izdaje učeniku diplomu o završenom ispitu najkasnije sedam dana nakon položenog ispita.

Diploma se izdaje saglasno članu 100. Zakona o srednjoj školi na obrascu broj 24c koji je propisan Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o dokumentaciji i evidenciji u srednjoj školi ("Službene novine Zeničko - dobojskog kantona", broj 13 /02.).

Član 33.

O toku polaganja završnog ispita vodi se zapisnik na obrascu broj 16a koji je propisan Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o dokumentaciji i evidenciji u srednjoj školi ("Službene novine Zeničko - dobojskog kantona", broj 13/02.).

Zapisnik se vodi posebno o radu ispitnog odbora, posebno o radu ispitnih komisija.

Zapisnik o završenom ispitu obuhvata podatke o učeniku, članovima ispitnog odbora i ispitnih komisija, podatke o praktičnim zadacima, ocjene praktičnog rada, i ocjene pismenog i usmenog obrazloženja.

VI - ZAVRŠNE ODREDBE**Član 34.**

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 10-38-9638/03.

08.05.2003. godine

Sreto Tomašević, s.r.

Zenica .

182.

Na osnovu člana 95, stava 4. Zakona o srednjoj školi ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 12/02.), ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, d o n o s i :

PRAVILNIK

o izboru učenika generacije u srednjoj školi na području Zeničko-dobojskog kantona

Član 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se kriteriji za izbor i proglašenje učenika generacije u srednjoj školi, propisuje procedura izbora i druga značajna pitanja.

Član 2.

Srednja škola svake školske godine bira i proglašava učenika generacije.

Učenik generacije se bira iz završnog razreda.

Učenik generacije bira se između učenika koji su u toku srednjeg obrazovanja i odgoja postigli odličan uspjeh iz svih nastavnih predmeta i imali primjerno vladanje, uključujući uspjeh i na završnom ispitu odnosno maturi.

Škola može imati samo jednog učenika generacije.

Član 3.

Kriteriji za izbor učenika generacije su:

- uspjeh u učenju i vladanju,
- plasman na takmičenjima.

Član 4.

U slučaju kada dva ili više učenika ispunjavaju uvjete iz člana 2. ovog pravilnika primjenjuje se kao korektivni kriterij učešće i plasman na pojedinačnim takmičenjima u znanju koje organizira Pedagoški zavod.

Član 5.

U slučaju primjene korektivnog kriterija iz prethodnog člana, za učenika generacije

proglašava se učenik koji je na višem nivou takmičenja imao bolji plasman.

Član 6.

Nastavničko vijeće razmatra podatke o učenicima koji mogu biti izabrani za učenika generacije i proglašava učenika generacije.

Član 7.

Na oglasnoj tabli objavljuje se spisak učenika koji ispunjavaju uslove za učenika generacije, sa podacima i utvrđenim kriterijima za izbor.

Član 8.

Proglašenje učenika generacije vrši nastavničko vijeće škole na posebnoj svečanosti organiziranoj prilikom podjele diploma.

Član 9.

Učeniku generacije dodjeljuje se diploma.

Član 10.

Diploma učenika generacije štampa se na finoj hartiji svijetlozelene boje i ima oblik poluarka, veličine 21x30 cm.

Član 11.

Diploma učenika generacije sadrži opće podatke o učeniku, podatak da je odluku o izboru donijelo nastavničko vijeće, datum donošenja odluke, datum izdavanja diplome, djelovodni broj, broj matične knjige, potpis direktora i mjesto za pečat srednje škole.

Podaci se upisuju u obrazac plavom ili crnom tintom i ovjeravaju pečatom škole.

Član 12.

Obrazac diplome učenika generacije sastavni je dio ovog pravilnika.

Član 13.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 10-38-11197/03.

28.05.2003. godine

Zenica

MINISTAR

Sreto Tomašević, s.r.

Bosna I Hercegovina
Federacija Bosne I Hercegovine
Zeničko – dobojski kanton

Školska _____ godina

Nastavničko vijeće _____

U _____, na sjednici održanoj _____ godine
(datum)

donijelo je odluka o izboru učenika generacije. U znak priznanja, a shodno članu 2, 4, i 5.
Pravilnika o izboru generacije u srednjoj školi na području Zeničko-dobojskom kantonu, dodjeljuje

(Ime, ime roditelja i prezime učenika)

DIPLOMU
UČENIKA GENERACIJE

Djelovodni broj: _____

Broj matične knjige: _____

U _____, _____ godine
(Mjesto) (Datum)

MP

DIREKTOR

183.

Na osnovu člana 19. stav 3. tačka 3. Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona ("Sl.novine ZE-DO kantona", broj 01/97, 02/98, 08/02, 10/02, 12/02, 13/02 i 04/03) i člana 24. Zakona o kantonalnoj upravi ("Sl.novine ZE-DO kantona", broj 9/2000), ministar Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, d o n o s i:

PRAVILNIK o legitimaciji inspektora

Član 1.

Ovim Pravilnikom, u skladu sa odredbama Zakona o kantonalnoj upravi, propisuje se način izdavanja i vođenja evidencija o izdatim legitimacijama inspektora, obrazac, sadržina, oblik i dimenzije legitimacije, koje će se izdavati službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu Ministarstva), raspoređenim na poslove i radne zadatke inspektora sa posebnim ovlaštenjima (u daljem tekstu inspektora).

Član 2.

Inspektoru se izdaje legitimacija. Legitimacijom inspektora dokazuje se službeno svojstvo, identitet i ovlaštenja inspektora koja proizilaze iz zakona i drugih propisa.

Član 3.

Legitimacija je javna isprava. Inspektor je dužan nositi legitimaciju i pokazati je nadležnom organu, kada se na osnovu legitimacije koristi svojim ovlaštenjem.

Član 4.

Obrazac legitimacije izrađen je na punom papiru i zaštićen je omotom od prozirne mase. Legitimacija je pravougaonog oblika, dimenzija 85x55 mm. Legitimacija se izdaje prema obrascu koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Član 5.

Na prednjoj strani, u gornjem lijevom dijelu ispisan je tekst: BOSNA I HERCEGOVINA,

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON, MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA, MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, ZENICA.

U gornjem desnom uglu legitimacije utisnut je grb Ministarstva.

Na sredini legitimacije nalazi se tekst LEGITIMACIJA INSPEKTORA.

U srednjem dijelu legitimacije, na lijevoj strani nalazi se fotografija dimenzija 25x30 mm.

Desno od fotografije nalazi se prostor za ime i prezime, broj legitimacije, potpis ministra Ministarstva i pečat Ministarstva.

Podloga legitimacije je bijele boje.

Slova i riječi su crne boje.

Na poleđini legitimacije, na bijeloj podlozi ispisan je tekst ovlaštenja imaoca legitimacije, odnosno izvod iz člana 27. Zakona o kantonalnoj upravi.

Član 6.

Legitimaciju inspektora izdaje ministar Ministarstva.

Član 7.

Legitimacija vrijedi od dana izdavanja do dana prestanka vršenja službe inspektora.

Nakon prestanka službe, inspektor je dužan vratiti legitimaciju Ministarstvu.

Član 8.

Ako inspektor izgubi ili na drugi način ostane bez legitimacije, dužan je da o tome odmah obavijesti Ministarstvo.

Uništena, izgubljena ili na drugi način nestala legitimacija oglašava se nevažećom.

Član 9.

O izdatim i zamijenjenim legitimacijama Ministarstvo vodi evidenciju.

Evidencija iz prethodnog stava sadrži:

- redni broj;
- ime i prezime inspektora kojem je izdata legitimacija;
- broj legitimacije;
- datum izdavanja;
- datum vraćanja;
- datum oglašavanja nevažećom;
- potpis inspektora koji prima ili vraća legitimaciju.

Član 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj:08-03/1.3.02.1.2836/03

26.05.2003.godine

Zenica

Muhidin Alić, s.r.

Obrazac legitimacije inspektora
PREDNJA STRANA LEGITIMACIJE:

BOSNA I HERCEGOVINA		
Federacija Bosne i Hercegovine		(grb Ministarstva)
Zeničko-dobojski kanton		
Ministarstvo unutrašnjih poslova		
Ministarstvo unutarnjih poslova		
ZENICA		
LEGITIMACIJA INSPEKTORA		
(fotografija)	_____	
	(ime i prezime)	

	(broj legitimacije)	
M.P.	_____	
	(potpis ministra)	

ZADNJA STRANA LEGITIMACIJE:

Ova legitimacija je javna isprava kojom se dokazuje da je njen imalac inspektor u Ministarstvu unutrašnjih poslova ZE-DO kantona Zenica. Imalac ove legitimacije ovlašten je da vrši inspeksijski nadzor u skladu sa odredbama Zakona o kantonalnoj upravi i to: da naredi otklanjanje utvrđenih nedostataka, odnosno nepravilnosti u određenom roku, naredi preduzimanje odgovarajućih pravnih radnji koje je fizičko ili pravno lice dužno preduzeti, zabrani preduzimanje radnji za koje smatra da su u suprotnosti sa zakonom ili drugim propisom nad čijim provođenjem vrši nadzor, podnese prijavu nadležnom organu, zbog povrede radnih dužnosti, krivičnog djela, privrednog prestupa, odnosno prekršaja, odnosno izrekne zakonom ili drugim propisom utvrđenu prekršajnu kaznu i preduzima i druge mjere, odnosno izvršava i druge radnje za koje je posebnim propisom ovlašten. O preduzetim mjerama inspektor donosi rješenje.

OGLASNI DIO**OPĆINSKI SUD U ZAVIDOVIĆIMA**

BROJ: P.43/03

Zavidovići, 5.6.2003. godine

Općinski sud u Zavidovićima, sudija Muhić Hava, kao predsjednik vijeća, u pravnoj stvari tužitelja Hasić Muhidina sin Sifeta iz Zavidovića, Mustajbašići bb, protiv tužene Hasić Senade kći Nusreta, iz Sarajeva, radi razvoda braka, dana 5.6.2003. godine, donio je:

O G L A S**O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA**

Rješenjem ovog suda broj P.43/03 od 5.6.2003.g. a na osnovu člana 76. st. 2 tačka 4 ZPP-a tuženoj Hasić Senadi kći Nusreta iz Sarajeva, zadnjeg prebivališta u Sarajevu, trenutno nepoznatog boravišta za privremenog zastupnika postavljen je Suljić Mirad, advokat iz Zavidovića, a u parnici koja se vodi kod ovog suda po tužbi tužitelja Hasić Muhidina sin Sifeta iz Zavidovića, pod brojem P.43/03.

Istim rješenjem određeno je da će privremeni zastupnik zastupati tuženu u postupku sve dok se tužena ili njegov punomoćnik ne pojave pred sudom odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je tuženom postavio posebnog staratelja.

Ovaj oglas objavit će se u «Službenim novinama FBiH», i putem oglasne table suda.

*Predsjednik vijeća
Muhić Hava*

KANTONALNI SUD U ZENICI

BROJ: L-20/03

Zenica, 25.04.2003. godine

Kantonalni sud u Zenici objavljuje slijedeći

O G L A S

Otvora se likvidacioni postupak nad firmom: "KENANDO-SB" Proizvodno, trgovačko i uslužno društvo sa ograničenom odgovornošću Olovo sa sjedištem u Olovu, Branilaca bb., osnivača Pašalić Kenana iz Olova, a ukoliko niko od povjerilaca u roku od 30 dana po objavljivanju oglasa u "Službenim novinama" Federacije BiH i "Službenim novinama" Zeničko-dobojskog kantona ne prijavi potraživanja, likvidacioni postupak će se smatrati zaključenim.

Po proteku navedenog roka i pravosnažnosti ovog rješenja, navedena firma brisat će se iz registra ovoga suda zavedena reg.ul. broj: 1-8195, upisana po rješenju broj U/I-2230/00 od 13.09.2000. godine, a osnivač se obavezuje da će snositi sve obaveze nastale u toku postupka likvidacije.

*Predsjednik Likvidacionog vijeća
S u d i j a
Tešnjak Nermin*

KANTONALNI SUD U ZENICI

BROJ: L-28/03

Zenica, 24.04.2003. godine

Kantonalni sud u Zenici objavljuje slijedeći

O G L A S

Otvara se likvidacioni postupak nad firmom: Društvo za proizvodnju i trgovinu «BOSS-KOMERC» d.o.o. Zenica, sa sjedištem u Zenici, Prve zeničke brigade 21-a, osnivača Čahut Esada iz Zenice, a ukoliko niko od povjerilaca u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama" Federacije BiH i "Službenim novinama" Zeničko-dobojskog kantona ne prijavi potraživanja, likvidacioni postupak će se smatrati zaključenim.

Po proteku navedenog roka i pravosnažnosti ovog rješenja, navedena firma brisat će se iz registra kantonalnog suda u Zenici, zavedena pod brojem reg.ul. broj: 1-5002, upisana po rješenju broj U/I-1241/00 od 22.12.2000. godine, a osnivač se obavezuje da će snositi sve obaveze nastale u toku postupka likvidacije.

*Predsjednik Likvidacionog vijeća
S u d i j a,
Tešnjak Nermin*

KANTONALNI SUD U ZENICI

BROJ: L-30/03

Zenica, 24.04.2003. godine

Kantonalni sud u Zenici objavljuje slijedeći

O G L A S

Otvara se likvidacioni postupak nad firmom: «FESSA-PROM» d.o.o. Društvo za unutrašnju i spoljnu trgovinu, ugostiteljstvo i međunarodnu špediciju, Tešanj, sa sjedištem u Tešnju, Ljetinić bb., osnivača Fejzić Sakiba iz Tešnja, a ukoliko niko od povjerilaca u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama" Federacije BiH i "Službenim novinama" Zeničko-dobojskog kantona ne prijavi potraživanja, likvidacioni postupak će se smatrati zaključenim.

Po proteku navedenog roka i pravosnažnosti ovog rješenja, navedena firma brisat će se iz Registra ovog suda zavedena u reg.ul.br.16598 upisana po rješenju broj U/I-1787/00 od 19.02.2002. godine, a izmijenjeno u pogledu lica koje firmu zastupa rješenjem broj U/I-1736/02 od 14.05.2002. g., a osnivač se obavezuje da će snositi sve obaveze nastale u toku postupka likvidacije.

*Predsjednik Likvidacionog vijeća
S u d i j a,
Tešnjak Nermin*

KANTONALNI SUD U ZENICI

BROJ: L-31/03
Zenica, 17.04.2003. godine

Kantonalni sud u Zenici objavljuje slijedeći

O G L A S

Otvora se likvidacioni postupak nad firmom: «BELINS METAL» d.o.o. Društvo za posredovanje, trgovinu, proizvodnju i usluge Zenica, sa sjedištem u Zenici, ul.Šerbin sokak 17 A/2 osnivača Kahrman Armide iz Zenice, a ukoliko niko od povjerilaca u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama" Federacije BiH i "Službenim novinama" Zeničko-dobojskog kantona ne prijavi potraživanja, likvidacioni postupak će se smatrati zaključenim.

Po proteku navedenog roka i pravosnažnosti ovog rješenja, navedena firma brisat će se iz registra ovog suda zavedena pod br. reg.ul.1-8682 upisana po rješenju broj U/I-3542/02 od 24.10.2002. godine, a osnivač se obavezuje da će snositi sve obaveze nastale u toku postupka likvidacije.

*Predsjednik Likvidacionog vijeća
S u d i j a,
Tešnjak Nermin*

KANTONALNI SUD U ZENICI

BROJ: L-32/03
Zenica, 17.04.2003. godine

Kantonalni sud u Zenici objavljuje slijedeći

O G L A S

Otvora se likvidacioni postupak nad firmom: Trgovačko društvo naveliko i malo «VAŠSAN» d.o.o. Zenica, sa sjedištem u Zenici, Kulina Bana 33. Zenica, osnivača Gradinčić Džensuadine iz Zenice, a ukoliko niko od povjerilaca u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama" Federacije BiH i "Službenim novinama" Zeničko-dobojskog kantona ne prijavi potraživanja, likvidacioni postupak će se smatrati zaključenim.

Po proteku navedenog roka i pravosnažnosti ovog rješenja, navedena firma brisat će se iz registra Kantonalnog suda u Zenici upisana u reg.ul. broj 1-3027 upisana po rješenju broj U/I-939/00 od 02.03.2001. godine, a osnivač se obavezuje da će snositi sve obaveze nastale u toku postupka likvidacije.

*Predsjednik Likvidacionog vijeća
S u d i j a,
Tešnjak Nermin*

KANTONALNI SUD U ZENICI

BROJ: L-33/03

Zenica, 17.04.2003. godine

Kantonalni sud u Zenici objavljuje slijedeći

O G L A S

Otvara se likvidacioni postupak nad firmom: «HAMEX» Društvo za trgovinu, ugostiteljstvo i usluge d.o.o. Kakanj, sa sjedištem u Kaknju, Ričica bb., osnivača Mušija Muhameda iz Kaknja, a ukoliko niko od povjerilaca u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama" Federacije BiH i "Službenim novinama" Zeničko-dobojskog kantona ne prijavi potraživanja, likvidacioni postupak će se smatrati zaključenim.

Po proteku navedenog roka i pravosnažnosti ovog rješenja, navedena firma brisat će se iz Registra ovog suda zavedena pod reg.ul.broj 1-5008 upisana po rješenju broj U/I-2571/00 od 27.08.2001. godine, a osnivač se obavezuje da će snositi sve obaveze nastale u toku postupka likvidacije.

*Predsjednik Likvidacionog vijeća
S u d i j a,
Tešnjak Nermin*

KANTONALNI SUD U ZENICI

BROJ: L-36/03

Zenica, 09.05.2003. godine

Kantonalni sud u Zenici objavljuje slijedeći

O G L A S

Otvara se likvidacioni postupak nad firmom: Proizvodno-uslužno, trgovačko i transportno preduzeće «FAMO DZ» Kakanj, d.j.l. sa sjedištem u Kaknju, ul. Zgoščanska bb., osnivača Duraković Zijada iz Kaknja, a ukoliko niko od povjerilaca u roku 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama" Federacije BiH i "Službenim novinama" Zeničko-dobojskog kantona ne prijavi potraživanja, likvidacioni postupak će se smatrati zaključenim.

Po proteku navedenog roka i pravosnažnosti ovog rješenja, navedena firma brisat će se iz registra ovog suda zavedena u reg.ul. broj 1-6133 upisana po rješenju broj U/I-1226/97 od 30.10.1997. godine, a osnivač se obavezuje da će snositi sve obaveze nastale u toku postupka likvidacije.

*Predsjednik Likvidacionog vijeća
S u d i j a,
Tešnjak Nermin*

KANTONALNI SUD U ZENICI

BROJ: L-37/03

Zenica, 09.05.2003. godine

Kantonalni sud u Zenici objavljuje slijedeći

O G L A S

Otvora se likvidacioni postupak nad firmom: Građevinsko, proizvodno i uslužno društvo «MONTEX-K» d.o.o. Zavidovići, sa sjedištem u Zavidovićima, Savfet Bega Bašagića bb., osnivača Kadić Jovanke iz Zavidovića, a ukoliko niko od povjerilaca u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama" Federacije BiH i "Službenim novinama" Zeničko-dobojskog kantona ne prijavi potraživanja, likvidacioni postupak će se smatrati zaključenim.

Po proteku navedenog roka i pravosnažnosti ovog rješenja, navedena firma brisat će se iz registra ovog suda zavedena pod brojem reg.ul. 1-7542 upisana po rješenju broj U/I-1432/00 od 05.05.2001. godine, a osnivač se obavezuje da će snositi sve obaveze nastale u toku postupka likvidacije.

*Predsjednik Likvidacionog vijeća
S u d i j a,
Tešnjak Nermin*

Upis u sudski registar

Kantonalni sud Zenica Rješenjem broj U/I-760/01 od 13.08.2001. godine, upisani su u sudski registar ovog suda slijedeći podaci:

Osnivači subjekta upisa i udjeli:

1) Općina Zenica, Zenica, ---, udio osnivača: a) novac 10.000,00 KM – stvari-sredstava prema bilansu sa 31.12.2000. godine iskazano u Elaboratu o društveno-ekonomskoj opravdanosti spajanja od marta/aprila 2001. godine, iznosi 3.459.465,96 KM – UKUPNO: 3.469.465,96 KM, broj i datum akta: Odluka o spajanju JP "Zenica" sa Preduzećem "Prostor-inžinjeri" d.o.o. Zenica, br. 01-05-1-15100/01 od 25.07.2001. godine. Puni naziv subjekta upisa: Javno preduzeće za prostorno planiranje i uređenje grada "Zenica" Zenica.

Sjedište subjekta upisa: Zenica, Ul. Mehmedalije Tarabara br. 15.

Oblik subjekta upisa: javno preduzeće.

Osnivači subjekta upisa i udjeli:

1) Općina Zenica, Zenica, ---, udio osnivača: a) novac: 10.000,00 KM – stvari-sredstva prema bilansu sa 31.12.2000. godine iskazano u Elaboratu o društveno-ekonomskoj opravdanosti spajanja od marta/aprila 2001. godine, iznosi 3.459.465,96 KM – UKUPNO 3.469.465,96 KM, broj i datum akta: Odluka o spajanju JP "Zenica" sa Preduzećem "Prostor-inžinjeri" d.o.o. Zenica, br.01-05-1-15100/01 od 25.07.2001. godine.

Djelatnosti u unutarnjem poslovanju:

70.110 stvaranje novih nekretnina, 70.120 kupovina i prodaja vlastitih nekretnina, 70.310 agencija za promet nekretninama, 70.320 upravljanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru, 72.300 obrada podataka, 74.200 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, 74.840 ostale poslovne djelatnosti, d.n.

- priprema i opremanje građevinskog zemljišta u skladu sa Zakonom, aktima osnivača i Odlukom o osnivanju Javnog preduzeća, - obavljanje stručnih poslova za potrebe investitora u postupku izdavanje odobrenja za građenje i u rješavanju imovinsko pravnih odnosa, - provođenje konkursa za dodjelu građevinskog zemljišta radi izgradnje, - organizacija izgradnje komunalnih objekata i instalacija i nadzor nad tom izgradnjom, - poslovi opsluživanja u pogledu usluga održavanja objekata zajedničke komunalne

potrošnje, javne rasvjete, gradskih ulica, gradskog zelenila, komunalne higijene, zimske službe na teritoriji općine Zenica, dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije, dekoracije grada, odvodnja atmosferskih voda iz naselja, održavanje sportsko-rekreacionih područja, spomen obilježja javnih česmi i fontana, održavanje nereguliranih vodotoka, - izrada i održavanje putne mreže, - upravljanje stanovima iz "fonda uređenja građevinskog zemljišta".

Lica ovlaštena za zastupanje u pravnom prometu u zemlji i vanjskotrgovinskom poslovanju:

I. Korlat Emir dipl.ing.met. – JMBG:1808962190031, Zenica, Ul. Branislava Nušića, br. 10., vršilac dužnosti direktora bez ograničenja odgovornosti.

Lica ovlaštena za zastupanje subjekta upisa u vanjskotrgovinskom poslovanju:

*Sudija
Ljevaković Ramo*

Kantonalni sud Zenica Rješenjem broj U/I-608/01 od 05.09.2001. godine, upisani su u sudski registar ovog suda

Osnivači Rašid Maličbegović, sin Numanov, iz Žepča, ul. Antuna Mavraka bb, JMBG:0610946194274, l.k. br. 676/99 od PU Žepče, i Jasminka Mujkić, kći Ibre, iz Zavidovića, ul. Patriotske lige, lamela III, JMBG:110796519883, l.k. br. 1457/97 PU Zavidovići, Ugovor o utvrđivanju podataka od značaja za pravni promet br. 02-06-1/01 od 02.06.2001. godine, vrše osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću, Privredno društvo "RAZVOJ I PROMET-RIP", d.o.o. Žepče, nastalo dijeljenjem "REJJ-PROME" d.o.o. Žepče, Proizvodno, prometnog i uslužnog društva na osnovu Odluke o podjeli, broj: 01-06/01 od 01.06.2001. godine na "RAZVOJ I PROMET-RIP", d.o.o. Žepče, i "SARA-A", d.o.o. Zavidovići. Privredno društvo "RAZVOJ I PROMET-RIP", d.o.o. Žepče je pravni sljednik "REJJ-PROM" d.o.o. Žepče, Proizvodno, prometnog i uslužnog društva. Osnivači Rašid Maličbegović i Jasminka Mujkić prenose osnivačke udjele iz ranije firme tako da osnivač Rašid Maličbegović ima udio u novcu i stvarima u ukupnom iznosu od 109.350,00 KM sa 50% i Jasminka Mujkić ima udio u novcu i stvarima u ukupnom iznosu od 109.350,00 KM sa 50%. Djelatnost društva je: 02.012 iskorištavanje šuma, 60.240 prevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju, 63.110 pretovar tereta, 63.120 skladištenje robe. U okviru registrovane djelatnosti, društva će obavljati sljedeće vanjskotrgovinske poslove saglasno Zakonu o vanjskotrgovinskom poslovanju: Međunarodni prevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju. Lice ovlašteno za zastupanje subjekta upisa u pravnom prometu u zemlji i vanjskotrgovinskom poslovanju je: Rašid Maličbegović, sin Numanov, iz Žepča, ul. Antuna Mavraka bb, JMBG:0610946194274, l.k. br. 676/99 od PU Žepče, direktor, bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrovane djelatnosti i Jasminka Mujkić, kći Ibre, iz Zavidovića, ul. Patriotske lige, lamela III, JMBG-110796519883, l.k. br. 1457/97 PU Zavidovići, zamjenik direktora, bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrovane djelatnosti.

*Sudija
Ljevaković Ramo*

Kantonalni sud Zenica Rješenjem o upisu u sudski registar broj U/I-1530/00 od 24.10.2001. godine, upisani su u sudski registar ovog suda sljedeći podaci:

Osnivači SOFTIĆ ZINAIDA, kći Rašida, iz Visokog, Bare bb, br. l.k. 2457/96, Visoko JMB 2512967179149, "ADRIANO CORSI" s.r.l. 1890 TRIBUNALE DI GORIZIA, PRADAMANO (UDINE) ITALIA, Ugovorom br. 01/00 od 25.02.2000. godine izvršili su usklađivanje podataka od značaja za pravni promet Preduzeća za inženjering građevinarstvo i trgovinu "QUEEN" d.o.o. Visoko sa sjedištem u Visokom, Bare bb sa Zakonom o privrednim društvima ("Sl.novine FBiH", br. 23/99), tako što su od istog organizovali d.o.o. pod firmom: Društvo za inženjering, građevinarstvo i trgovinu "QUEEN" d.o.o. Visoko, sa sjedištem u Visokom, Bare bb koje je pravni sljednik dosadašnjeg Preduzeća za inženjering, građevinarstvo i trgovinu "QUEEN" d.o.o. Visoko, sa sjedištem u Visokom, Bare bb, upisano na istom registarskom ulošku br. 1-5776

kod Kantonalnog suda u Zenici. Društvo u pravnom prometu zaključuje ugovore i vrši druge pravne poslove i radnje u okviru svoje pravne sposobnosti. Za preuzete obaveze u pravnom prometu društvo odgovara svojom cjelokupnom imovinom. Za obaveze društva osnivač odgovara svojim udjelom. Društvo posluje pod firmom: Društvo za inženjering, građevinarstvo i trgovinu "QUEEN" d.o.o. Visoko, sa sjedištem u Visokom, Bare bb. Skraćena firma: "QUEEN" d.o.o. Visoko. Osnovni kapital društva iznosi 1.022.000,00 KM. Djelatnost društva je prema Odluci o standardnoj klasifikaciji djelatnosti ("Sl.novine FBiH", broj 28/98, 36/98 i 47/98), i to: 15.110 proizvodnja, obrada i konzerviranje životinjskog mesa, osim mesa peradi, 15.120 proizvodnja, obrada i konzerviranje mesa peradi, 15.130 proizvodnja prerađevina od mesa i mesa peradi, 15.320 proizvodnja sokova od voća i povrća, 15.330 prerada i konzerviranje voća i povrća, na drugom mjestu nepomenuto, 15.610 proizvodnja mlinskih proizvoda, 20.101 proizvodnja rezane građe, osim nesastavljene drvene građe za patosenje, 20.102 impregnacija ili hemijska obrada drveta, 20.103 proizvodnja nesastavljene drvene građe za patosenje, 20.200 proizvodnja furnira, šperploča, panel ploča, ploča iverica i drugih panela i ploča, 20.300 proizvodnja građevinske stolarije i elemenata, 20.400 proizvodnja drvene ambalaže, 20.510 proizvodnja ostalih drvenih proizvoda, 21.110 proizvodnja celuloze, 21.120 proizvodnja papira i kartona, 21.210 proizvodnja valovitog papira, kartona (ljepenke), papirne i kartonske ambalaže, 21.220 proizvodnja papirnih proizvoda za domaćinstvo, higijenske i toaletne potrebe, 21.230 proizvodnja kancelarijskog materijala, 21.240 proizvodnja zidnih tapeta, 21.250 proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona (ljepenke), na drugom mjestu nepomenuta, 25.220 proizvodnja ambalaže od plastičnih masa, 25.230 proizvodnja proizvoda od plastičnih masa za građevinstvo, 25.240 proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa, 45.110 rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi, 45.211 visokogradnja, 45.212 niskogradnja, 45.213 održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.310 elektroinstalacioni radovi, 45.320 izolacioni radovi, 45.330 postavljanje instalacija za vodu, gas, grijanje, ventilaciju i hlađenje, 45.340 ostali instalacioni radovi, 45.410 fasaderski i štukaturni radovi, 45.420 ugradnja stolarije, 45.430 postavljanje zidnih i podnih obloga, 45.440 farbarski i staklarski radovi, 45.450 ostali završni radovi, 45.500 davanje u najam mašina i opreme za gradnju, sa rukovaocem, 50.101 trgovina motornim vozilima naveliko, 50.102 trgovina motornim vozilima namalo, 50.103 posredništvo u trgovini motornim vozilima, 50.200 održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 trgovina naveliko dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.302 trgovina namalo dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.303 posredništvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 trgovina naveliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.402 trgovina namalo motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.403 posredništvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.404 održavanje i popravak motocikla, 50.500 trgovina namalo motornim gorivima i mazivima, 51.110 posredništvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 posredništvo u trgovini gorivima, rudam metalima i industrijskim hemijskim proizvodima, 51.130 posredništvo u trgovini građevinskim drvetom, građevinskim materijalom, 51.140 posredništvo u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 posredništvo u trgovini namještajem, predmetima aparatima za domaćinstvo i drugim metalnim proizvodima, 51.160 posredništvo u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima, 51.170 posredništvo u trgovini hranom, pićima i duhanom, 51.180 posredništvo u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, na drugom mjestu nepomenuto, 51.210 trgovina naveliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom, 51.220 trgovina naveliko cvijećem i sadnicama, 51.230 trgovina naveliko živom stokom, 51.240 trgovina naveliko sirovim i štavljenim kožama, 51.250 trgovina naveliko sirovim duhanom, 51.310 trgovina naveliko voćem i povrćem, 51.320 trgovina naveliko mesom i mesnim proizvodima, 51.330 trgovina naveliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masnoćama, 51.340 trgovina naveliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 trgovina naveliko duhanskim proizvodima, 51.360 trgovina naveliko šećerom, čokoladom i bombonima, 51.370 trgovina naveliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 trgovina naveliko ostalom hranom, uključujući ribe, školjke i rakove, 51.390 nespecijalizovana trgovina naveliko hranom, pićem i duhanskim proizvodima, 51.410 trgovina naveliko tekstilom, 51.421 trgovina naveliko odjećom, 51.422 trgovina naveliko obućom, 51.430 trgovina naveliko električnim aparatima za domaćinstvo, radio uređajima i TV uređajima, 51.440 trgovina naveliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje, 51.450 trgovina naveliko parfemima i kozmetikom, 51.460 trgovina naveliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 trgovina naveliko ostalim

proizvodima za široku potrošnju, 51.510 trgovina naveliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima, 51.520 trgovina naveliko metalima i rudama i rudama metala, 51.531 trgovina naveliko drvetom, 51.532 trgovina naveliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 trgovina naveliko željeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 trgovina naveliko hemijskim proizvodima, 51.560 trgovina naveliko ostalim poluproizvodima, 51.570 trgovina naveliko ostacima i otpacima, 51.610 trgovina naveliko alatnim mašinama, 51.620 trgovina naveliko građevinskim mašinama, 51.630 trgovina naveliko mašinama za tekstilnu industriju, 51.640 trgovina naveliko kancelarijskim mašinama i opremom, 51.650 trgovina naveliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju, 51.660 trgovina naveliko poljoprivrednim mašinama, priključcima i oruđem uključujući i traktore, 51.700 ostala trgovina naveliko, 52.110 trgovina namalo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima, 52.120 ostala trgovina namalo u nespecijalizovanim prodavnicama, 52.210 trgovina namalo voćem i povrćem, 52.220 trgovina namalo mesom i mesnim proizvodima, 52.230 trgovina namalo ribom, školjkama i rakovima, 52.240 trgovina namalo hlebom, pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonima i slatkišima, 52.250 trgovina namalo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 trgovina namalo duhanskim proizvodima, 52.270 ostala trgovina namalo hranom, pićem i duhanskim proizvodima, u specijalizovanim prodavnicama, 52.330 trgovina namalo kozmetičkim i toaletnim proizvodima, 52.410 trgovina namalo tekstilom, 52.420 trgovina namalo odjevnim predmetima, 52.430 trgovina namalo obućom i kožnim proizvodima, 52.441 trgovina namalo namještajem, 52.442 trgovina namalo opremom za rasvjetu i predmetima za domaćinstvo, 52.450 trgovina namalo električnim aparatima za domaćinstvo, radio uređajima i TV uređajima, 52.460 trgovina namalo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom, 52.470 trgovina namalo knjigama, novinama, časopisima, papiratom robom i pisačim priborom, 52.481 trgovina namalo kancelarijskom opremom i računarima u specijalizovanim prodavnicama, 52.482 trgovina namalo satovima, 52.483 trgovina namalo sportskom opremom, 52.484 trgovina namalo igrama i igračkama, 52.485 trgovina namalo cvijećem u specijalizovanim prodavnicama, 52.486 trgovina namalo gorivima u specijalizovanim prodavnicama, 52.487 ostala trgovina namalo u specijalizovanim prodavnicama-specijalizovana trgovina namalo oružjem i municijom, 55.300 restorani, 55.400 barovi, 60.211 prijevoz putnika u drumskom saobraćaju, 60.212 prijevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju, redovni (linijski), 60.240 prijevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju, 63.110 pretovar tereta, 63.120 skladištenje robe, 63.300 djelatnost putničkih agencija i turopredatora, ostale usluge turistima na drugom mjestu nepomenute, 63.400 djelatnost ostalih agencija u saobraćaju, 70.310 agencije za promet nekretninama, 70.320 iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo, 71.330 iznajmljivanje kancelarijskih mašina i opreme, uključujući računare (komputere), 71.340 iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, na drugom mjestu nepomenuto, 74.400 reklama i propaganda, 74.500 Agencija za zapošljavanje i posredovanje radne snage, 74.820 djelatnost pakovanja, 74.840 ostale poslovne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute. Društvo vrši usklađivanje vanjskotrgovinskog poslovanja sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju tako da će društvo obavljati vanjskotrgovinski promet u okviru registrovane djelatnosti i to: Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima uvoz-izvoz. Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima uvoz-izvoz. Društvo će vršiti usluge vanjskotrgovinskog prometa u okviru registrovane djelatnosti a naročito: posredništvo u oblasti prometa roba i usluga, komisioni, konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslova, zastupanje stranih firmi, druge usluge u okviru registrovane djelatnosti i poslova vanjskotrgovinskog prometa. Poslovanje Društva vodi i Društvo zastupa uprava, a poslove uprave Društva vrši direktor Društva SOFTIĆ ZINAIDA, kei Rašida, iz Visokog, Bare bb, br. l.k. 2457/96, Visoko JMB 2512967179149 koja zastupa i predstavlja Društvo u okviru registrovane djelatnosti i obavljanju poslova vanjskotrgovinskog prometa bez ograničenja ovlaštenja.

Sudija
Halilović Nusret

Kantonalni sud Zenica Rješenjem o upisu u sudski registar broj U/I-1840/00 od 31.10.2001. godine, upisani su u sudski registar ovog suda sljedeći podaci:

Zemljoradnička zadruga "Jelah" u Jelahu vrši usklađivanje poslovanja sa zakonom o zadrugama (Sl. novine Federacije BiH, broj 28/97).

Naziv zadruge je Zemljoradnička zadruga "Jelah" u Jelahu.

Skraćeni naziv je ZZJ u Jelahu. Sjedište zadruge je u Jelahu ul. Maršala Tita b.b.

Osnivači zadruge su:

1. Dizdarević (Dedo) Asim
2. Mularifović (Husejn) Osman
3. Dizdarević (Dedo) Fikret

Osnivački ulog osnivača zadruge je po 100,00 KM.

Za obaveze osnivači odgovaraju do visine svog osnivačkog uloga, a najduže pet godina nakon prestanka članstva u zadrugi.

Osnivački uložci i procentualni odnosi osnivačkih uloga, naspram ukupne imovine i sredstava zadruge iznose:

1. Državna imovina	= 2.1016.571,00 KM	99,985 %
2. Dizdarević (Dedo) Asim	= 100,00 KM	0,005 %
3. Mularifović (Husejn) Osman	= 100,00 KM	0,005 %
4. Dizdarević (Dedo) Fikret	= 100,00 KM	0,005 %

Zadruga će u svom poslovanju obavljati slijedeće djelatnosti:

01.110 uzgoj žitarica i drugih usjeva i zasada, 01.120 uzgoj povrća, cvijeća, ukrasnog bilja i sadnog materijala, 01.132 uzgoj voća, oraha i sl. usjeva za pripr. začina i napit. 01.211 ugoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 uzgoj goveda za mlijeko i priplod, 01.221 uzgoj ovaca i koza, 01.240 uzgoj peradi, 01.252 uzgoj ostalih životinja na drugom mjestu nepomenutih 01.300 uzgoj usjeva i stoke (mješovita proizvodnja), 01.410 uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji, 01.420 uslužne djelatnosti u stočarstvu, 02.011 uzgoj i zaštita šuma, 02.012 iskorištavanje šuma, 02.120 uzgoj gljiva, sakup, šumskih gljiva, tartufa i puževa, 20.101 proizvodnja rezane građe, 20.400 proizvodnja drvene ambalaže, 20.510 proizvodnja ostalih drvenih proizvoda, 20.520 proizvodnja proizvoda od plute, slame i plet. materijala, 45.211 visokogradnja, 45.213 održavanje objekata visokogradnje i njihovih dijelova, 45.450 ostali završni radovi, 05.010 ribarstvo, 05.020 mrestilište i ribnjaci, 05.030 usluge u ribarstvu, 50.101 prodaja motornih vozila naveliko, 50.102 prodaja motornih vozila namalo, 50.103 posredništvo u prodaji motornih vozila, 50.200 održavanje i popravak motornih vozila, 15.110 proizvodnja, obrada i konzerviranje životinjskog mesa, osim peradi, 15.120 proizvodnja, obrada i konzerviranje mesa peradi, 15.330 prerada i konzerviranje voća i povrća, 15.510 prerada mlijeka i mliječnih proizvoda, 50.302 trgovina namalo dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.303 posredništvo u prodaji dijelova i pribora za motorna vozila, 50.401 prodaja motocikla, dijelovima i pribora za motocikle naveliko, 50.402 prodaja motocikla, dijelova i pribora za motocikle namalo, 50.403 posredništvo u prodaji motocikla, dijelova i pribora za motocikle, 50.500 prodaja namalo motornih goriva i maziva, 60.240 prijevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju, 63.110 pretovar tereta, 51.110 posredništvo u prodaji poljoprivrednih sirovina, žive stoke, tekstilnih sirovina i poluproizvoda, 51.130 posredništvo u prodaji građevinskog drveta i građevinskog materijala, 51.140 posredništvo u prodaji mašina, opreme, 51.150 posredništvo u prodaji namještaja, predmeta i aparata za domaćinstvo i drugim metalnim proizvoda, 51.160 posredništvo u prodaji tekstila, odjeće, obuće i kožnih proizvoda, 51.170 posredništvo u prodaji hrane, pića i duhana, 51.180 posredništvo u prodaji proizvoda na drugom mjestu nepomenuto, 51.190 posredništvo u prodaji raznih proizvoda, 51.210 trgovina naveliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom, 51.220 trgovina naveliko cvijećem i sadnicama, 51.230 trgovina naveliko živom stokom, 51.240 trgovina naveliko sirovom i štavljenom kožom, 51.310 trgovina naveliko voćem i povrćem, 51.320 trgovina naveliko mesom i mesnim proizvodima, 51.330 trgovina naveliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jestivim uljima i masnoćama, 51.340 trgovina naveliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 trgovina naveliko duhanskim proizvodima, 51.360 trgovina naveliko šećerom, čokoladom i bombonama, 51.370 trgovina naveliko kafom, čajevima, kakaom i začинима, 51.380 trgovina naveliko ostalom hranom uključujući ribe, školjke i rakove, 51.390 nespecijalizovana trgovina naveliko hranom, pićem i duhanskim proizvodima, 51.410 trgovina naveliko tekstilom, 51.421 trgovina naveliko odjećom, 51.422 trgovina naveliko obućom, 51.430 trgovina naveliko električnim aparatima za domaćinstvo, radio uređajima i TV uređajima, 51.440 trgovina naveliko

porculanom, staklom, tapetama, sapunima i ostalim proizvodima za čišćenje, 51.450 trgovina naveliko parfemima i kozmetikom, 51.470 trgovina naveliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 trgovina naveliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivom i srodnim proizvodima, 51.531 trgovina naveliko drvetom, 51.532 trgovina naveliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 trgovina naveliko željeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 trgovina naveliko hemijskim proizvodima, 51.560 trgovina naveliko ostalim poluproizvodima, 51.570 trgovina naveliko ostacima i otpacima, 15.610 proizvodnja mlinskih proizvoda, 51.610 trgovina naveliko alatnim mašinama, 51.620 trgovina naveliko građevinskim mašinama, 51.630 trgovina naveliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivanje i pletenje, 51.640 trgovina naveliko kancelarijskim mašinama i opremom, 51.650 trgovina naveliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju, 51.660 trgovina naveliko poljoprivrednim mašinama, priključcima i oruđem uključujući i traktore, 51.700 ostala trgovina naveliko, 52.110 trgovina namalo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima, 52.120 ostala trgovina namalo u nespecijalizovanim prodavnicama, 52.210 trgovina namalo voćem i povrćem, 52.220 trgovina namalo mesom i mesnim proizvodima, 52.230 trgovina namalo ribom, rakovima i školjkama, 52.240 trgovina namalo hljebom, pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonama i slatkišima, 52.250 trgovina namalo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 trgovina namalo duhanskim proizvodima, 52.270 ostala trgovina namalo hranom, pićem i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavaonicama, 52.330 trgovina namalo kozmetičkim i toaletnim proizvodima, 52.410 trgovina namalo tekstilom, 52.420 trgovina namalo odjevnim predmetima, 52.430 trgovina namalo obućom i kožnim proizvodima, 52.441 trgovina namalo namještajem, 52.442 trgovina namalo opremom za rasvjetu i predmetima za domaćinstvo, 52.450 trgovina namalo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i TV uređajima, 52.460 trgovina namalo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom, 52.470 trgovina namalo knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pišaćim priborom, 52.481 trgovina namalo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 trgovina namalo satovima, 52.483 trgovina namalo sportskom opremom, 52.484 trgovina namalo igrama i igračkama, 52.485 trgovina namalo cvijećem, 52.486 trgovina namalo gorivom, 52.487 ostala trgovina namalo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 trgovina namalo polovnom robom, u prodavnicama, 52.620 trgovina namalo na štandovima i tržnicama, 52.630 ostala trgovina namalo izvan prodavnica, 71.310 iznajmljivanje poljoprivrednih mašina i opreme, 73.101 istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim naukama, 73.102 istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničkim i tehnološkim naukama.

Zadruga će vršiti i otkup svih poljoprivredno-prehrambenih i drugih proizvoda, a naročito: ljekovitog bilja, šumskih plodova, gljiva, puževa, mahovine, mlijeka i mliječnih proizvoda, žive stoke, živine, jaja, sirove kože, drvenog uglja, kreča, drvene galanterija i drugih proizvoda izrađeni u domaćinstvima, kao i proizvoda zanatske i kućne radinosti i drugih uobičajenih proizvoda.

Zadruga može obavljati i druge djelatnosti u manjem obimu, a iste su u funkciji obavljanja registrovane djelatnosti.

Za direktora zadruge imenuje se Unkić Majid.

Lice ovlašteno za zastupanje zadruge je Unkić Majid, bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrovane djelatnosti.

Sudija
Halilović Nusret

Kantonalni sud Zenica Rješenjem broj U/I-1611/01 od 05.12.2001. godine, upisani su u sudski registar ovog suda

Osnivač društva "LIBERTAS", d.o.o. Kakanj, Alić Mirsad sin Alije, l.k. br. 774/97, JMBG:1506961192182 PU Kakanj, ul. Zgoščanska br. 16. Odlukom broj: 39/01 od 20.11.2001. godine, a registrovano kod Kantonalnog suda u Zenici pod reg.br. 1-1586 a broj rješenja U/I-1611/01 od 05.12.2001. godine proširuje svoju djelatnost sa slijedećim:

15.860 prerada čaja i kafe.

Sudija

Halilović Nusret

Kantonalni sud Zenica Rješenjem broj U/I-1661/01 od 06.12.2001. godine, upisani su u sudski registar ovog suda.

Odlukom Upravnog odbora preduzeća broj 2001/01 od 06.12.2001. godine mijenja se ranije sjedište firme "ZIM" Zenica, d.d. u ulici 22. decembra br. 32, te sadašnje sjedište preduzeća je "ZIM" Zenica, d.d. ul. Kanal br. 32.

*Sudija
Halilović Nusret*

Kantonalni sud Zenica Rješenjem broj U/I-1660/01 od 07.12.2001. godine, upisani su u sudski registar ovog suda Osnivač društva "INOPROREZ" d.o.o. Kakanj, Piljug (Latif) Edhem, l.k. broj 3104/97, JMBG:1010938192176, Podborije odlukom broj 275/01, od 19.11.2001. godine, registrovano kod Kantonalnog suda u Zenici pod registarskim brojem I-831, vrši proširenje djelatnosti društva, kako slijedi: 45.110 rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi, 45.212 niskogradnja, 45.213 održavanje objekata visokogradnje, 45.230 izgradnja autoputeva i drugih saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.450 ostali završni radovi.

*Sudija
Halilović Nusret*

Kantonalni sud Zenica Rješenjem broj U/I-3167/02 od 27.09.2002. godine, upisani su u sudski registar ovog suda.

Osnivač, Željko Antolović sin Drage iz Žepča, Stjepana Radića b.b. sa osobnom kartom broj 63/98 PS Žepče, JMBG:1512960194270 Proizvodno - trgovinskog društva "Varoš" d.o.o. Žepče sa sjedištem u Žepču, Stjepana Radića b.b., Odlukom broj: 005/2002 od 16.09.2002. godine vrši dopunu djelatnosti u unutrašnjem prometu "Varoš" d.o.o. Žepče slijedećim djelatnostima: 92.110 snimanje filmova i videofilmova, 92.120 distribucija filmova i videofilmova, 92.130 prikazivanje filmova, 92.200 radio i televizijska djelatnost, 92.320 djelatnost objekata za kulturne priredbe, 92.330 djelatnost sajmova i zabavnih parkova, 92.400 djelatnost novinskih agencija, 92.511 djelatnost biblioteka, 92.610 rad sportskih objekata, 92.720 ostale rekreativne djelatnosti, d.n., 93.020 frizerski saloni i saloni za uljepšavanje, 93.030 djelatnosti vezane za poboljšanje fizičkog stanja i raspoloženja, 93.050 ostale uslužne djelatnosti, d.n.

Društvo će vršiti i trgovinske usluge, sukladno Zakonu o trgovini i to: posredovanje, zastupanje, komisioni, uskladištenje, otprema i doprema robe (špedicija), marketing i druge usluge uobičajene u trgovini.

*Sudija
Ljevaković Ramo*

Kantonalni sud Zenica Rješenjem broj U/I-1936/01 od 14.12.2001. godine, upisani su u sudski registar ovog suda. Reg.br. I-8470.

Osnivač: Čičak (Ejub) Bakir iz Zenice, Fra Grge Martića, broj 15, broj lične karte 7951/95 izdate od MUP-a Zenica, JMBG:1606974190000, Odlukom o osnivanju "Lappasoft" d.o.o. Zenica, broj 01/2001 od 18.11.2001. godine, osniva Društvo sa ograničenom odgovornošću "LAPPASoft" D.O.O. Zenica, DRUŠTVO ZA SOFTVERSKI INŽINJERING, INFORMATIČKE USLUGE I KONSALTING, sa

sjedištem u Zenici, Begagića put broj 8. Osnivač je obezbijedio osnovni kapital u novcu od 2.000,00 KM. Djelatnost društva je: 22.140 izdavanje zvučnih zapisa, 22.230 knjigovezački i završni radovi, 22.240 priprema i izrada štamparske forme, 22.250 ostale usluge u vezi sa štampanjem, 22.310 umnožavanje (reprodukcija) zvučnih zapisa, 22.320 umnožavanje (reprodukcija) videozapisa, 22.330 umnožavanje (reprodukcija) kompjuterskih zapisa, 51.140 posredništvo u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.180 posredništvo u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, na drugom mjestu nepomenuto, 51.190 posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.430 trgovina naveliko električnim aparatima za domaćinstvo, radio uređajima i TV uređajima, 51.540 trgovina naveliko željeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 trgovina naveliko hemijskim proizvodima, 51.560 trgovina naveliko ostalim poluproizvodima, 51.610 trgovina naveliko alatnim mašinama, 51.640 trgovina naveliko kancelarijskim mašinama i opremom, 51.650 trgovina naveliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju, 51.700 ostala trgovina naveliko, 52.442 trgovina namalo opremom za rasvjetu i predmetima za domaćinstvo, na drugom mjestu nepomenuto, 52.450 trgovina namalo električnim aparatima za domaćinstvo, radio uređajima i TV uređajima, 52.470 trgovina namalo knjigama, novinama, časopisima, papiratom robom i pišaćim priborom, 52.481 trgovina namalo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 trgovina namalo satovima, 52.483 trgovina namalo sportskom opremom, 52.484 trgovina namalo igrama i igračkama, 52.485 trgovina namalo cvijećem, 52.487 ostala trgovina namalo u specijaliziranim prodavnicama, 52.610 trgovina namalo putem pošte, 52.630 ostala trgovina namalo izvan prodavnica, 52.720 popravak električnih aparata za domaćinstvo, uključujući radioopremu, televizijsku opremu i ostalu audioopremu i videoopremu, 60.211 prijevoz putnika u drumskom saobraćaju, redovni (linijski), 60.230 ostali prijevoz putnika u drumskom saobraćaju, 60.240 prijevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju, 63.120 skladištenje robe, 63.300 djelatnost putničkih agencija i turoperatora, ostale usluge turistima, d.n., 63.400 djelatnost ostalih agencija u saobraćaju, 70.310 agencije za promet nekretninama, 71.330 iznajmljivanje kancelarijskih mašina i opreme, uključujući računare (kompjutere), 71.340 iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, na drugom mjestu nepomenuto, 72.100 pružanje savjeta u računarskoj opremi (hardware), 72.200 savjetovanje i ponuda programske opreme (softwara), 72.300 obrada podataka, 72.400 izrada i upravljanje bazama podataka, 72.500 održavanje i popravak kancelarijskih i knjigovodstvenih mašina i računarskih sistema (računara), 72.600 ostale računarske aktivnosti, 74.120 računovodstveni, knjigovodstveni, kontrolno-revizijski poslovi odnosno revizijsko-kontrolni poslovi; savjetodavni poslovi u svezi poreza, 74.130 istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mijenja, 74.140 savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem, 74.400 reklama i propaganda, 74.830 sekretarske i prevodilačke djelatnosti, 74.840 ostale poslovne djelatnosti, d.n., 92.110 snimanje filmova i videofilmova, 92.120 distribucija filmova i videofilmova, 92.130 prikazivanje filmova, 92.320 djelatnost objekata za kulturne priredbe, 92.330 djelatnost sajмова i zabavnih parkova, 92.340 ostale zabavne djelatnosti, d.n., 92.720 ostale rekreativne djelatnosti, d.n., 93.050 ostale uslužne djelatnosti, d.n. Društvo će vršiti trgovinske usluge u skladu sa stavom 3. člana 11. Zakona o trgovini ("Službeni list R BiH", broj:20/95), a naročito: posredovanje, zastupanje, komisioni, uskladištenje, otprema i doprema robe (špedicija), marketing i druge usluge uobičajene u trgovini. Poslovi društva u vanjskotrgovinskom poslovanju su: IZVOZ I UVOZ ROBA IZ REGISTROVANE DJELATNOSTI: Trgovina naveliko neprehrambenim proizvodima. Društvo će vršiti usluge u vanjskotrgovinskom prometu, i to: usluge međunarodnog transporta robe i putnika, druge usluge koje su u vezi sa međunarodnim transportom (međunarodna špedicija, skladištenje, agencijske usluge u transportu i sl.), turističke usluge, posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga i druge usluge u okviru registrovane djelatnosti Društva. Lice ovlašteno za zastupanje subjekta upisa u pravnom prometu u zemlji i u vanjskotrgovinskom poslovanju je: ČIČAK (Ejub) Bakir iz Zenice, Fra Grge Martića, broj 15, broj lične karte 7951/95, izdate od MUP-a Zenica, JMBG:1606974190000, direktor, bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrovane djelatnosti i u vanjskotrgovinskom prometu Društva.

*Sudija
Halilović Nusret*

Kantonalni sud Zenica Rješenjem broj U/1-2697/02 od 08.08.2002. godine, upisani su u sudski registar ovog suda sljedeći podaci:

Osnivači subjekta upisa i udjeli:

- 1) Suljagić (Kasima) Mirzet, Breza, ul. M.M. Bašeskije, br. 97 – 2508966171120, l.k. br. 2441/96 PU Breza, udio osnivača: 2.400,00 KM, u novcu 20% i 1.800,00 KM u stvarima 20%, broj i datum akta: Odluka o promjeni osnivača, povećanju kapitala i promjena firme br. 02/02 od 01.08.2002. i Ugovor o usklađivanju pod br. ½ od 01.08.2002. g.
- 2) Velić (Ibrahima), Zijad, Breza, ul. Džemala Bijedića, broj 14., - 1709966171122, l. k.br. 1047/97 PU Breza, udio osnivača: 2.400,00 KM, u novcu 20% i 1.800,00 KM u stvarima 20%, broj i datum akta: Odluka o promjeni osnivača, povećanju kapitala i promjena firme br. 02/02 od 01.08.2002. i Ugovor o usklađivanju pod br. ½ od 01.08.2002. g.
- 3) Mahmutović (Mehe) Faruk, Breza, ul. Destijatska, br. 27., - 0705973171147, l.k.br. 2003/96 PU Breza, udio osnivača: 2.400,00 KM, u novcu 20% i 1.800,00 KM u stvarima 20%, broj i datum akta: Odluka o promjeni osnivača, povećanju kapitala i promjena firme br. 02/02 od 01.08.2002. i Ugovor o usklađivanju pod br. ½ od 01.08.2002. g.
- 4) Silajdžić (Avde) Zakir, Breza, ul. Podgora, br. 144., - 2811963171140, l.k. br. 1059/97 PU Breza, udio osnivača 2.400,00 KM, u novcu 20% i 1.800,00 KM u stvarima 20%, broj i datum akta: Odluka o promjeni osnivača, povećanju kapitala i promjena firme br. 02/02 od 01.08.2002. i Ugovor o usklađivanju pod br. 01/02 od 01.08.2002. g.
- 5) Osmanović (Muniba) Ferid, Breza, Ul. Kahve bb, - 2409961171124, l.k. br. 1959/96 PU Breza, udio osnivača 2.400,00 KM, u novcu 20% i 1.800,00 KM u stvarima 20%, broj i datum akta: Odluka o promjeni osnivača povećanju kapitala i promjeni firme br. 02/02 od 01.08.2002. i Ugovor o usklađivanju pod br. 01/02 od 01.08.2002.g.

Puni naziv subjekta upisa: "RIV" d.o.o. Breza.

Društvo za radno i profesionalno osposobljavanje i rehabilitaciju invalida.

Sjedište subjekta upisa: Breza, ul. Bogumilska bb

Oblik subjekta upisa: društvo s ograničenom odgovornošću.

- 1) Suljagić (Kasima) Mirzet, Breza, ul. M.M. Bašeskije, br. 97. – 2508966171120, l.k. br. 2441/96 PU Breza, udio osnivača: 2.400,00 KM, u novcu 20% i 1.800,00 KM u stvarima 20%, broj i datum akta: Odluka o promjeni osnivača, povećanju kapitala i promjeni firme br. 02/02 od 01.08.2002. i Ugovor o usklađivanju pod br. 01/02 od 01.08.2002.g.
- 2) Velić (Ibrahima), Zijad, Breza, ul. Džemala Bijedića, broj 14., - 1709966171122, l.k.br. 1047/97 PU Breza, udio osnivača: 2.400,00 KM, u novcu 20% i 1.800,00 KM u stvarima 20%, broj i datum akta: Odluka o promjeni osnivača, povećanju kapitala i promjeni firme br. 02/02 od 01.08.2002. i Ugovor o usklađivanju pod br. 01/02 od 01.08.2002. g.
- 3) Mahmutović (Mehe) Faruk, Breza, ul. Destijatska, br. 27., - 0705973171147, l.k.br. 2003/96 PU Breza, udio osnivača: 2.400,00 KM, u novcu 20% i 1.800,00 KM u stvarima 20%, broj i datum akta: Odluka o promjeni osnivača, povećanju kapitala i promjeni firme br. 02/02 od 01.08.2002. i Ugovor o usklađivanju pod br. 01/02 od 01.08.2002. g.
- 4) Silajdžić (Avde) Zakir, Breza, ul. Podgora, br. 144., - 2811963171140, l.k. br. 1059/97 PU Breza, udio osnivača 2.400,00 KM, u novcu 20% i 1.800,00 KM u stvarima 20%, broj i datum akta: Odluka o promjeni osnivača, povećanju kapitala i promjeni firme br. 02/02 od 01.08.2002. i Ugovor o usklađivanju pod br. 01/02 od 01.08.2002. g.

- 5) Osmanović (Muniba) Ferid, Breza, Ul. Kahve bb, - 2409961171124, I.k. br. 1959/96 PU Breza, udio osnivača 2.400,00 KM, u novcu 20% i 1.800,00 KM u stvarima 20%, broj i datum akta: Odluka o promjeni osnivača, povećanju kapitala i promjeni firme br. 02/02 od 01.08.2002. i Ugovor o usklađivanju pod br. 01/02 od 01.08.2002. g.

Djelatnosti u unutarnjem poslovanju:

01.211 uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 uzgoj goveda za mlijeko i priplod, 01.221 uzgoj ovaca i koza, 01.240 uzgoj peradi, 14.110 vađenje kamena za građevinarstvo, 14.121 vađenje krečnjaka i krede, 14.210 vađenje šljunka i pijeska, 15.110 proizvodnja, prerada i konzerviranje životinjskog mesa, osim mesa peradi, 15.320 proizvodnja sokova od voća i povrća, 15.510 prerada mlijeka i proizvodnja mliječnih proizvoda, osim proizvodnje sladoleda, 15.610 proizvodnja mlinarskih proizvoda, 15.710 proizvodnja stočne hrane, 15.811 proizvodnja hljeba i peciva, 15.860 prerada čaja i kafe, 20.101 proizvodnja rezane građe, osim nesastavljene drvene građe za patosenje, 20.102 impregnacija ili hemijska obrada drva, 20.103 proizvodnja nesastavljene drvene građe za patosenje, 20.300 proizvodnja građevinske stolarije i elemenata, 20.400 proizvodnja drvene ambalaže, 25.230 proizvodnja proizvoda od plastičnih masa za građevinarstvo, 26.610 proizvodnja betonskih proizvoda za građevinarstvo, 26.700 siječenje, oblikovanje i obrada kamena, 45.110 rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi, 45.211 visokogradnja, 45.212 niskogradnja, 45.220 podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.241 izgradnja hidrograđevinskih objekata, 45.242 održavanje hidrograđevinskih objekata, 50.101 trgovina motornim vozilima naveliko, 50.102 trgovina motornim vozilima namalo, 50.103 posredništvo u trgovini motornim vozilima, 50.200 održavanje i popravak motornih vozila, 50.300 trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.301 trgovina naveliko dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.302 trgovina namalo dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.303 posredništvo u trgovini dijelova i pribora za motorna vozila, 50.500 trgovina namalo motornim gorivima i mazivima, 51.110 posredništvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 posredništvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima, 51.130 posredništvo u trgovini građevinskim drvetom i građevinskim materijalom, 51.150 posredništvo u trgovini namještajem, predmetima i aparatima za domaćinstvo i drugim metalnim proizvodima, 51.160 posredništvo u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i kožni proizvodima, 51.170 posredništvo u trgovini hranom, pićima i duhanom, 51.180 posredništvo, specijalizovano za trgovinu određenim proizvodima ili grupama proizvoda, 51.210 trgovina naveliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom, 51.220 trgovina naveliko cvijećem i sadnicama, 51.230 trgovina naveliko živom stokom, 51.240 trgovina naveliko sirovim i štavljenim kožama, 51.250 trgovina naveliko sirovim duhanom, 51.310 trgovina naveliko voćem i povrćem, 51.320 trgovina naveliko mesom i mesnim proizvodima, 51.330 trgovina naveliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masnoćama, 51.340 trgovina naveliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 trgovina naveliko duhanskim proizvodima, 51.360 trgovina naveliko šećerom, čokoladom i bombonima, 51.370 trgovina naveliko kafom, čajevima, kakaom i začинима, 51.390 nespecijalizovana trgovina naveliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima, 51.410 trgovina naveliko tekstilom, 51.421 trgovina naveliko odjećom, 51.422 trgovina naveliko obućom, 51.430 trgovina naveliko električnim aparatima za domaćinstvo, radio uređajima i TV uređajima, 51.440 trgovina naveliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje, 51.450 trgovina naveliko parfemima i kozmetikom, 51.470 trgovina naveliko ostalim proizvodima za široku potrošnju, 51.510 trgovina naveliko krutim, tekućim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima, 51.520 trgovina naveliko metalima i rudama metala, 51.531 trgovina naveliko drvetom, 51.532 trgovina naveliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 trgovina naveliko željeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 trgovina naveliko hemijskim proizvodima, 51.560 trgovina naveliko ostalim poluproizvodima, 51.570 trgovina naveliko ostacima i otpacima, 51.610 trgovina naveliko alatnim mašinama, 51.620 trgovina naveliko građevinskim mašinama, 51.650 trgovina naveliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju, 51.660 trgovina naveliko poljoprivrednim mašinama, priključcima i oruđem uključujući traktore, 51.700 ostala trgovina naveliko, 51.700 ostala trgovina naveliko, 52.110 trgovina namalo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima, 52.120 ostala trgovina namalo u nespecijalizovanim prodavnicama, 52.210 trgovina namalo voćem i povrćem, 52.220 trgovina namalo mesom i mesnim proizvodima, 52.240 trgovina namalo

kruhom, pecivom, kolačima, tjesteninom, bombonima i slatkišima, 52.250 trgovina namalo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 trgovina namalo duhanskim proizvodima, 52.270 ostala trgovina namalo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, 52.330 trgovina namalo kozmetičkim i toaletnim proizvodima, 52.410 trgovina namalo tekstilom, 52.420 trgovina namalo odjevnim predmetima, 52.430 trgovina namalo obucom i kožnim proizvodima, 52.441 trgovina namalo namještajem, 52.442 trgovina namalo opremom za rasvjetu i predmetima za domaćinstvo, d.n. 52.450 trgovina namalo električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima i TV uređajima, 52.460 trgovina namalo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom, 52.481 trgovina namalo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 trgovina namalo satovima, 52.483 trgovina namalo sportskom opremom, 52.484 trgovina namalo igrama i igračkama, 52.485 trgovina namalo cvijećem, 52.486 trgovina namalo gorivima, 52.620 trgovina namalo na štandovima i tržnicama, 55.110 hoteli i moteli, sa restoranom, 55.300 restorani, 60.101 prevoz putnika i robe (tereta), 60.211 prevoz putnika u drumskom saobraćaju, redovni (linijski), 60.212 prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju, redovni (linijski), 60.220 Taksi služba, 60.240 prijevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju, 63.110 pretovar tereta, 63.120 skladištenje robe, 70.310 Agencija za promet nekretninama, 71.100 iznajmljivanje automobila, 71.320 iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo, 74.400 reklama i propaganda, 74.500 Agencije za zapošljavanje i posredovanje radne snage, 74.700 čišćenje svih vrsta objekata, 80.410 vozačke škole, 80.422 obrazovanje odraslih, d.n., 92.320 djelatnost objekata za kulturne priredbe, 93.030 djelatnosti vezane za poboljšanje fizičkog stanja i raspoloženja.

Društvo će vršiti trgovinske usluge, u skladu sa stavom 3. član 11. Zakona o trgovini ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/95), a naročito: posredovanje, zastupanje, komisioni, uskladištenje, otprema i doprema robe (špedicija), marketing, druge usluge uobičajene u trgovini.

Lica ovlaštena za zastupanje u pravnom prometu u zemlji i vanjskotrgovinskom poslovanju:

1. Suljagić (Kasim) Mirzet – JMBG: 2508966171120, Breza, Župča, ul. Mula Mustafe Bašeskije br. 97, direktor bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrovane djelatnosti.

Lica ovlaštena za zastupanje subjekta upisa u vanjskotrgovinskom poslovanju:

1. Suljagić (Kasim) Mirzet – JMBG: 2508966171120, Breza, Župča, ul. Mula Mustafe Bašeskije br. 97, direktor bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrovane djelatnosti.

Sudija
Ljevaković Ramo

Kantonalni sud Zenica Rješenjem broj U/I-985/2001 od 31.10.2001. godine, upisani su u sudski registar ovog suda.

Preduzeće za proizvodnju, unutrašnju i spoljnu trgovinu "KTK VISOKO" D.O.O. – d.j.l. Visoko, vrši osnivanje Poslovne jedinice "KTK VISOKO" D.O.O. – d.j.l. Visoko, Poslovna jedinica Distrikt Brčko, Odlukom o osnivanju Poslovne jedinice Distrikt Brčko broj: I/VIII-2001 od 06.09.2001. godine. Poslovna jedinica će obavljati djelatnost 15.110 proizvodnja, prerada i konzerviranje mesa i proizvoda od mesa peradi, lice koje zastupa poslovnu jedinicu je ČEHIĆ MESUD, iz Brčko-Distrikta, ul. Steve Stevića br. 18., JMBG:1508943181518, rukovodilac poslovne jedinice, bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrovane djelatnosti.

Sudija
Halilović Nusret

SADRŽAJ**SKUPŠTINA**

159. Zakon o prekršajima (prečišćen tekst)

385.

VLADA

160. Odluka broj: 02-17-9763/03, 418.
161. Odluka broj: 02-18-9764/03, 425.
162. Odluka broj: 02-18-9765/03, 426.
163. Odluka broj: 02-18-9766/03, 427.
164. Odluka o odobravanju bespovratne finansijske pomoći Preduzeću za zapošljavanje invalidnih lica DMP d.o.o. Zenica, 428.
165. Odluka o uslovima za ostvarivanje prava na privremeni – alternativni smještaj raseljenih lica i izbjeglica u Zeničko-dobojskom kantonu, 428.
166. Odluka broj: 02-18-11840/03, 430.
167. Odluka o načinu raspodjele sredstava Fonda za zaštitu okoline, 431.
168. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređivanju prava na novčanu naknadu za pomoć i njegu od strane drugog lica, 432.
169. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređivanju prava na novčanu pomoć porodilji koja nije u radnom odnosu. 433.
170. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata – pripadnika boračke populacije u studijskoj 2002/2003. godini, 433.
171. Rješenje o privremenom postavljanju direktora Veterinarskog zavoda u Ministarstvu za Poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, 434
172. Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, broj:02-34-8769/03, od 23. 04. 2003. godine, 434
173. Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora Osnovne škole "Muha Mustafa Bašeskija" Donje Moštre, Visoko, 434
174. Rješenje o imenovanju člana Upravnog odbora Osnovne škole "Muha Mustafa Bašeskija" Donje Moštre, Visoko, 435
175. Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora Osnovne škole "Musa Ćazim Ćatić" Zenica, 435
176. Rješenje o privremenom imenovanju člana Upravnog odbora Osnovne škole "Musa Ćazim Ćatić" Zenica, 436
177. Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora Osnovne škole "Ćamil Sijarić" Zenica, 436
178. Rješenje o privremenom imenovanju predsjednika Upravnog odbora Osnovne škole "Ćamil Sijarić" Zenica, 436
179. Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora DD "Zenicatrans" Zenica, 437
180. Rješenje o privremenom imenovanju člana Upravnog odbora DD "Zenicatrans" Zenica. 437

MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKE, KULTURE I SPORTA

181. Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja završnog ispita u srednjoj stručnoj školi u kojoj se nastava izvodi po modularnom nastavnom planu i programu (Nastavni plan i program po PHARE i EU-VET programu) 438
182. Pravilnik o učenika generacije u srednjoj školi na području Zeničko-dobojskog kantona 442

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

183. Pravilnik o ligitimaciji inspektora 444

OGLASNI DIO 446